

1

26

Tema ya 9.

Pabaléla ya basadiha monna.

Tema ya 1:

Monna o babaléla mosadi ka noši. Monna o swanetše go nyakéla mosadi wa gagwe dibjana tša lapa, bjale ka lehudu le mose, ka dulé tšewe diswanetšeego go nyakéla ke monna, ka gobane mosadi a ka se kgone go bétla lehudu, lehudu le mose, dina le basila ba tšona. Monna a ka rēma kóta ewe a nyakago go dia lehudu ka yôna, bjale ke moka a dulé fase a boléla le mosadi wa gagwe gore ke ripile kóta ke e, ke re e swanetše goba lehudu.

Ka go rialo mowe mosadi o tla fetola ka gore go tseba wéna, bjale monna o tla botša mosadi wa gagwe gore, ke ra gore o diré maané, o diré mapoto o rētšé motho a tle go thuša, ka gobane nna wa ntseba mogatšaka gore a ke kgone.

Ka kwand ya monna le mosadi, mosadi o tla dira mapoto, ke gore bjälwa, ke moka monna a rētšé motho yo a motsebago gore o kgona go bétla ke moka monna a tlé, a thlwe a bétla a enwa bjälwa, bakgopedi a ba thloke ba no ba gôna ke moka ba tlilo thuša metli.

Ge metli a ka se ke a bétla a fetša, mosadi o swanetše go photolla ka marikgi, ke moka ba gome ba bitše mosila, mosila a tle a fetšíše modiré wa gagwe. Ke modiré wa monna le mosadi, ke setawané se sengwe sa mosadi se segole. Ge mosadi a sena lehudu, a se mosadi ka gobane tšatši le lengwe le le lengwe, mosadi o swanetše go letšla beng ba mahudu ba setla pele, a kgone a setla.

Mose le ôna ge monna a sakgone go bela monna o swanetše go ripa phate, ke moka a fithle banneng, a noba a bétla, banna ba ba kgonago ba tla tše a moka ba mo šupa gore ba bétla ka mokgwa mang. Dibétla re bétla bangwe, ke moka ge e le gore le dutši lebaka monna yowé wa bétla a fetša. Lehudu le noši ga lešoma lešoma le mose, ke moka o feditše dilo tše gore mosadi wa gagwe a se tle ka tšona.

Ngwaké, ke selo sa pele ga tše ke dingwadikgo ka mo godimu. Monna o swanetše go agéla mosadi wa gagwe ngwako wa go robala ka

3

gare, o mongwe e be ngwako wa dithiba. Ke modirô wa monna a le tse, mosadi a ka thuša monna wa gagwe fôla ka go dira bjaluwa bja go thlaba ngwako, ka gobane a le noši a ka se ke a kgona go thlaba ngwako. Ge e le mabapi le go rulôla, monna a ka forulôla ngwako wa gagwe le mosadi wa gagwe. Monna a be e a nyakôle lebati la go gôna ngwako, ke moka modirô wa monna o fedile bjale go šetše mosadi ge a bôta ngwako.

Sethiba, ke ngwako wa dišego o agiwa ka kgakala ga motse, kgolenyana le motse, le ôna ke mošomô wa monna. Bjale ngwakô wa dithiba a o botiwi. Ba dirôla gore ge sethiba se ka thlagôla ke kotse, ba kgone, gore ba šimule diphate ba ntšhe dišego.

Dišego, ga dikgone ke monna yo mongwe le yo mongwe, gona le batho ba go kgona go loga, bjale ge monna a sa kgone go loga, o swanetše gore a rekôle, mosadi wa gagwe esêego, gore mosadi a kgone go bolokôla mabele ka ntshe. Dišego dia rekiwa ga didiriswi ka bjaluwa, monna a ka logiša seêego ka bjaluwa le ge a sa kgone go loga a rapa banna ba tla ba loga.

4

O swanetše go dira ka mokgwa o, a ripô mokhudi o tlale, ke moka a o pharole, a di rô dinti tša go loga. Ka morago ga mowé ke moka a sekôle lefô goba sethlokwane. Dilo tšewe ka moka di kgobakane, gore banna bawe ba letšema ge ba fihla ba seke ba sinya lebaka, ke moka ba phakise go loga. Ka mokgwa owe monna a ka logiša seêego sa mosadi wa gagwe. Dišego monna yo mongwe le yo mongwe a ka loga bjale ba tshaba go dula go dula go a baba, bjale ka mokgwa owe okwa motho a re a kgone go loga.

Telo, ke dilo tša basila, bjale basila ba bôtla ba tšama ba rekiša, ge mo rediki a sa thlaole, le mabôle a nyaka mosadi wa rôka ka mabôle. Ge mosadi a rekiša tshalete, monna o swanetše go rôka mogopo ka tshalete, ke moka a ofô mosadi. Mosadi a jele mogopong, ke monna a jelago go ôna, ka go riale mowé o theketše.

Pato, e bôtla ke bôna basila ba go bôtla megopa, bjale mosadi o swanetše go rôkôla ke monna wa gagwe. Basadi ba e šumiša kudu, go bata dintlo tša bona, gore mobu o batallô, ke moka ba kgone ba lokôla thitôlo, ewe e topago ke banna ba batsumi nokeng ya Lepelle, dinokana tše ka roka a di natô. Bjale basadi ba ya ba dim rôka ga batsumi ka mabôle. Ke matlapa a dithedithedi.

RM/

Dikgôrô, tšôna di nyaka ke basadi, go na le basadi ba di baatlago ba rego go gaša ke moka tša ba enyetša.

5 Basadi bawe ba sa kago ba e ntšwa ba ya ga mosadi yowé a ilego a e ntšwa ke moka ba yo rôka ka mabôlô, tšewe ke dibjana tše di nyakelago ke bona basadi ka noši. Magapa le dithepana, le ôna a na le mosadi yo a maatlago ke moka a mo enyetša, magapana go rôka bona basadi ka noši bjale ka digô. Magapa a magolo, mosadi a ka se ke a kgona go arôka ka mabôlô, ke gobane a ka tšeôla mosadi mabôlô ka moka, ka go riale mowe monna o swanetše go rôkôla mosadi.

Legapa le legolo ke setswana sa mosadi, nkadimô e a lapiša, motho o kgona ke sa gagwe. Ge mosadi a dirile bjälwa bja go ôta, ke moka e rwala ka ôna. Ge mosadi a se na magapa o swanetše go tšama a adima, mong wa magapa awe a dimilego go yôna, o swanetše go mo fa pitšana ya bjälwa, ka go riale mowe ke yôna tefô ya magapa.

6 Lefôthlo le lehô, tsena di betla ke monna wa gagwe, monna yo mongwe le yo mongwe wa kgona go di betla, ka gobane ba ethuta ge ba bolla bogwôra, mogwôra yo mongwe le yo mongwe e a spâtlôla, o tšama a kgopela ditloo ka ôna. Basadi le dikgarebe ba rôka ka ditloo. Bjale ka go riale mowe monna o bêtôla mosadi wa gagwe lefôthlo le lehô. Lefôthlo ke la go fethla buušwa, lehô ke la go tsola.

Pitša le pitšana ya morôgô, kgale e be go se na dipôtô, bjale dijo e be ba spea ka pitša, morôgô ka pitšana. Dilo tšewe di bopa ke basadi e seng basadi ka moka, gona le basadi ba ba kgonago go bopa, bjale basadi ba ba sa kgoneng ba yo rôka mowe ba sileng, ba dirôka ka mabôlô ba di tâhela mabôlô a tlale, ke moka, mosadi a tloga le pitša mosila a šala le mabôlô.

Dipitša ke modirô wa basadi e mogolo, basadi ba go kgona go bopa dipitša, marega ga ba dule ka diatla, ba bopa dipitša tše dintše ka mokgwa o ba ka kgonago, mabôlô a basadi ge ba safola a ba be a baba ge a ſetše a ile ka sešegong, ke moka ba rôka dipitša. Ka ngwaga wa tlale, dithuša kudu ngwana wa mosila wa dipitša a ka se ke a lla ka baka la tlale. Le matšatšing a bo lehono ba sa fo di ūumiša.

7

Dipitša tše dikgolo tša go diréla mabjalwa, tšona di reka ke monna, eseng mosadi ka mabéle ka gobane ka mabéle e dio ba go tšeа ka moka ka sesego sesego sa lala se sena selo. Monna o rékéla mosa-
di nkgo ya bjålwa.. Mosadi yo a senago nkgô ya bjålwa, mothlang a dira bjålwa bja gagwe o tšama a dima ga bawe ba nago natšo, mosadi o tla fotloga a bélala a re, bošuwana bjo bo a tswenya; nka be ka na le yaka, o diréla gore monna a mo rékéle ya gagwe.

Mosadi a belaеle ka phoo, ke nnete, ka gobane mong wa pitša ewe kgolo, o swanetše go tšwela ke pitša ya bjålwa, mothlomong a na le dipitša tša go apsa, le tšona o tšama a dima, bjålwa. Bjale ka mothlôtlô, mong wa ñna o swanetšegore a mokgôlô bjålwa a nwé a hore.

Matšatšing ano a bo lehono, banna ba rékéla basadi ba bôna dipoto tša go dira ke makgowa tše dikgolo tša gore basadi ba apsa mabjalwa ka tšona. Mosadi yo o hwetšanago a se nað, monna wa gagwe ke phula mogopo le yena mosadi o tšwafa go ruwa kolobé, ka gobane basadi ba bangwé ba rékéla dipoto ka dikolobé.

8

Letšepé, monna o swanetše go nyakéla mosadi wa gagwe letšepé la go lema ka lôna, a be e a bétlôle mphini a twéle. Kgogo e se ke ya re e ūtwa go fata ya re dikgwathla di tletše. Pele ga gore peu e tšwo monna o swanetše go dula a lukisitše dilo tšewe. Ge monna a ka se ke a betla mphini e le gore letšepé le gona, peu ya ba ya tšwa, monna o tle o bétla ka lebelo ka gobane mosadi o tla morega ka mokgwa o a ka kgonago, monna a na boikarabélo.

Leala, lona le nyaka ke mosadi ke moka a botša monna gore ke bone lwala la ka kowa, bjale monna o swanetše go ya le mosadi wa gagwe gore ba yo emi a lwala lewe, gore yo mongwe a se ke a tla tšeа, e bone gabetsé gore mongwe o setše a le bone. Ke moka mosadi o dira bjålwa, gore monna a rëtš batho ba tle ba mo thu e go rwala, le tsene ka lapeng la mosadi, ke moka ba fiwé bjålwa ba nwé. Téhilo yona monna le go tsene a tsene e nyaka ke mosadi.

Lealo le thlaana, tšena ke modirô wa banna, di dira ke banna, bjale monna ga sa kgone go dira, o swanetše go rékéla mosadi wa gugw gagwe. Lealo lena le modirô o mogolo, ge basadi ba setla mau wa ba swanetše go sella ka lona, lona le thlaola buupi le dit hole.

Modirô wa thlaana ke go khurumetša buušwa bja monna gore bja se ke bja phakiša bo fola ge monna a sa etetše mogongwenyana. Banna a ba di kgone ka moka ba dio diréka mo go basila.

9

Seroto le serotwana le tšona ke modirô wa banna, bjale a ba di kgone ka moka, di na le basila ba ba di kgonago, monna o swanetše go rökšla mosadi wa gagwe. Ka seroto mosadi o roba mabšlë le go rwala ka sona, o robšla ka ga sona ke moka a rwala ka sôna a tliša gae. Serotwana ba kgela morogô go sôna, le go fakšla telô ya monna thlaana ya khurumetše.

Lokwanathladu, le ôna e sale modirô oa monna, ba ôthla dinti, bjalo ba dira bjalo ka lokwa le le logago ke bathlankana. Lokwanathladu ke lessaka, monna o direla mosadi wa gagwe ke moka mosadi o topa marula ka lona. Ge mosadi a ile a le tlatša ka marula, le fata seroto le gona le kgona go rwalëga.

Mašala, ge lebaka la go bana le le kgaufci, monna o swanetše go aga mašala, ke lešala la mosadi le la monna, ke moka mosadi a bunšlë mabšlë ka gare ga ona. Ge mosadi a sena lešala a bunela mabšlë a gagwe fase, mabšlë a tla fetša ke mothiwa, bjalo wa kwa mosadi a bolela gore nna a se na monna, o ka bona mabšlë a motho f a fo fetša ke magoro monna a dutši a le gona. Monna o tla ba a lala a agile le bošego bjows.

10

Diruthuthu tša dikgogo, ke modirô wa monna gore agšlë dikgogo diruthuthu ka go ane a thloka go di agela, di tla bo boešla kowa le kowa ke moka dimpa tša ja mae a tšona. Ge monna a agile seruthuthu o nyakela letlapa la go tswalla seruthuthu ge kgogo e beela, bjale ge e beestše e tšwile ba tswalla. Ke moka modirô wa go thloko-mfia ge kgogo e ya go bešla ke modiro wa mosadi, ge a bona e lla e dikuluga le seruthuthu mosadi o swanetše go bulela kgogo e beele, bjale ge e tawile a tswalle ka setawalo sela gore mpja ya se ke ya kgona go ja mae.

Dirapa, monna o swanetše go nyakella mosadi wa gagwe dirapa, tša dingwe o tla fa ke matswala wa gagwe. Le modiro wa go nyakola tshemo e sale wa monna, fela go na le banno ba ba sa tsibego mobu, ba lla fela mo e foba tshemo, bjale mmago monna o swanetšego bôna mowe monna a régo o bone tshemo, ge tshemo e na le mobu wa mabšlë o tla kwa ka yôna.

11 Lelamphi le makhura kgale batho e be ba rumaša mabône ge ba yo ala, ke moka bale ditime ba robale, bakgekolo bona e be ba goja mollô, bakeng sa mollô, bakgokolo le bakgalabje ha sa forobala le molliô, ba re molliô ke sethlare sa phefô. Bjale matšatšing a no a bo lehono, makgowa motuka a se na kgong, motukisake lerothi la pula ka ngwakwaneng wa go rwadiwa ka diatla. Re nyakilo hwa rassešu ra bona. Monna o rekela mosadi lelampi le makhura le tshetsha ya makgowa ba tshube tshena. Dipona di hwilo le beng ba tsona le tshena dipona di be di sa loka matšatši ka baka la malapi a makgowa.

Mengwako e a swa, ka baka la dipone, ka gobane ka ngwakong go na le moswa ka kgole (dikobo) tshetsha makgowa. Bjale ka ngwako wa Mapae, Makokorope e ile wa swa ka baka la dikobo, ke moka mmago ngwana o roma morwa wa gagwe yo monyana, gore sepela e tshetsha papago buušwa ka ngwakong, ngwana o ile ga a e ya, mmagwe a re, o reng o e ya tsafing, o tla o bona bjang, rumaša dipônô.

12 Ngwana a rumaša dipone, ke moka a tsona ka ngwakong, kganthe go na le kobo e lskleletše, ngwana o feta ka fasa ja kobo, ke moka kobo e anëla. Badutšai lapeng ga ba na taba. Ka morago mosadi wa lapa le lengwe ko re, a se senkgago le a se kwa, ke moka ba re awa, go nkga kobo, kobo e šetše e tuka, ge mmagwe ngwana a gopola gore ngwana o ile a ya ka ngwakong le lebône, ge a tsona a hmatšana gore thiaka e šetše e neetše. Bakaba ba sa dirang, ba lwele go ntshha ditswana le dikobo, ke moka ngwako wa swa wa fellâ. Molato ba tla o fa mang, molato a e na le motho molato ke wa dipônô, ka gobane le wena yo mogolo ka tshuba.

Magogo ke dilo tsa ngwako tshewe ba robalago go tshena. Magogo a loga ke basadi, ke moka basadi ba ba sa kgonego go loga ba ya ga basila, ba rëka gôna, mosadi ga re ke legogo ka le tee ka gobane le lengwe ke a go anega buupi, ge a na le bana le lengwe go ale bana, ke moka le lengwe ke la monna le mosadi.

Dikaparo tshetsha mosadi, monna o swanetše go rëkëla mosadi wa gagwe dikaparo le ditswaro tše:- Tsheto, ntepa, maseka a maoto le a matsogo, dipheta, dikgabiso tsa thlogo le dikobo ka mehuta ya tshena. Ke dilo tshewe monna a swanetše go rekela mosadi wa gagwe. Banna ba monna ge ba godile ba swanetše go ba le ngwakwana wa bona, ka gobane ba kakwa mma bona le pago bona bosego ge

ba duba setana.

13

Dilo tse dikgolo bjale ka nkgo ya bjålwa le poto e kgolo ya go apea bjålwa, monna ge a ka direka ka leina la mosadi ke moka ke tsa mosadi, mosadi wa bobedi le yena o swanetše go mo rekela goba wa boraro ga gona ka tsela e ngwe ge monna a di reka a na le mosadi ka o tee, o rekela mosadi ka go sene monna a na modiro o a ka di ſumišego.

Ge e le monna wa basadi yéna, a rëka kowa a sešetše a na basadi ba babedi goba ba bararo, gona monna a ba botša gore selo se ke sa ka, le lena ke sa bo lena. Mowe monna o kgaotše ditshele, mosadi yo a nyakago go e ſumiša ke moka o ya ga monna wa gagwe, goba ga mosadi yo mogolo ge nke basadi ba kwana, o kgopela go yena ke moka mosadi yo mogolo o betsa monna. Monna a mo dumella, mosadi yo mogolo a boela a motša gore go lukile, ke ſna mošomō wa yéna.

Ge bjale ka motho o ſele, ge a tlilo kgopela, bjale a tshaba go tsena ka mosadi yo mogole, a tsena ka mosadi wa mowe wa monna, mosadi o tla motša gore sepela ga mmago rena, bjale mosadi a re ke a boifa, ke a le Roma, ke moka mosadi o tla ya, a botša mosadi yo mogolo, bjale mosadi yo mogolo a ſe go monna, monna ge a ile a dumella ke moka ba mo fa.

14

Ge monna a ka tswafa go rëkela mosadi wa gagwe dilo tše di ngwadilwego ka mo gedimo, mosadi o tla bitsa monna wa gagwe gore ke sebodu, bjale ge e le motho wa f gofo dulā gae, a sae, makgoweng, ba umitša gore ke phula mogopo. Bakeng ea dulō ka moka a ka se ke a mo thlala, fela ge monna a ka ſita ke go aga ngwako, mosadi o thlala monna a tše ka yo mongwe.

Tama ya bobedi (2). Go ſka mosadi ge a babja.

Monna o ſka mosadi wa gagwe ge a babja, ga robale ka ngwakong o mon we o robala le molwetši ka ngwakong ka o tee, bjale ka moswana o tšama a nyakela ngaka e e swanetše go tlilo leka go alafa mosadi. Monna o swanetše go tsibiša batswadi ba mosadi, ge mmago mosadi a sa phela, mmago mosadi o swanetše go dulā ga mokgonyanā go bona bolwetši bja moredi wa gagwe.

Motho wa go ſka molwetši a robale, ka gobane molwetši le yéna

15

a kgomele ka go kwa mmelle go baba. Molwetsi o na le dipelaelo tše dintši o bitša se ke moka ba mo nyakela ba mo fa, ke moka a se ke a ja, ka morago o bitša se sengwe, ke moka ba mo nyakela ge ba mo fa a gana. Ge a ile a bitsa selo sa kgauwi ba mo fa ka sebakanyana sewe, o a lekisa sa dio mosita ka gore sejo se sengwe le se sengwe ga a re o a ja se a mo nkgela. Mmago mosadi ke moki wa mosegare, ge monna a sa tšama a nyaka dithlare. Balwetsi ba bangwe ba thlodia baški ka go lla, bjale mooki a tlallwa a sesa tseba se ka se dirago. Selo se sengwe le se sengwe sewe molwetsi a se nyakago monna wa gagwe o swanetše go mo nyakšla.

Mmago mosadi bosego o robala le mmago monna, ke moka e sale bosego ba yo tšosetše monna gore le robetše bjang, ke moka monna ge a sa bona boroko o bolala gore ke dio bona go boole, a ka robala. Ge bolwetsi bo gotse kudu, mmago mosadi le matswala wa molwetsi ba robala ka ngwako wa molwetsi le monna wa mosadi wa bolwetsi ke moka ba lala ba gotšitše mollo, ba thušana.

Monna ge a lapile go thekga molwetsi ke moka, mmago mosadi wa mo thekga ke moka monna a khutše, ka morago matswala wa gagwe le yena o khutsisa mmago mosadi bjale bjale go fithlela bo esa. Go fithlela a ba hwela diatleng.

16

Mpomo Mathlakwana a tses mosadi ga Raganya leina la mosadi ke Mpasi. Mosadi a tswara ke bolwetsi bjale mosadi a babja, kudu lebaka le le lekanago ngwaga, a beufisa le go motho a mo lebella. A otile, maropo mowe a thomegago a bonala, monna a lapa a re go basadi ka moka ba motse ba kgobakane kgorong, bjale basadi ba dira bjale e sa le gosasa.

Mong wa motse e he e le Mabjale, a re go yena mokgalabje, mosadi wa ka ke kgale a babja bjale ke ktimile le dingaka ka moka dingaka dia pallwa go alafa mosadi, bjale lehono botše basadi ka moka gore motho a no tloga ba se ke ba lla. Mokgalabje a kgoela basadi ba motse, a re le a bona basadi dithuri dia le tswenya, motho wa batho bala o hwelang, go tloga ga lehono motho yo a mo dirilego a mo fodišš, go seng bjale a hwa le yéna o tla mo latšla.

Ka morago ga matšatši a se makae, ke moka ba bona mosadi a fola, monna a kgona a hwetsana khutšš. Ngwaga ka moka monna a

17

fela boroko bosego ka moka, borokonyana a bo hwetsana, mosegare, ge a ſetše a tše boyo ngakeng, go umagwe le matswala wa gagwe ba se mo lebeletse ke moka bošego awa. Motho ge a babja, ka methla mong wa motse o swanetse go kgowela ba motse ka moka a ba botše. Mothlomong molwetsi wa fola bjale ka yēna mosadi yo wa ka godimo, mola ba se ke ba kgowela ga go tshebe le gore o be a tla fola goba go hwa.

Masetišle, o ile a teca ke monna yo mongwe wa ga Mokgotho, bjale monna wa gagwe o ile a hwa Masetišle e sa le kgarebe, bjale monna wa gagwe e be e le tshuwana, papage le ummagwe ba hwile, a na le kgaitse di ya gagwe. Bjale kgaitse di ya gagwe a tsere ke ba bangwe, dikgommo tsa go nyala Masetišle di tšwa kgaitse di ya mohu, kgaitse di ye mohu a beka Masetišle.

Ge a fithlile monna wa mogadibo wa Masetišle a re go yena e ba mosadi bjale mosadi a gana, monna a dulax a motse gore e ba mosadi, mosadi a re go ka se ke gwa direga ka baka la gore ke nna makgolo wa gago. Monna a re, go mosadi o tla di bona, mosadi a botsa mogadibo wa gagwe taba e. Mogadibo wa gagwe a botsa monna wa gagwe gore ngwana wa batho ba o tla mo ntshang a ke re ke makgolo wa gago.

18

Ka morago ga matšatši a se makae, ke moka mosadi a thlabega, mogadibo wa gagwe a romela motho go batswadi ba mosadi, ke moka mmago ngwana a phara thaba. A hwetsana moredi wa gagwe a babja, ke moka a butsisa moredi wa gagwe gore molato keng. Moredi a botsa ummagwe ka mokgwa o monna a goba a dula a mo tswenya ka ūna le lentšu la gore o tla di bona.

Mmago ngwana a ūka moredi wa gagwe, ke moka ge a ile a bitšitše ngaka, ngaka e bitše ke mogadibo wa molwetsi, ke moka ngaka e bolela gore mosadi o leile ke mong wa motse, bjale ka go riale mowe kantle le gore le mo tlose mo molwetsi a ka se ke a fola. Monna e ile go bona gore mosadi o thlabegile, o tlogile e ile makgoweng, bjale mogadibo wa mosadi a re go bona, tseang moredi wa lena le ū naš.

Mmago molwetsi a kgopela pokolo le monna yo mongwe gore a mo etsetše molwetsi wa gagwe gore a tle naš f gas. Monna a dira bjale ka kgopelo, a gapisa mosadi pokolo ga k gabotsa go fithlela

RM/

ge ba fithla motseng wa mmago molwetsi, ke moka monna a robala ka moswana a tsoga a tloga.

Dingaka tša mono gagešu, tša leka molwetsi-go mo alafa, empa tša pallwa. Bjale molwetsi o be a ūka ke mmagwe ka noši. A ba-
19 bja mongwaga e medi, ka ngwaga wa boraro, ba kwella ngaka e ngwe ya motsopi ba re e kgona go alafa, bjale mmago molwetsi a ya ga ngaka, ngaka ya fithla ya alafa molwetsi ke moka molwetsi a fola, ka mongwaga wa boraro.

Masetišle o ile a goma kgcle a ka a babja bolwetsinyana o be a babja bolwetsi bjo bogolo. O ile a goma a boela bongwaneng, a se sa bona kgwedi, ke moka ngaka ya re, lese ke la kitimela go mo fa dithlare tsa gore a bone kgwedi lebaka la gagwe la go bona kgwedi le tla fithla. Ka morago ga mo bolwetsi bo tswile mmeleng wa gagwe o ile a goma a fetsa ngwaga ka ngwaga wa bobedi a bona kgwedi bjale mmale wa gagwe o be o buile.

Ge a be a babja a le mowe lapeng la mmagwe, mogadibo wa gagwe o be a sa tle a mōna. Ka morago ga bolwetsi bja gagwe ke moka a napa a dula lapeng la mmagwe, mogadibo wa gagwe le yēna a se ke a ba le palašlō.

Mosadi ge a babja monna a se ke a mo thlokomsa, batswadi ba mosadi ba mo kgopela ga monna wa gagwe gore a ba thuše ke yēna ba tšamš ba mo alafisa, ge monna a gana gona ba sita go mo tsea ka gobane sema se re bitla la mosadi le bogadi, bona batswadi ba lle dikgomo. Taba ewe e tla thlaba batswadi ba mosadi kudu, gore le ge ngwana wa bona a ka hwa e tla ba e le gore a hwa ka lebu la gagwe ba dio bolaya. Ga yo nyaka mula-ntlo ba ka se ke ba mo fa yo mongwe mosadi.

Monna yo Mokhuta Lewele mosadi wa gagwe, o ile a babja kudu go fithelela a chwa matsogong a monna, bjale mosadi o ile a babja ngwaga e medi, ka mafeleng ga ngwaga wa mik mathomo monna a ba e lapile, a ntsha mathlo a lebella bjale batswadi ba re re fe mosadi po mo alafisa monna a gana, go fithelela mosadi a chwa matsogong a monna. Ka morago monna a re o nyaka mula-ntlo, basadi ka re go yēna sepela o tsosa yola, rena re ka se go fe umula-ntlo. Ke moka tša sita di tla mowe.

21

Melao ge mosadi a ile a hwa, monna o swanetšego tšeа ditswana tšeа mohu, a e a fę beng ba mosadi, ke gore o babega lehu la moredi wa bona ka kgomo. Bjale monna o ile a dira bjale ba ya ba amogela ditswana tšeа moredi wa bona, kgomo ba e gumiša. Go gumiša kgomo ke gore e ba ee nyaka ditsba tšeа mokgonyana.

Batswadi ba mosadi, ge mosadi a babja a thloka sa bobedi, bjale ba ga makgolo wa gagwe ba mmotša gore re fe ngwana re tšane re mo alafisa. Mokgonyana ge a ile a dumela dilwana tšeа go leka molwetsi go ntsha bona batswadi ba mosadi. Bjale ge molwetsi a ile a fola, ngaka e nyaka seilo sa ga alafa molwetsi, bjale sewe go swanetše go ntsha mokgonyana.

Go na le mehuta e medi r. mengwako, ke ngwako wa malao le ngwako wa dithiba, wa boraro ke ngwakwana wa go spea ka gare. Kgale e be ba sa kgene go agu mengwako e megole, e be ba aga mengwako ya go paralla, tethlaka ya go paralla, bjale ge motho a tsena ka ntshe a dio khatama le ka dikhuru le lebati e be le goma godimu ga dinoka.

22

Ngwako wa go robala o agiwa kgaufsi le kgoro, bjale e botiwa ka gare fela, le ngwakwana wa go apela gona, ona o agiwa ka tlae ga ngwako wa go robala le ŋna te e bota ka gare fela. Ngwako wa sethiba o agiwa ka kgakala ga motse, bjale wa bana o agiwa kgaufsi le wa batwadi. Monna a na wa gagwe ngwako, ngwako wa gagwe ke wa mosadi, wa mosadi ke wa monna.

Tema ya 1: Monna o limiša mosadi.

S.1. Go thetha tshemo e ntswa. Modiro wa go thatha tshemo ke modiro wa monna, monna o thetha dithlare ka moka tšeа mowe mosadi wa gagwe a swanetšego go lema. Ke modiro o mogolo kudu, o thoma ka dithlaseana tse dinyana ke moka a di thetha a goma mowe tshemo ya gagwe e swanetšego go goma go ona, bjale garo ga tshemo gwa sala go eme dithlare tšeа dikgolo.

Mosadi ke moka o dira bjalwa bja gore monna a rape banna ba bangwe ba yo mo thusa go ripa dithlare tsewe ba ripa dithlare di wela fass, ke moka ba di thalela. Tshemo e thetiwa marega, gore diphate ka moka di ŋme ge lebaka la go lema le fithla ke moka ba e ba tshube sethetwa. Ke moka sethetwa se tla swa, gwa sala go

RM/

se na solo, gwa sala go bonala molora fela.

23

Go kobela ngwaga wa mathomo mosadi a leme o fokobela, ka gobane mobu le ona o swale, go kobela ke go fotšama a rema ka letšepo a fakela thoro, a goma a e phusetsa a tuboya a reme mogongwe a fakela e ngwe a gome a phusetsae bjale bjale go fithlela a fetsa. Ba e bitsa gore ke boleme, le ngwane a o nayo, ngwaga owe mosadi a thlagole, ka ngwaga wa bobedi bjale ke tshemo o swanetsae go lema ngwane-nyana wa go tsama o mela kowa lekowa o ba gona. Tshemo ya boleme e na le marotsae a mantsi a magolo.

Lebaka la gore monna a thethe dithlare tse di kgolwanyana, ke moka go sale dithlare tse dikgolo, mosadi a di re bjalwa bja gore banna ba yo thusa monna wa gagwe ke gore go dithlare e se makaka wa rapa letsema difela di gobatsa batho, ba bangwe dia bolaya ke dithlare tsa moru tswe ka gobane mo se welago o ka se ks wa se bona, se a tsokatoka ka baka la gore di swarane ka dithabi tsa tsena.

24

Hempadi Namete o ile a gobala leoto ka baka la tsena, mosadi wa gagwe a dira bjalwa bjale monna a rapa letsema. Wa rapa dimu le ja wena, ba ripa dithlare ka morago sethlare se sengwe se ile ga sowa sa tsoka, a gakanega le gore o tla tshabelkae, ke moka sa mo wela, sa mo tsega serope ka thabi, sa mo roba.

Letsema la sinyega banna ba napa ba mo logela sefagalagathla, ba mo tlemella, bakeng sa go isa mogobo wa gore modiro re feditsa tswelatsa gela re gobone, ba rwala mogobadi ba mo isa gas. Monna a re go mosadi, ntsha bjalwa o fe banna ba nwe, ke mokax dira bjalo ba nwa ke moka ba palekana. Morwa Lethlabaka yena se napile sa molaya, ba tswa ba rwele e le mohu. Ke lebaka lewe monna a thomago a rema dithlare tsa tshemo tsa sala e le makaka, a kgone a rapa letsema la go tla go mo thuše.

Matsane a tshemong, gona le matsane a mangwe awo mosadi ka nosi a ka kgonago go a kgotla ka letsepe o a kgotla a we a sitago letsepe monna o swanetsae go tsesa sslepe a ripe matšane.

Mašemo a mararane, ge monna a thoma dithlare, ka gobane dithlare tsa ntsha a tsa kgobakana bjale ka tsa molapo, ditabakane (makaka). Mosadi ge a ile a dira bjalwa bja go thusa monna, bjale monna a rapa banna, mosadi le yena o rapa basadi ba gore ba

RM/

25 yoba ba sekela lerarane. Morapiwa yo mongwe le yo mongwe o tswa
le selo sa gagwe sa go soma ka sona, banna ba tla le dilepe, basadi
le disekela.

Banna ge ba ripsa dithlare ke moka basadi ba sekela lerarane
ka disekela tsa bona. Sethlare se segolo kudu, a ba se ripi ka
thito go a ila, ba se ripsa dithabi tsa sona ke moka ba bokella
dithabi tsa sona thitong ga sona, ka moka mothlang ba tshuba ke
moka thito le yona e a swa ke moka e a hwa.

Go thetha tshemo ya lethako le lengwapa nkwe, ena ke (methlare)
metantane ya go emisa motho ge a sepela ka bosaedi ya mo etsa
nthago a kgwesolla, a kgona a feta, bjale metantane ewe e e tha-
tiwi ka selepe goba go sekela ka disekela aowa, monna yo mongwe e
le yo mongwe o tla le mphaka wa lekilemese (sabola) le selepe
selepe ka sa go ripsa mothlare o ba o hwetsanago mowe sethetweng.

26 Mphaka ewe ie ona o ka se ke wa thetha ka fna o le nosi aowa,
o swanetse go ripsa phate ya makala, ke moka o swara lethako ka
yona, wa kgarametsa, la go fa sebaka sa gore o ripsa. Phate ewe
ya makala ba e bitsa gore ke kgakgangwa. Lona ba le bokella felo
go tee, ke moka mong wa tshemo kowa le omile a tla a le tshube,
ke modiro wa monna.

Mosadi a swanela go tshuba sethetwa ka gobane mollo e ka
mo patla ke moka wa ya wa tshubela motho ka gobane mollo ke sera,
le yena monna a sw nola go tshuba gona lephofe, o swanetse go
tshuba tšatši le a bonago gore naga e letše.

Dirapa basadi ba lema dirapa ba le nosi, le ge ek le mosadi wa
monna, ke gore monna wa mosadi ka o tee monna wa gagwe a e go
mo limisa ka gobane dirapa ba di lema mothlakeng, bjale mowe mothla-
keng e tla no hwetsana e foba basadi fela. Monna a na serapa
sa mothlakeng a ka ya fela ga gona le sethlare se segolo sa go
emela mabfle a mosadi wa gagwe a ya a ripsa le gona o tsogela e
sa le bosegoo basadi ba sa apea tsa go ja magae.

Monna wa mosadi o thusa mosadi wa gagwe go mo limisa tshemo,
ka gobane lebaka la mo mosadi a lema serapa monna o be a lema
tshemo ya gagwe. Dirapa le matsatsing a bo lehono basadi ba sa
fok lema ka diatla, monna ge a

27 ka leke go limisa mosadi serapa, basadi ba mo sega ka mokgwa o mongwe ba ba ba umitsa gore ke makgapa (setlaela). Mosadi wa gagwe o tla swaba mowe a bago a botsa monna wa gagwe gore dula ke tla lema. Ka moswana a ka se ke a tsoga a boela.

Bekeng sa go thlagola, mosadi o thlagola dirapa tsa gagwe ka moka a fetsa, ka morago ga mows ke moka o thlagola tshemo ya gagwe. Mosadi o na le maano o dira bjalwa ke moka a rapa bakgonyana ke moka ba tla ba thlagola tshemo, mothlomongwe ba napa ba e fetsa. Ke moka a ya a thusa go thlagodisa monna wa gagwe, le gona o tla dira bjalwa ke moka gwa rapiwa letsema la tla la thlagola.

Monna wa basadi monna o dio latlela tetau, mosadi yo mongwe le yo mongwe o soma tshemo ya gagwe a le nosi. Bona ke moka ba fetsa go thlagola a bona masemo ke moka ba yo thlagola ya monna wa bona, molao o fiale. Monna a swanela go thlagodisa basadi ba gagwe ka baka la gore mahufa a ka ba gona, le ge a ka thlagola matsatsi a mabedi ga yola ke moka ga yola a mabedi, bjale, ga go mo thusi.

28 Basadi ba tla thoma go ngunanguna, ba re tshemong ya mokete le go khutsa a nyake go khutsa rena mogra a rena masemo o dio tla go tlotsa lesa, mosadi yo mongwe a ba a re le fo bolela go bona gona le biles la e bona temba ya bona e ke temba ya batho ba bararo, goba ya matsatsi a mabedi. Mosadi yo o ilego wa thoma ka go thlagola tshemo ya gagwe ke yena mamoratwe, wa bobedi wa mo latela bjale mosadi wa mafelo ke ye kgopa melora.

Ke lebaka lewe monna a sa swanelago go thlagodisa basadi ge monna a na le basadi ka gobane basadi ba bangwe ba na le manyonyo, ge a tseba gore monna ka tsatai la gore o tla tla tshemong ya ka o dira phufutsa, ke moka monna a thlagola e nwa yona. Monna o swanetsae go ba le maatla, ke moka a some ka mokgwa o a ka kgonage o thabiswa mosadi wa gagwe ka mokgwa o le yena a mo thabisitseng ka ona, bjale bona a ba na taba le taba ya mohuta ows go gola lehufa.

Basadi go etsisa ke ga bona, le bona ba tla dira, ke moka monna a ya a nwa a tagwa, mowe ba hwetsane tsela e botse, le di bone bjang mmalena, e fela ge o sa ratiwi ga o ratiwi, nna

29 ke dirile ba no thlwa ba phikuluga kowa moriting, e ke ke thlare e mitsitsae phuti, phuti mathlale ke lathlile, e be ke re ka tla bona tema kganthe ke rapile dira le badimu.

Dipholo, dipholo di limisa ke banna, monna wa basadi ditshemong tsa basadi ba gagwe ka molao a swanelo go swara letsepe la dipholo. Ga gona motho yo a ka re go a lema a thloka go dira dipanka, o no ya a phosisa a dira panka, ka go riale mows, ga e le monna wa basadi, mosadi ge a fithla tsahemo a hwetsana dipanka, ke moka o fo homola, o butsisa gabotse gore mogoma mo e be go swere mang.

Ge mosadi a ile a hwetsana gore e be go swere monna wa gagwe, o tla botsa monna wa gagwe fela a napi a mo phula ka leina o bolela ka go gegea, a re go kaone ge batho ba sa nyake go lema tsahemo ya motho ba fo e lesetsa e le bjale, nka se ke ka sitega, ka tla fo phela. Monna o tla noba a e kwa gore ditaba di tla gaka a fo homola go bola-bola ke go baka ditshele yena o tla foba a bola-bola.

30 Monna wa basadi, molao e ke a ka ba a na le bana ba bathlanka-na ba ba godilego, ke moka ba lema masemo a bo mma-bona. Esita le bona ge ba ile ba dira panka, o tloga o kwa mosadi a re kganthe lehufa go lwa le bana tsahemo ya ka e foba dithabana. Sewe o ka thabisago mosadi ka sona, mabapi le mediro ya diatla ga se gona, mosadi o thabiso ke ge monna a etla ka ngwakong wa gagwe fela. Mosadi yowe monna a tsenggo ka ngwakong wa gagwe letsatsi ka le tee o ka se kwe a na le pelaelo.

Go thlagola ga monna ditshemong tsa basading ba gagwe. Mothlang owo e bonago monna a yo thlagola ditshemong tsa basadi, ke ge mosadi a ile a dira bjalwa ke moka mosadi a rapa letsema, mows monna o a ya.. Mosadi wa pele yowe a dirilego bjalwa, bjale basadi ba monna ba disitse monna wa bona, ge monna a ka se kem a swara letsepe a fata, ke moka basadi ka moka o swanetse go dire bjalo, a se ke a swara letsepe ga yo mongwe mosadi go ka baka mahufa.

Basadi ba bothlale kudu, ge a bona gore batho ba sumile, mong wa tsahemo o botsa monna, gore batho ba batho ba ba sumile. Ge monna a ka re ba sa soma, ke moka mosadi o a homola, ke moka basadi bala ba bangwe bala, ba tla re batho ba ba sumile

31 le tla tshaba ke batho, ke moka mosadi o tla re, mokgalabje o re ba sa thlagola, ba dira ka mokgwa owe, ba direla gore ba kwe monna wa bona gore o re keng. Ka morago ke moka monna a bitsa mong wa tahemo a re kgomola batho ba sumile. Mosadi a ka se ke a gana o swanetsa go ba kgomola, ke moka a ba iae gae go nwa bjålwa bja molaro, ke gore ge ba fetsa bjona yo mongwe le yo mongwe o tsea molamo wa gagwe o ya gae.

Ka moswana mosadi wa gagwe yo mongwe a dira bjålwa, ke moka monna a tsea letsepe, a thlagola ka lona, wa ba wa kwa a spella dikosa tsa matsema. Ke moka basadi ba lebeletse ba re lea mmorna Memoratwe. Ge e le monna wa sepedi, bjale bjålwa bjo bongwe le bjo bongwe bja mosadi wa gagwe o swanetsa go opela. Ga go kgathalege goba mosadi a dira bjålwa bja go tsefa, monna o swanetsa go fo opela.

Monna a swanela goba le mokgwa o mongwe, ge a ile go thlagola letsemeng la basadi ba gagwe o swanetsa go fothlagola ka go swana a se ke a ba le mokgwa mosadi yo mongwe, ka gobane a ka dira lehufa godimu ga basadi.

32

S.2. Phuno.

Phuno, ke ya basadi, banna ga ba buni, modiro wa bona ge basadi ba buna mabele ke go aga masala le go kokotela disego. Gore basadi ba tie ba bolekole ka ntsha dipuno tsa bona. Monna wa basadi yena le seatla a lokole bakeng sa dipuno. Monna wa mosadi o kaone ge a rata go robisa mosadi wa gagwe a ka ya a mo robisa mabele a lehefela e lotsa ona ke kgwara ya basadi.

Bjale ka ge molao e re monna a buni a bie mabele go buna basadi fela, banna ba ba bunago mabele le basadi ba bona ba hwetsana e ka ke ditlaela. Le go rona ge a rona, ka gobane a se molao wa geu. Matsatsing a no a bo lehono gona ke banna ba bantsi bawé ba buntshago basadi mabele, ka morago ga mo ba fedites go aga masala. Kantle le monna wa basadi yena ga diri basadi ba buna ba le noši.

S.3. Matlolo le masala.

Masala, masala ke awé a agiwago lebakeng la puno, bjale mosadi ge a etawa a rwele mahefa ke moka o tlilo tshela ka ga lona,

RM/

ge le ka tlla monna o swanetse go aga le lengwe ka go phakisa.

33 Ba tshela a sa na le digokgoti. Ka morago ga lesala, monna o swanetse go aga letlolo, letlolo le agiwa bjale ka lesala, fela lona ba le bota ka teng le ka kgakala. Ba le aga ka dikokwane tše di phethago monwana e mmedi, bjale ka morago ga mo ba spetsa dikokwane tšewa, ke moka ba dira leballo, dikokwane ke tse dikopana ke gore ge ba di spetsa lekhurung ya motho le go fithla ga di fithli. Leballo le ba godimu ga tsona, ke moka ba bea leballo le lengwe gare ga legokgo la mafelle leballo ke la mo legokgo le relaga.

Lebalong la dikokwaneng, ba dira bjalo bjale ke moka letlolo le fedile basadi ba le bota ka teng le ka kgakala. Ke moka basadi ba ntsha mabele a lehea, ka lesaleng ba a kgokgesa ba a tshela ka gare ga letlolo. Monna o thlaba thlakana ya letlolo, orwesa godimu ga lona, gore ge pula ena, a se ke a naiwa. Go tshediwa mabele a lehea, fela ~~ge mosadi a nyaka go ntsha mabele a lehea~~, fela ge mosadi a nyaka go ntsha mabele a go dia buuswa o bitsa monna, wa gagwe gore a tle a role thlakana ka morago ga mo mosadi a ntshitse ke moka monna e a goma a rwee thlakana.

34 Batho ba kgale e be ba sa utswi, letlolo e be ba fo le aga lapeng. Ba be ba tshaba setwapa monwana le letswe, ke mokgwa owo ~~ba~~ ba goba ba o tshaba, ka gobane dingaka tsa kgale e be ba se tseba. Matsatsi a no ga sesale gona se hwile le beng ba sona. Dingaka tse dingwe dia se tseba bjale ba sitisa ke tshete, ka gore wa ya ga motho o lla, ke moka ngaka ewe ya go direla ke moka moutswi o fithla ga ngaka o ntsha selo se segolo ka pela, Mamundi e sa tshepisitshe ngaka gor mothlang se swara lehodu lehodu le ntsha kgomo le fe ngaka.

Molao wa ngaka ge a ile a soma mesomo wa ~~uk~~ mabapi le go siyne mamundi a lefe ngaka, ngaka e tla lefa ke mothlare wa yona, ka gore mothlare wa swara, lehodu, ke moka ngaka ya re go Mamundi ge motho a etswa a lla a swere ke sethlare se sa ka, wena omo lifise, ke moka o tše ya ka kgomo o mphš.

Ke ja ka moso e feta mogolo, ke dingaka tsa matsatsi a no, ba nyaka gore a re go dira dithlare tsa gagwe ke moka mamundi a mo fe selo. Ga ba na taba le gore bongaka bja bona bo gole, ba na le taba

le motho yo a tswago a swore setseka se segolo, ke moka ba mothlabela. Dithlare tsa ngaka ka go riale mowe di ka se sa soma ka gobane o mo loolotše.

35

Mothlankana a se ngaka, ngaka ke monna wa go tia. Dingaka tša kgale tsa alafa motho e be di sa mo felle pelo, e be ba lebella, go fithelela motho a bona selo ke moka a e fa ngaka. Ge e le lebofelo, ngwana yow a gobelega ka baka la dithlare tsa naka, o be a e ya makgowong ke moka a some, yena ka noši a lefele ngaka. Ge e le mosetsana e be ngaka e hwatsana kgomo go mosetsana a nyadiwa, owe ke molao wa bagolo-golo.

Ngaka e sa gapego kgomo e gapa mpa, ke seema sa dingaka, bo bolela ka mokgwa owe, gore ge motho e ilek e alafiw a bona gore a na sa bobedi o dira bjalwa bjo bontsi ke moka a rwala a ya a fa ngaka, ke moka molato wa gagwe o boela fase. Dingaka tsa matsatsi ano mola motho a folago ke moka o nyaka gore ba mo ŋe selo.

Ge basadi ba feditsa go buna, bjale ke moka ke madula gae, bjale ke moka ba ntsha mache ka masaleng, ba a kgokgosa ba a tshela ka letlolo, ke moka letlolo ke sesego za mache, a dula ka ntsha.

36

Diletsa, diletsa ba depa ka gare ga lessaka, ba epa ba sebella fase, ke moka sa ba tiwa ka molao, bjale ba ritela, ba dila ka boloko, ke moka ba tshela mabele ka gare godimo ga mabele, ke moka ba bea mothipo, ka morago ga ŋna, ba tshela molora ke moka godimu ba tshela moko wa mabele ke moka ba phusetsa ka mabu, mafello ke molore wa dikgomo ke moka go fedile. Manaba le ge a ka thлага a thopa dikgomo ba ka se ke ba a bona mabele, ke moka ba gapo dikgomo ba tloga mabele a sala beng ba ona ba tlatla ba tše. Ke polokolo e kgolo ya mabele.

Basadi ba kgale e bm ba rwala ka dithlogo go isa mabele gae. Matsatsi a bo lebono, ba rwala ka dikoloi, le dipokolo, di isa gae, basadi bawe ba aa rwalago ka dithlogo ke bawe ba senago selo, bona ba rwala ka dithlogo tša bona.

S 4. Go lathla' tsa ga monna mosadi wa gagwe mediro, ya masemona.

Monna go a ile a se nyakela mosadi tshemo molato a se wa mosadi ke wa monna, go dijo di se gona, monna o swanetše go nyakela basadi ba gagwe tša go ja. Ka bakeng la gore monna o ile a ba

37

sebodu, sa go nyakela basadi ba gagwe ditshemo, ge a sa ka a thlokemela go ba nyakela tsa gc ja monna o tla ũala a e tšewere ka botshoba, basadi ba tlugile, ka baka la go tsababa tlala.

Batswadi ba basadi ba ka se ke ba gana le dikgomo tsa gagwe ba swanetše gore ba mo fe. Ga gona motho yo a ka kgotlellago tlala, mosadi ko tshemo le ngwako, monna o swanetše go direla basadi ba gagwe dilo tšewe.

Tema ya 4: Monna o laoia dijo tsa mosadi.

Mabele ke a mosadi, dijo ka moka di laolwa ke mosadi, monna a na taba natso mabapi le ga mosadi a spea ka lapeng di lewa ke yena le monna le bana. Mowe molaudi yo mogolo ke mosadi. Ge mosadi a dirile bjälwa, molaudi wa bjälwa ke monna le mosadi ka go kwana ga bona empa molaudi yo mogolo ke monna wa mosadi.

Mosadi a ka se ke a ntsha bjälwa kantle le monna, za sengwe le se sengwe o bega monna wa gagwe. Go ba mosadi o fa motho goba bjälwa ba masidi goba bja dipitša, mosadi o swanetše go botša monna le ge batswadi ba mosadi ba tlide bjale mosadi a nyaka go ba thlalela o botša monna wa gagwe. Mosadi o uta dipitsana tse dintsi tsewe monna a sa di tsebego, monna o tla nokwa mosadi wa gagwe, ge a re go na le pitsana ya gore ke nyaka go fa mokete, ke moka monna a re go lukile fela monna a gana mosadi a ka se ke a kgona go fa motho yowa.

38

Monna ke moka o sintse go mosadi, ka gobane ge monkana wa gagwe a ka fithla monna a re go mosadi a ga go na selc, se nka fago ye mogwera wa ka, mosadi o tla fetola ka gore ga go na selo, monna le ge a ile a bona pitsana a re o a kakola gore a fe yowe mogwera wa gagwe, mosadi a ka falatsa a direla gore monna a motie. Molato ke baka la gore ayx gana ge yena a efa mogwera wa gagwe bjälwa.

Monna le mosadi ba swanetše go kwana dilong ka moka, mongwe a se ke a gogela kowa yola le yena a gogela kowa. Ba swanetše gore ba kwane, kudu monna ditaba ka moka tse a bigiwago a fele a re, ditseba ke wena, bjale mosadi wa kwa a re, nna ke nna mosadi nka se kgone solo, monna a ka kgona a re sepela o mo fa ka gobane mosadi wa rata. Ge mosadi a yo mo fa o tla kwa ka lesegoo, mosadi o thabile ka go fa motho yowe, mola monna a ganne mosadi

39 o be a tla no dula a kukumugile. Monna o laola mabele ka mokgwa o motho o a fifthla e tlilo kgopela mabele ngwana wa gagwe wa sitega, mosadi o swanetsse go botsa mosadi pele ga gore a mo fe, ke monna yow a swanetsego go dumela, o dumela a le bjale mosadi le yena a rata, go mosadi a sa rate, o no botsa monna wa gagwe gore motho yo a loka ka mokgwa o le o. Kudu mosadi ge o bona a yo botsa monna o kwana le metho yow a tlilego go kgopela, ge a ea kwane nae wa napa a motsa gore a gona selo, ke moko mokgopedi a feta.

Go ba ke lona lebaka la puno, mosadi yo mongwe a tlilo sekela mosadi o swanetsse go botsa monna wa gagwe ka tumelo ya monna le mosadi ke moka mosadi o tla ya a sekela.. Ke gore o buntsa mosadi ka moreago ga mo ba feditese mpotsa wa gagwe ke lesaka, ke moka modiro o fedile.

40 Molao o mogolo mowe, dijo, ke wa mosadi, monna o swanetshe go mmotša ka molao kadimanong ya maipi, mosadi a botsa monna ka gobane ka ditava tsae metse. Mosadi o adima buupi bja ye mongwe ke moka ka moswana o a bona o boetsa buupi bjola. Basadi ba go dula dithabeng (molapong) ba bantsai a ba na masemo a molaleng, ka gobane masomo a molaicng ba gasa maotsa le maheba gessa empa leheba a le be gone, bjale ka go riale mowe, ba molapong ba gasa leheba le mphogo. Basadi ba molapong ba bolela le banna ba bona, gore ba tsae masama a mangwe ba yo fa ba molala, bjale ba molala le bona ba ba fe masaka a lotsa, gore ba tle ba hetsane go dira mmela. Ke moko ge monna a ile a dumela mosadi o dira bjale. Goba mosadi o nyaka go rekisa o botsa monna wa gagwe.

Katlego ya basadi ba balimi, go na le basadi ba bangwe bawe ba yago ba ba le. Katlego mabapi le go lema, ke moko ba lema, mabele awa morafu (go butswa ka buntsi). Basadi ba mohuta ows ba ba bitsa gore ke lehumagadi, mabele a ngwagn o a baj, ba ja a ngwagola, bjale ka goriale mowe ba bona gore ga go na mowe ba ka tsheleko mabele a ngwaga o, ba ntsha a ngwagola ba rekisa, a sutella a ngwaga o.

Mosadi wa lehumagadi a epontshe gore yena ke lehumagadi aowa, go batho ba ſitšga le yena o a ſitšga ge ba yo rekisa mabſle

41 le maupi le yena o dira bjale, o dira bjale, e le gore mabéle
a tletse sešego. Go lla ke go ndišana. Mothlang a sa yago go
reka o šila bosego ke moka a faga le bošego bjowe ba ja. Mmamoja-
sagwe o a utama, ka go re a le mows wa kgantsha ba tla go loya.
Basadi bona ba tsébana mosadi yo a nago le mabele, ka gobane ba
bonana ge bakgwatsa maswatšatši awe kowa mašemong.

 Ka ngwaga wa molao ke gona, bjale a a tholago a rekisa, mabele
a na mmala ba tla fo go pola gore o rekisa a le nyaga. Ba tla fo
a bona gore a sea le nyaga ka gobane ba tla bona phethli e tatile
a mangwe ka bobe bja yona, ga gona taba e yena o a rekisa. Yo
a tlago a swerd' kgogo ke yena, goba pudi ke yena. Bahumagadi ba
bagolo, ba napa ba reka kgomo ka lebakanyana, ka mabele ka masaka
a mane.

 Go be go na le mosadi yo Lekapa ngwana Sebase a tsere ke
ba ga Masumu, mosadi yo e be e le molimi, empa go bontshagsla
gore o na le mosogelo. Ngwaga o mongwe le o mongwe a tlatsa
sesego, ke moka mabele a sale a dutsi. Ke moka ka ona o reka kgomo
42 a gome a šale.

 Monna wa gagwe o hwile e sa le lethari a na le ngwana ka o
tee. Bjale a reka kgomo ngwaga ka ngwaga. Dikgomo tsa ba tsa
tlala lesaka ke moka mosadi a botsa moratho wa monna wa gagwe, a re
ga ke na ngwana wa mosemanyana ka go riale mows, ke nyaka go tsea
dikgomo ko fa kgaitse di yaka, ke tsee moredi wa gagwe a tle a be a
nkapeela, monna a dumela ke moka dikgomo tsa tswa tsa ya tsa tsea
Seja-baledi, ka dikgomo tsa mabéle.

 Mosadi ga a na le dikgogo goba dipudi goba dikgomo tsa go rekisa,
dilo tsewe ke dilo tsa mosadi ka molao empa di ka fase ga taolo
ya monna, mosadi a ka se ke a fo šumiša kantle le tumello ya
monna wa gagwe, monna le yena a ka se ke a tsea a di šumiša o
swanetse go kgopelag ga mosadi ... kg gagwe, ke moka mosadi a mo
adime, ka morago ga mo ditaba tsewe a goba a lefa di fedile, ke
moka o tla goma a e bona a thiba molato owe, wa kgomox a e fa
mosadi.

 Mosadi ge a nyaka go rekisa, o swanetše go botsa monna wa ga-
gwe, ba kwane, mosadi a kgone a rekisa, le gona ga go bapatsa
mosadi go bapatsa

43

monna. Bareki ge ba rekile ke moka monna o tsea tshelete, o tsea e ngwe o fa monna bjale e ngwe o rera molato o a goba a nyaka go re-ra, e e salago ke moka mosadi o a e bolcko.

Kolobe ke seruiwa sa mosadi, bjale mosadi ge a nyaka go e rekisa goba go bolalya o botsa monna wa gagwe. Monna ge a bu-tisia gore molato keng, ke moka mosadi o thlalosetsa monna lebaka lewe a e rekisago ka lona, ke moka monna a dumela, bjale mosadi a dira ka yona ka nowe a nyakago go dira ka gona ke tumello ya monna. Kgogo le yona e a begwa.

Mosadi a ka ba le mab&16 batswadi ba gagwe ba se ke ba kotula selo, mosadi a bona motswadi wa gagwe a fithla a tlilo kgopela dithoro, o swanet&16 go botsa monna wa gagwe, ke moka monna a re sepela o ba fe lesaka goba seroto, o swanet&16 go dira ka mokgwa owo monna wa gagwe a boletsego ka ona. Go ba ke ngwanabo mosadi molao ke ona wa go bega monna wa gagwe. Ke gona go phedissana ga batho,

44

Go kgonama ga sesego sa mosadi, mosadi ge a bona gore sesego gagwe se fedile, o swanetse go t&ib;isa monna wa gagwe, gore monna a se ke a fo dula go sela tlala, a re, mothlolomong mabele a sa le gona. Monna a tsibisiwi ka molamo fela, sow, mosadi o swanet&16 go dira bjalwa, ke moka a bega monna wa gagwe, gore mapoto a ke go tsibisa gore sesego se kgonamile.

Monna ge a na le sesego sa gagwe, sa mab&16 ke moka, o t&ea seroto se segolo, o tshella mosadi yowe mab&16, ge gona le mosadi yo mongwe yowe le yena a ilego a bega, o dira bjale, basadi bawa ba sa kago ba bega gore ba &itega bona ba fiwa ka sa ka fase, sa go lekana. Mows basadi a ba na pela&16, ka gobane, o phetile molao, ks yena yowe a &itegago. Ge mosadi yo mongwe a ka re o a belaela, monna o tla mmot&16 gore o diretseng o sa mpege, mosadi a &itwa go mo araba.

Go bega tlala, mosadi ga bega gabedi a bega ga tee, ke moka go fedile, monna wa tseba gore go na le tlala. Mosadi yo mongwe le yo mongwe o dira bjalwa a bega monna wa gagwe, ge sesego se kgonamile, bjale monna ge a bona

RM/

45 gore a na tšelete, o swanetse go rekisa kgomo ya go tia thlogo ya gagwe. Ke moka a reke mabéle a fe basadi ba gagwe, ka go lekana. Ge monna a se na kgomo basadi ba na le dikgomo tsa go nyale baredi ba bona, monna e botša basadi gore yo mongwe le yo mongwe o swanetše go rekisa kgomo, tlala ke e kgolo. Ke moka mosadi yo mongwe le yo mongwe, o rekisa kgomo ya go nyala moredi wa gagwe. Ba rekisetše ke yēna monna wa bona.

Moabe, mosadi yo mongwe le yo mongwe ke moka ge monna a ba file tšelete, o reka mabéle, le ge basadi ba ile ba reka mabéle ka moka ga bona ba no dira moabe, ke molao wa basadi. O ntsha mabele a gagwe, ka leselo, ke moka o fa mosadi yo lè yena a felago a mo fa ka lona, yo a felago a mo fa ka thlaana o mo fa ka yona go ba serotswana ke moka ka moka ba dira bjale.

46 Dilo tsa mosadi ke dilo tsa gagwe empa ke tsagwe le monna, ka gobane mosadi a ka se ke a dira ka tsona sewe a se nyakago kantle le tumello ya monna wa gagwe. Esita le ge monna wa gagwe a hwile, go šetše moratho wa monna wa gagwe goba mogolo, mosadi yowe wa mothlologadi a ka se ke a fo sumisa dilo tsa gagwe kantle le gore a botše moratho wa monna wa gagwe, o swanetse go motsa a re, kowa a mo dumeletse a kgone a sešumiša.

Dikgogo tsa mosadi, kgogo ke nonyana, ke selo se senyana kudu, e ke e ka be se se na molao wa go begana, empa le ga go le bjalo ba swanetse go bega monna. Motho le ge a ka fithla a nyaka go reka dikgogo yaba e le gore monna ga gona, ba ka se ke ba rekisa, ba tla mmotsa gore re a tshaba ka gobane mong wa motse ga gona, ke moka moreki wa feta. Monna ge a tso boyo ke gona ba mmotsago ka taba e. Ge a re nka be le rekise bjale ba filwe maatla ba tla rekisa.

Moeng ge moeng a ile a fithla monna, a se gona mosadi a ka swara kgogo a bolaela moeng. E ŋeng moeng-nyana moeng yo mogolo yo a ba boifisago, ke moka monna ge a tso boyo, mosadi o swanetše go ya a kwatame pele ga monna wa gagwe, ke moka a motse gore re setse ra bolaya kgogo ka baka la moeng, mokete, ke moka monna a re ke bothaga e be gona mosadi a thabago.

47 Ge ngwanabo mosadi a ka fithla gu kgaitse di ya gagwe, mabapi le go tla go kgopela dithoro a sitegela ke bana, bjale mosadi a botsa monna, monna a gana mosadi a na maatla a go fa yowe ngwanabo o tla mmotsa gore ga gona mabele a ka se ke a mmotsa gore mabele ga gona empa a gonanyana monna wa ka o wa gana. O tla fo mmotsa gore mabele ga gona ke moka a thakgoge a tlcga.

Taba ewe mosadi o e beile ka pelo ya gagwe a ka se ks a lebala, ge ngwanabo a tlile a fo tloga. Ka morago ge kgaitse di ya monna a ka fithla a lla a re ke sitegetse ke ngwana, ke moka mosadi a ya a botsa monna wa gagwe, gore ke bona mogadibo o re o dio sia a bipile ngwana wa gagwe c sitegile. Ka go riale mowe o re o kgopela dithoro, monna ge a ka re sepela o ntshe ka sekete o mo fe, mosadi o tla ganela monna wa gagwe mathlong.

48 A mmotsa gore ngwanesu o ile a tla mo, wa gana lehono wena o fo nyaka go fa ba geno fela, le yena mokone, o etse mo o kona yola ngwanesu. Ke moka ditaba di sitile mokgopedi o tla fo tloga a le bjale. Le ge monna a na le tshelete, a ka se ke a mo fa ka gobane mosadi o a gane. Ge monna a kona batswadi goba ba leloko la mosadi, mosadi le yena a ka so ke a dumela ge monna a e fa ba leloko la gabu, ge monna a ka re, o ba fa ka swele gona mosadi o tla e lathlala godimu ga monna gore a molae, monna o swanetse go kwana le mosadi wagagwe e re ge motho a kgopela, monna a fele a gafela mosadi ditaba, ke moka mosadi, a mo kone ka nosi ka go tseba mokgwa wa mokgopedi yowe mowe go lukile.

Tema ya 5: tsa atlone.

S.1. Botshopegi bija mosadi.

Mosadi wa swanetse go tshepa monna wa gagwe, bana ba mosadi a o tee, a ba swanelo go ba le mebala-bala ya go sefele, mosadi wa mohuta owo a tshepa monna wa gagwe o tshepile ba lefoko. Modiro owo wa banna le basadi ka ona ke moka mosadi a belege bana bana bawo ke ba gagwe, e eseng ka molao fela empa ka nnate madi e le a monna ka gobane mosadi le ge a ka no utawa le monna yo mongwe, monna yowe wa moutswi a ka se ke a tsesa ngwana o tla lefa fela ke moka ngwana ke wa mong wa dikgomo.

49

Mosadi ga kgone go lebella, monna wa gagwe fela, go bjale ka yena monna, mogolo-golo yo mongwe o re kgogo ya tshadi a e leke meso, ke kgogo ya mamokokonope ewe e lekago meso. Ka go riale mowe ke gore ke rena banne re thomago basadi. Gore monna le mosadi ba fo dira madi a bona fela, ke mothlolo, go thlakana thlakana madi a methopo e ſele mosading, empa ba tla fo bitsiwa ka mothopō wa papa bona.

Bootswa bja mosadi, mosadi o leka ka maatla go utama ka gobane o tshaba monna wa gagwe, gore a mona o tla mo tia. Monna a ka die tla a bona ka ngwana, ge a bona ngwana a swana le monna yola, bjale a ka se ke a dira selo, ka gobane ba re go na le go gotsa. O mo gotsisse, o ile a tshela mosadi ka morithi wa gagwe, ge mosadi e le moimana.

Ks tsela ya go leka go uta bootswa bja mosadi, ka gobane monna a ka a swara, mosadi wa gagwe. Mosadi a ka se ke a epiwa ka gore ke seotswa ka baka la gore a ka a beniwa. Monna yena pelo e tla no fela e gopola monna yowa la ge a ka se ke a kgona go mo thoma, lebodu le swariwa ka morwalo, monna ka baka la ngwana yowa ga go swana le monna o sele, ba tla fo thlwé ba fapania.

50

Ngwana wa sethlotlolo, papagwe, o mo thloile kudu, empa bjale ka ge e le motho o no ba a mokakola, e le gore pele ya motsa gore ngwana yo ke wa sethlotlolo, o ka mona ge ba godile, a ba fa ja go ja tse bjale ka nama, o tla bona yena a morfa e nyana, kudu le go mo kgalema o mo kgalema kudu, le ge a ile a dira phoso o mo tia bjale ka ge nke o tia yo mogolo. O direla gore mmago ngwana a bolabolé a è a tié yéna.

Mows tabeng ewe re ethuta seema se serego phusana lla mmayc e tsoge. Seema se se hwetsane ke batsumi, bjale se tsene bathong, ke gore motsumi ge a ka re a tsoma, mpja ya swara ngwana wa phuti, ge phusana e lla, mmago yona e tsoga segolong sa yona, ke moka e tlilo smoga ngwana wa yona mpja. Ge mpja e le mpja e clego mpja mpja, e a napa ya bolaya le mmago yona.

Mosadi le yena ge a bona ngwana wa madi a monna wa gagwe x o sintse, o tia ngwana ka mokgwa o a ka kgonago. O a lefeletsa, o theletsitse gore monna o tla reng, ka gobane mosadi o baka ke madi a motiabo go fitisa madi a monna wa gagwe.

RM/

51

Ngwana wa sethlotlolo, mafelo papa wa gagwe o tlilo morata go feta, bana ba gagwe, bawe a rago ko madi a gagwe, ka gobane o kwa molao. O be a sa lelwe ka dikgwele, ke yena yowe a tlago thlokoma la papagwe ge a ka ya makgoweng, ke yena yowe a swanetšego go rekela papagwe pele. Mong madi a gagwe a se su a mo rekela, ke moka papagwe o tla sokologa a mo nyaka.

3.2. Botshapogi bija monna.

Monna wa mosadi, ke morago ga mo mosadi wa gagwe, a imile, a na le dikgwedi tse ditshelalago, monna a sa ya malaong a mosadi ke moka monna o boela bogope, bjale monna a kgotlelle taba ewe, o thoma go kitima lebasadi ba ba bangwe. Ge monna wa mosadi yowe a mo kgethilego a sena monna wa gagwe mo gae, a ile makgoweng, ke moka monna o thlala ngwako wa gagwe, o ya a robala kowa ngwakong wa mothlebo wa gagwe.

Bootswa ga bo dire fela ke monna wa mosadi le monna wa basadi o tlögela motse wa gagwe, ke moka a ya a robala motlabong.

52

Basadi ba gagwe o wa kwa ba re, re bona monna ka go tsola, ge re ya malaong ke moka o fapano le rena, pele ga rore bose, o fithla gae, o robala ngwakong wa mang, ke moka o gotsa mollo kgorong o a dula. Monna wa seotswa o tseba meso.

Ba bolela gore ngwako wa monna yo mongwe a e na boroko, ge peba e re kgwasa ke moka o kwa ke wena, mosadi le yena tšatši lewe a ka se ke a kgomšla. Ge meso e nkga ke moka monna wa tsababa, phiri tsababa meso, morwa mokate moloi a bonwe ka mathlo. Mosadi ke moka o sala a hwetsana lebaka la go robala.

Monna ke phiri, a boifi, bosegoo a ka tloga a tsela dinoka le dinoka, a tlögela basadi ba gagwe motseng. Bjale ka mckgalabje yo mengwe wa ga Maseokoma ba re ke Pekelo, o be a tloga mono ga Mohlabe lebaka la mo ba tsena ka dintlong ba e ya go robala, a e ya makhutswi. A tsela dinoka tse Morola, Malobe, Segwai, a kgone a tsena mowe motseng wa bo motlabo wa gagwe ke bosegoo bjo bogolo.

Basadi ba gagwe ke moka ba sala ba e nosi, motseng. Ka tšatši le lengwe dikgomo tsa tawa bosegoo, ke moka basadi ba gagwe ka moka ga bona ba tsoga ba lwa le dikgomo ba ba ba di tlathlela ka ſakeng. Basadi ba re taba e ga se

53

taba, rena le monna bjale e ke ke rena bathlologadi. Iehono re swanetše go tia mosemanyana yo ka go se spee tša go ja.

Modiro owe wa banna le basadi a se modiro o monyana ke modiro o mogolo, o nyakana le tsa go ja. Kudu mapoto, bjale monna a fitbla a gotša mollo kgorong mosadi yo mogolo a ya a mmotsa gore dikgomo di letse di tswa bosego. Monna a fetola mosadi ka gore o kwa lehufa, mosadi a bomola, a goma a boela ka lapeng.

, Basadi ba tsoa melatza ya bona ba ja ke moka ba dula ba kgaoana, monna a leka kudu go tsama a ba tsosetsa a ba botsa gore go reng mollo e za tuki, ba mmotsa gore re a kgomela a ra robala lehono. Mosadi yo mogolo yena a se ke a mo utela a mmotsa gore le tsama la yo mongwe a le speelwe, boela o ja gona mo o tsogago.

54

Monna a thlwa a gola tšatši lewe basadi ba se ke ba spea tsa go ja. Brile ka mabanyana ya ba gona ba speago le gona ka baka la bana ba bona. Monna o ile a sita go tia basadi ka baka la gore basadi e be ba ka bola bootswa bja gagwe. Ke yona kgati ya basadi ge monna wa bona a sa robale motseng wa gagwe, ge badiri gore ba mo tsinye leina. Empa mosadi yow a kwanago le monra wa gagwe yena ba ga thlana nae ke molao ba ka fo rogana nae, bjale batho ba makale gore molato keng, ke moka ba ba tsebago ba a re ba baka monna monna yola o kgethile mosadi yo.

Ge mmago monna a sa phela, mmagwe o mmotsa gore o tla gola neng, monna wa motse o robala gore o tla gola neng, monna wa o robala gae, a bona tea motse, go tshekga ba tshekga mosegare, ke moka ge letšatši le ya madikelo wa gepola gae. Dikgomo tse a o nyake ba tlilo di gape ka baka la bothlotlole bja gago ngwanaka o dira bjang, esita le bana ba banyana ba robala metseng ya bona basadi bona lesego le tla swa, ba leka malaps a bona.

Le bona basadi ba gagwe, b a ba boifi go mmotsa empa bona a ba mmotsa bjale ka mmago yena b a mmotsa ka mokgwa o, gona le tšatši le lengwe lewe monna a tla ya go ka ntlong ga mosadi yo mongwe ke moka a re go mosadi eba mosadi, mosadi a gana a re ka methla ge m o tloga mo, a ke re o no tloga o re bona gore ke rena basadi. Boela gana mowe o robalago

55

K 34 / 82
 gona ka matsatsi. O tsebe o tla bo ya le nku e tswiwile dikgomo ka moka di tla fela, motsumi o hwa tsolong, mpja ya kgotho e hwa le-fekong le wens o bjalo.

Mosadi o bolela bjalo a mo supa gore a lemoge taba e, motho utswa mosegaro, ka gobane monna wa gagwe a mo hwetsana o tla kgona go tshaba, ka ngwakong o ka se ke wa kgona go tsahaba, ka gobane mogolo-golo yo mongwe o re, ngwako ke sefu. A go hwetsana ka ntse ke moka ke lehu la gago. Bjale ka monna yowe wa ga Maseokoma Pokolo, o ile a boy a le nku e tswilwe ka makhutswi, ba mo thlabile ka lerumu serope, o bile a hwa le lebadi lewe. A ctheta ka gore ke yena mpja ya kgotho mabilo e boy a le lethlaka matsomong.

Monna yo mongwe wa ga Raganya le yena o ile a fetsa dikgomo ka moka ka lesakeng ka baka la bootswa. Bootswa bja monna yowe le yena o be bosisa, bjo bobo ka maatla, o be a na le mosadi ka o tee. Bjale a kgetha mothlologadi, mothlologadi yowe o be a na le ngwetsi wa morwa wa gagwe, a bile a na le moredi wa gagwe. Monna mothlologadi o be a dirile gabotse go sena motho yo ka mo dirago molato.

56

Basadi ke ditlaela, ke moka a bola-bola le ngwetsi, ke moka ngwetsi a dumela, ge monna wa mosadi x owe, a ile makgoweng ke moka o sala a robala ka ngwakong wa ngwetsi kowa gae ba tseba ge a le ka ga matswala wa gagwe. Monna wa mosadi o tlugile mo a na le legono a sia mosadi wa gagwe a sa ima.

Monna x o ile ge a boy a hwetsana gore mosadi o na le mpa go a butsisa, mosadi ke mokam mosadi a bolela monna yowe wa ga Raganya, monna a lifisa monna yowe dikgomo tse ditsheletsego. Monna yowe wa ga Raganya a sokologa a robala, le moredi wa mothlologadi, moredi yowe o be a na le monna wa gagwe a setse a mmikile.

Monna a se ka a utswa lefokeng, a e ya ka ngwakong wa mosadi mong wa mosadi x o be a soma maburung. Ka tšatši le lengwe monna a tla ka gare ga beke bosego, a hwetsana ditshwene di sa susutese bana, monna yowe o be a sa swara segale, o be a swere molamo a setla monna ka molamo thlogo, monna a e dibala a kgothela a kwa go ile tuu. Monna a tloga a ya mosata go bega ba mosate gore ke bolailo mpha ka ngwakong wa ka.

RM/

57 Mosadi ka lebaka lewe o tswile o tshabile. Ba mosate ba romela banna gore ba yo bona mpja ewe. Ke lebaka la bosego, monna a sala a tshela ke maruru, a tsoga a a bula ka diatla. O itse a sa tswa go tswa ka legoreng la motse ke moka a kwa, batho ba bolela a napa a utama, ke moka ba fithla ba teena ka ngwakong ba hwetsana madi fela motho a tlugile. A re le tla kwa motho yowe ka moswana a babja, monna a ba mo lwetsi yo mogolo. Ga a ka a mo lifisa o ile a lefa ka mole wa gagwe.

3.3. Go tsabalega ya monna le boetlamo basading.

Bjale ka ge ditaba di setse di ngwadilwe, mabapi le mesepel ya monna go basadi ba gagwe. Menna o swanetsae go robala ka mengwakong ya basadi ba gagwe, ka go lekana, matšatši aye yena mong a dirilego. Ge a dira beke ka ngwakong wa mosadi, yola mosadi le yena o swanetsae go dira bjale, a se ke a tabosa matšatši. Mowe dipelaelo di ka se ke tsa ba ntsha basading.

Basadi ba monna wa mohuta owo o ba tla bona ba kwana, le ge ba sepela o tla bona ba sepela gammogo. Ke molao o o loketsaego basadi owo.

58

3.4. Bogole bja monna.

Bolwetsi bja bonna, ga se basadi fela ba nago le bolwetsi le banna le bona ba nabjo. Gona le banna ba bangwe bawe ba rego ba lumile ke mutla, ba ba bitša gore ke bo mokolokoto, ke gore ga bana solo. Ga gona ngaka e e ka a alafago bolwetsi bja mohuta owo, mosadi o fo mo tsea fela gore a tle a mo fagels buuswa, e seng gore a ka rabala nae.

Motho wa mohuta owo o tshabana le basadi ge a robetsae le mosadi a apole dikobo tsa gagwe, o re mosadi a ka mo nela. Bjale ka mokgonyana yo mongwe wa ga Mathlakwana, yowe mothopo wa gagwe, ba goba ba re, ke wa ga komana, o ile a tsea mosadi empa mosadi wa gagwe o ile a ima e sa le kgarebo. Ba gabonnan yowe ba dira gore monna a lifise sethlololo, empa yena ka nosi a sena taba, ba mo lefisa.

Monna a ka a beka mosadi, o ile a ya a dula le mosadi lapeng la makgolo wa gagwe. Mosadi ngwana gagwe o gotse bjale o theletšitše monna ge a mmotsae gore ntsha ngwana letsweleng, bjale

59

monna a na taba, mosadi a re go monna ngwana ke yo mogolo ke montsha letsweleng, monna a re go lukile.

Monna lebaka ka moka o be a robala le dikobo tsa gagwe, mosadi a gopola gore monna ga rate go apola dikobo ka baka la gore ke mosinyetšē. Ge mosadi a ntshitsa ngwana letsweleng ke moka monna a tswela pele le go robala le dikobo, bjale mosadi a thoma go makala, ka tšatšē le lengwe a re go monna o reng o sa apole dikobo, monna a re go mosadi o ka mponela, mosadi a tsoga a botsa batswadi ba gagwe taba e.

Ga go motho yo a ka layago ngwana wa mongwe, ke moka batswadi ba botsa batswadi ba monna, batswadi ba monna ba re a re tsebe gore molato wa ngwana keng le gona mono o be a sa diri seko, masogana ka moka re a ba bona ba na le bankana ba bona, bjale yena o be a se nae. Papagwe a ya a fithla a bolela le morwa wa gagwe. Morwa wa gagwe a re a ke rate go bonelwā ke mosadi. Ke moka mosadi wa gagwe a sponela a fela a boy a mo fagela tsa go ja.

60

Monna o be a se na taba le go a bona monna yow a phelago le mosadi wa gagwe a le fa. Go ba wa mmitsa o fo lebella. Ke moka monna a tla a hwa a le bjale.

Go na le bolwetsi bja makgoma monna a kile a belegisa mosadi ngwana ke moka mosadi a se sa belega. Monna wa mohuta owo o kgumile. O swanetšē go ya n;akeng ke moka ngaka e mo fe sethlare sa go mo kgomolla. Bjale ka monna yo Matsobane Masumu o ile a tsea mosadi, bjale mosadi a dula le monna wa gagwe, mosadi a ba le ngwana, e le madi a gagwe.

Ka morago ngwana a tawa letsweleng monna a robala le mmago ngwana, mosadi a se ke a hwetsana mpa. Monna a gopola gore ke a bona lebaka la mosadi e su le fithla. Ke moka monna a bona a fetsa ngwaga a na le mosadi, ke moka monna a gopola gore mosadi wa gagwe o na le bolwetsi. Monna a tioga le mosadi wa gagwe, go ya ngakeng go tsama ba a okwa gore molato keng.

Ba fithla ngakeng, ngaka ya tahela ditaola tsa yona fase, ke moka ya ba laola. Ngaka ya re go monna mosadi wa gago ga na bolwetsi, ga lehono ge a ka gathlana le monna wa go thloka bolwetsi o ka bona mosadi a ima. Ke rials ditaola tsa di mpotsa gore wena o na le bolwetsi o kgumile, sepela le dingaka di go kgomolle, o tla

RM/

61 bona mosadi wa gago a ima, kantle le mowc aowa. Monna a napa a re, go ngaka napa e ntikise, ke moka ngaka ya fa monna dithlare tsa go kgomolla tse dingwe a mo fa tshidi ya banna, monna a ya a dira ka mowc ngaka e mo lactšego ka gōna. Monna a fola, a batagana le mosadi wa gagwe ke moka mosadi a ima.

Ke banna ba bantši baws elego basadi se ka banna, meaparšlo ya bona ke a senna bjale bona go bona ga bo gona, ba ka se ke ba imisa mosadi. Yo mongwe ke Ntletlemale, ke monna fela yena a bjale ka digole tse dingwe, ka gobane motho wa mohuta owa ba re, o apero letlabo. Yona ke ngwadilego leina la gagwe, yena o a napa a spara bjale ka basadi le mediro ya gagwe o nyaka mediro ya basadi. Ka pele ga gagwe ke monna.

Monna yo ke Kokobetsa, bjale mosadi wa gagwe, e sa le a ima e sa le kgarebe, a belega ngwana, monna a robala le mosadi wa gagwe. Monna a dula le mosadi wa gagwe mengwage e mmmedi mosadi a sa hetsane selo, bjale ka gobane dikgopololo tša batho a di ke di gopolela, monna di gopolela mosadi. Monna a kitima le dingaka mabapi le mosadi wa gagwe. Dingaka di sa mo utele di mmotša gore bolwetsi bja mosadi re a bo bona bjale le wena o wa babja, o kgumile, monna a se ke a kgolwa a re nna a se nna kongwe. Mosadi wa monna yowe a fo ema gó fithlela monna a fell a tshepo a ntsha mathlo a lebella.

Maganong, a hwela ke monna, ke moka monna yowe Kokobetša a ya a kgetha mosadi, mosadi a dumela, ke moka a dula le mosadi. Pelego ya mosadi yowe a e lapiši, monna a dula le mosadi ngwaga ka moka. Taba ya go maketša go rota gona ba re, o a rota. Mosadi ka tšatši le lengwe a roga, monna yowe a sa ile makgoweng, ke moka a ima, bjale ks moka monna ba napa ba mona gore a na selo, le ge ba okwa a rota, a rote selo o rota metši.

Monna a kgolwa gore o na le bolwetsi, ke moka a ya ngakeng, ngaka ya mmotša gore bolwetsi bja gago ke bja kgale bo šetše bo metše mmeleng wa gago, gammogo le mosadi wa gago bo mo tsene. Ke moka ngaka ya fa monna le mosadi gore ba je dithlare tsewe. Mosadi a fo nwa fela, monna a thlabelwe letheka la gagwe, le ka godimu ga mokhubu le ka tlase ga ona, ks moka a spes segokgo a enwa, tshidi e a tshele ka gare ga mapoto a fela

a e nwa. Ke yona tshidi ya go alafa bona bja monna, ka morago ga kalafo ewe ke moka monna a imisa mosadi a belega ngwana, ke mollo gore a yo tšibisa moalafi.

Ge monna a se na bona, dingaka di mo alafa ka phokwana e e sa thomago go gwela ya lesata kudu, ke gore ke gwegwebane, ke moka moalafiwa e nyakela yona, a e tlisa ga ngaka kemoka ngaka ya e bolaya, bjale ya tsea masete a yona ya a phathlaganya le dithlare tsa yona, a sale tala, ke moka ya dira gore e di thlatlee, molwetsi a di orele. Ka morago ga mowc, ke moka, ba sila ditshetla tsewe ba dira tshidi bjale ba rakela, molwetsi ka tsona ba mo fa tshidi ewe o e sumisa gas ka mokgwa wa taelo ya ngaka.

Ge mosalifiwa, a se na pudi ya phokwana, a nyakela kgogo e e sa thomago go lla, ke moka ba mo alafa ka yona bjale ka ona mokgwa o o thlalucitseego ka mo godimu. Ba bangwe ba alafa ka masete a pitsi ona ba kgopela ga batsumi. Yena ngaka ka nosi a fo dula a fetotse, ke moka mctho wa kongwe a fithla pudi ya ntshe a e bolae, ge a ntshitse o mo dira kala a pitsi.

3.5. Mmelegiaedi wa ngwana.

Mosadi gs a bona gore dingaka di likile go alafa monna wa gagwe, bjale di paletswe, mosadi a leka go saltla le ka matheko monna wa gagwe a mo rakela, ke gore a mo leta, o mo leta a le bjale e le gore a na selo. Mosadi o na le lebaka la go thlala monna yowc a tsee ke yo mongwe ke moka ba mo fe dikgomo tsa gagwe a tsame a di bona. Empa ḡe monna a se na taba le mosadi, mosadi a ka se ke, a ba le taba le yēna.

Bjale ka monna wa ga Sekgoka, o ile a tsea mosadi ga malome wa gagwe, ke moka monna a dula le mosadi wa gagwe ngwaga ke moka a ba a tenwa a tloga a ya makgoweng, bjale monna x yo mongwe a sale a robala le mosadi, mosadi a ima. Monna ge a tso boy a makgoweng a hwetsana gore mosadi wa gagwe o na le ngwana.

Monna a nyaka go tseba taba, a hwetsana gore o imisitse ke monna yo mongwe wa ga Raganya. Monna a lifisa monna yowc wa ga Raganya, dikgomo tse nne. Mosadi a fo homola ks gobane o na pelelo e a ka e boleslago. Monna a goma a dula le mosadi, mosadi a se ke a ima, ke moka

65

o goma a boela makgoweng, mosadi a goma a ima.

Mosadi a dula bogadi, monna wa gagwe a goma, a boy a moka a sekisa mosadi, mosadi a bola monna yowe a mo imisitšego. A kwa dipolelo tsa monna wa gagwe a nyaka go lifisa, monna, mosadi a re go monna molato ke wa mang, ka govane o dula le nna, ke moka ware pele ga gore ke ima ke moka wa tloga wa ya makgoweng, bjale nna lehono ke a tloga dilo tsa batho di folewa ka leina la ka, na ba ka bolaya ke dikgomo tsa batno. Ke moka mosadi a napa a thlala monna a tsea ke yo mongwe, ba mo fa dikgomo tsa gagwe.

Monna a ka a dula le dikgomo, a di fitisa, a ya a tsea lethari le lengwe kgorong ya ga Mabakane mosadi yowe leina la gagwe ke Mabakane. Mosadi yowe o ile a ba le ngwana e sa le kgarebe bjale ngwana wa gagwe a dio hwa. Ke ge monna a mo tsea. Monna yowe o Gutsi le mosadi wa gagwe ngwaga ka moka, mosadi a se ke a ima bjale monna a dira bjale ka yola wa pele, moratho wa monna a tsea ka ngwakong wa mosadi ke moka mosadi a ima.

66

Monna o ile ge a boy a makgoweng, a hwet ana gore mosadi o na le mpa, ke mang, ke moratho wa gago, monna tsa mokema dithlaa, molato wa se be gona gwa gola lethloyo fela. Ke moka ba laya moratho wa monna, ba re re a mona gore ngwanano a na selo, bjale wena, o swanetse go utama, o fele o belegisa mosadi bana. O se ke wa re ga a tlugile a ile makgoweng, yaba gona o salago o tsena ka ngwakong wa mosadi, sowa o robale nae, monna a sa le gona mo gas, go fithlela a ima, a ka se ke a belaela o tla fo gopola gore ke yena. Mosogana a dira bjale le mosadi ba fela ba utama, ba robalana, ke moka mosadi a ima.

Banna ba go thloka selo, ba tswenya, fela monna le mosadi monna rera wa ka lefokeng, ka gobane ke yena monna ka gore o belegisa mosadi bana, monna wa gagwe, e no ba monna bjale ka ge a apere burukgwe, burukgwe bo sena taba ke moka mathlo a tšie ka maswanetsa thloge. Ba laiwa gore ba se ke ba sala ba dira modiro owo setawantsho sewe sa monna se tlugile, ba swanetse go dira modiro owo monna a le gona, kago riale mowe a ka se ke a taeba. O tla no gopola gore mosadi o dirile ke yena.

Dinyaka di bolela gore phokwana le kgogo ya mamokokonopjana,
kudu gwewebane le mamokokonopjana

67 wa tshewane, ge ba ile ba thlakantsha le dithlare tsa bona, monna o ntsha bona bjo bontsi ba re di bjale ka lee la kgogo, wa le nwa setala, dilwana tsewe a di lape go namela, pudi ya phokwana mosegare le boseggo go fo swana e lala e lla boseggo e lala go namela. Mamokokoncpana le ona mola di fologago modiro ke ona, o khutšiša ke gore tsa namela. Ke methlare e megolo ya banna, mosogana a ba mo fe, ba tshaba gore a ka dira melato ya go se febe. Ke dithlare tse di sumisago ke bakgalabje le dingaka gammogo le dikongwe.

Mosadi ge a bona gore monna wa gagwe a diri selo, dikeletši taona ga di thloke tsa go sletsa mosadi gore bagwera ba gago ba go phala, motho o swanetse go no ba a sothla go ena go emela selo se se ka se go feng selo. A swanela go epapatse o swanetse go utama gore monna wa gagwe a se ka a mona, ka gobane leg a se na selo lehufa le swanetse go ba gona. Ke basadi ba bantsi ba ba fo phelago ka ona mokgwa owo.

Ke moka mosadi o dira ka mokgwa owo, a utama le monna yowe le-fokeng ka mokgwa o ba ka kgonago. Ke moka mosadi a ima, ka goabane monna wa mosadi o mo gae molato ga o gona.

Mosadi le ge a bona gabotsa gore monna wa gagwe a na selo, a hwetsana ngwana ka go sothla le lefoka a swanela go nyatsa monna wa gagwe, o swanetse go fo mo swara bjale ka basadi ba bangwe. Le go ka tšatši le lengwe ba ka fapana, a ee ke a thlagisa lensu la gore a na selo, a no omana nae fela bjale ka basadi ba bangwe. Monna a ka se ka a gopola selo, o tla fo gopola gore dilo ka moka go dira yena.

Monna yowe a imisago mosadi, yena o tla ja maloko a mosadi, ka gobane pelo ya mosadi e tla ba godimu ga monna yowe a mo fago ngwana. Maloko le ona a sepela ka go utama, fela monna ga gona le bjalwa ya gagwe pitsa e a rwadiwa, o mmeela ka gae gagwe, goba ge mosadi wa monna yowe a sa di tshebo goba a sa rate ge monna a robala le mosadi, o uta lefokeng, ka moka a fela a e ya a e nwa gona, ge monna a kona motlabo wa mosadi.

Mosadi ge a ka nyatsa monna wa gagwe, ka baka la gore monna wa gagwe a na selo, a mo nyefola, monna o tla dula a e

69 lwa le mosadi wa gagwe, mafelo, ba tla ba ba se ba monna gore mosadi o go nyatsa ka baka la gore o fora ke mokete, o lalle o tla di bona. Monna le ge a se na selo, mosadi o swanetsa go mo thlompha, ka baka la thlompho ya gagwe dilo ka moka di tla utama, monna a se ke a tseba selo.

Monna le ge a tseba gore a na selo, a ka se ke a reta poo, aowa, e fo dula le mosadi wa gagwe, go tla fore mosadi yena a tsa-ma a utswa ka maithsko.

Bjale ka monna yo mongwe wa ga Mothlabo ba re ke Burwane, o ile a tsea mosadi wa bobedi, mosadi a etswa le ngwana, le mosadi wa pele le yena o mmikile a na le ngwana. Bjale basadi ba re, go tsena mowe ga mokgalabje yow, ke moka ba ema, ba se sa belega. Molato o ga monna, bjale monna o na le pelonkgwe, a nyake go fapana le basadi ba gagwe.

Mo ba sepelago le yena o nabo, kae le kae, mowe ba yago. Mosadi wa pele a ba a mela letswi, le yena monna a mela letswi. Mosadi yo monyana yena e sa le lethari, bjale mosadi yo monyana a bona gore taba e ya go thibelwa go sepela ga setaba, ka moka a loya monna a hwa.

Ka morago ga selo, sa monna sa mafelo, ke moka mosadi a kgetha motlabo. Monna yow a re go robala le mosadi, ke moka mosadi a napa a feta ke kgwedi. Batho ba makala gore molato keng, ka gobane mosadi o eme mengwaga le mengwaga. Mosadi a belega ngwana wa gagwe, yabe ke moka mosadi o belega bana ba gagwe. Mosadi wa pele yena o tsafetse a sa na modiro le banna o boetsa bongwaneng, ke gore o godile.

S 6. Mosadi wa monna wa go thloka bona.

Mosadi la nthla o fo dula a lebella, monna wa gagwe, ke moka ge a ile a bona mabaka a matelele a feta, mabaka a mengwaga ke moka mosadi o thoma go sothla. Ba leloko la bo monna ga ba mmotše gore a kgetha monna yo mongwe ka baka la gore monna wa gago a na selo, aowa, ba fo mo fa dikeletso fela. Meleta ngwedi o leta lesufi, e ke o a roge o bone.

Baka se ke ba botsa mosadi gore kgetha monna ka gobane, monna wa gago a na selo, ba tshaba molato, ka gobane ka tšatši le lengwe

71 monna o tla ba hwotsana, ke moka mosadi ge a okwa mmele gobane a re, ga se molato wa ka ke rumile ke ba geno, ba re ke die taba ya mohuta o. Monna ke moka a tloga a thloeyana nabo.

Matsobane Masumu o ile a fapani le mogolo wa gagwe, ka tsela ya mohuta owo, mosadi wa mogolo wa Matsobane a re go mosadi wa Matsobane ba re ke Mothelo, bona ke botala o le mo, a o na bolwetsi bjale ka ge o etswa le ngwana ga geno, bjale ka go riale mowe go bonagala gore ke monna yo a nago le bolwetsi, ka go riale mowe o swanetse go kgetha monna yo mongwe yowe mothlomong o tla go imisa a se ke a kometsa mosadi,

Mosadi a gopola gore ke molao, go dira ka mokgwa owo, a dira bjale. Mosadi yowe a ima, bjale ka ge pelo ya mosadi e setlaela a thoma go sekwe sewe monna a sebolago, monna a ka a fela pelo, ka gobane ge motho a sepela le motho a siti, a lalla, a swara mosadi wa gagwe a na le monna yo mongwe ke moka monna a tia mosadi, a mmotsa gore ge o sa kwe ke gore o laya ke yena monna yola.

72 Mmele wa baba, mosadi a bolela, a re ke kwelis mogatza mogolo wa gago a re nna ke swanetse go dira ka mokgwa o. Monna a ya ga mogolo wa gagwe, a fithla a mmotsa taba e, bjale mogolo a re, a ke tsebe, a bitsa mosadi a mmutsisa mosadi a sita go araba. Monna a re wa bona mogolo wa ka go thlokile sethlare sa go mpolaya go ja nka be le mpolaile. Go tloga lehono ke go tlogela le motse wa gago, ke moka mogolo wa gagwe a thloka karabo, monna a tia ngwako wa gagwe a tloga. A re go mogolo wa gagwe, mogolo-golo o re konanang tsa go ja taba mpe le botsane ditaba ke tla go botša.

Mosadi o swanetse go fo dira a tsebe ka nosi, gore ge ke dira taba e, ke a utswa, mowe ke taba e botse kudu ruri, ka gobane monna le ge a ka mohwetsana, o swanetse go tseba gore ke fio dira ke tseba gore ke phosetsa monna wa ka. Le ge dikeletso di ile tsa ba gona, monna ge a nyaka go lifisa moutswi yowe o fo mo lifisa ga gona motho yo a ka mothibelago, ke mosadi wa gagwe, a i phathlagana le motho. Mosadi a ba phathlaganele, ba phathlagane ka morago ke marumu, yo mongwe o lapa ka thlogo.

73

Monna yola a go mo swara a na le mosadi wa gagwe, o ile a mo lifisa. Mosadi a ka se ke a apisa monna, fela ge mosadi a nyaka monna o tla mona ka mokgwa wa gagwe, a go goba ka monna a dira setlwaelo go monna, ke moka mosadi o tla no fela a e fa monna dilwana. Monna bjale ka ge e le mokoko wa thoma, mosadi le yena a ka se ke a mo dumele o tla thoma a gana, ka tsaatsi la bobedi ke moka wa dumela. Ke gona a ka kgonago a roma mosadi yo mongwe gore a mmitsotsa monna, ka baka la gore ba tsabane, mosadi yola o tla ya ke moka a ya a mmitsotsa.

Ke gore mothlang monna a mo swara mosadi a okwa gore monna o na le manganga mosadi o tla mmotsa gore a se nna ke go apisitše gore ke ilego ka go bitsa gore o tle o nthata, ke wena wa gore wa nthata, bjale nna ka dumela lehono o reng o se ka, ke nnete kgogo ya tshadi a e leke, ke banna ba riale ke moka monna o na le molato, mosadi ka nosi ke ngaka.

Tema ya 6. Tabelelo ya monna go mosadi.

S 1. Pušo ya monna.

74

Monna o na le maatla a go lebella mosadi wa gagwe, mesepeleeng, mekgwa le maetong a gagwe, le mowe mosadi a yago a dula gona.

S 2. Leeto.

Ge mosadi a nyaka go etela mogongwe o swanetsa go botse monna wa gagwe pelo, a mmotse gore ke nyaka go etela bokete bja gore, ke mokam monna o tla mmutsisa gore o dirang, mosadi a botse monna wa gagwe sawa a yago go se dira. Ge monna a mo dumella o wa mo dumella, ke moka a kgonago a e ya ka tumello ya monna. Ge monna a sa rate, mosadi a ka se ke a ya, o a dula ka baka la gore monna wa gagwe wa gana.

Ge monna a ile a dumella mosadi wa gagwe mowe e etelago gona bjale mosadi ge a etela ka molao o swanetsa go napa a thlalosetsa monna gore nka see ka boyo ko napa ke robala, monna a mo dumella, ge a ile a gana, mosadi a swanelsa go ya go robala o swanetsa go boyo. Ge mosadi a ka ya a robala kantle le tumello ya monna wa gagwe, ke molato.

Mosadi a ka se ke a tla a le nosi, o swanetsa go tlisa ke

RM/

mosadi yo mongwe, gore a

75 yo mo rapella ga monna wa gagwe ka gobane o tabugile molao wa monna, o mmutsitese gore a boe, bjale o robetse. Ge monna a ile a thlomphile sebaka sewe, o tla botsa sebaka gore sepelang le motse a tle ka gae, fela le mo thlalosetes taba e ga ke nyake, a se ke a tsoga a besiatesa.

Monna o swaretse mosadi wa gagwe, a ka se ke a mo tia. O thlomphile sebaka, ge a sa thlomphile sebaka, o no botna sebaka gore motse a tle a mpotse gore ga yo robala mowe nna ke ile ka mmotsa gure a boe, molato keng. Ke moka mosadi a tle monna a mo sekise ka mokgwa owe, mosadi a na boekarabelo ka gobane wa tseba gore o sitetse monna wa gagwe. Sebaka se tla tswela pels le go rapella mosadi, gore ke a go rapela o se ke wa sala wa mo tia.

Ke moka ge sebaka se tlugile ke moka monna o sala a tia mosadi. Monna yowe a thlomphile sebaka sewe ka moswana a ka se sa dumela go rapella mosadi wa monna wa g mohuta owe. Monna le ge a kwaitile bjang le bjang, bjale gwa tla motho yo a mo tshabago, o fela a re, mola ga se be gore ke tshaba motho yo e be ke tla go bolaya, o na le mathlatse.

Mosadi ge a e ya ga batswadi ba gagwe o swanetse go tsebisa monna gore lehono ke nyaka go bona nna, ke moka monna a mo dumelle, mosadi a f, pelo ya gagwe e lukulugile. Mosadi le ge a tseba gabotse gore batswadi ba gagwe, ba kgaufsi a dumelliwa go thlwa a tuba x tsel ya go ya ga gab, ka gobane batswadi ba mosadi ke dinokwane ka maatla. Ba nyaka kudu, motlabo wa moredi wa bona go fetisa mong mokgonyana wa dikgomo, ka go riale mowe mosadi o swanetse go ya ga gab, ka mabaka.

Bjale ka mosadi yo Maphefo, ke mosadi wa Matuputupu, mosadi yo tsatsi le lengwe le le lengwe o be a nyaka go ya ga gab, tsatsi le lengwe ke moka a fithe a robale ga gab, ke moka ka moswana o tlisa ke sebaka, monna a se na taba. A no fela a dira bjale monna a se na taba, monna a sa kwatele mosadi wa gagwe.

Ka tsatsi le lengwe monna a kwella gore x makgolo wa gagwe o dirile bjalwa, ke moka monna a botsa mosadi wa gagwe gore ke sa

77

etela Matloumeng, ko rera molato wa ka, la se ke le nkona tsa go ja ka moswana ke tla fithla. Monna a ja tsa go ja ke mokaa ya leeto la gagwe.

Mosadi a siti ke selo, o tsibile kgale gore kowa ga mmagwe go na le bjålwa, ke moka a thlapa a kame gahotsa a thoma a ya ga gabø, a fithla a nwa bjålwa, molato wa se be gona. Mosadi o fela a e ya a robala mowe, ga gabø, ka baka la gore o na le motlabo tsatsai lewe ba ekstla ka gobane monna o ile leeto. Kamethla ba tloga ba robala lefokeng, ba tahawa gore a ka tla a ba hwetsa.

Ka letsatsai lewe, ba nwa bjålwa, ke moka bosego, mmago mosadi a robala tuding, ka ngwakong gwa robala moredie le motlabo wa gagwe. Monna a boy a ga letaufi le tswara, a fithla motseng wa gagwe a hwetsana gore mosadi wa gagwe ga gona. Ke moka a swara tsela ya go ya ga gebø mosadi. A fithla a hwetsana ba ea nwa phithlo ke moka monna a utama ka mafuri.

78

Lekaka la go robala la fithla, mosadi a robala ka ngwakong le motlabo wa gagwe, bjale mmago mosadi a robala tuding, mong wa mosadi o dutsi ka mafuri, o theleteitse ka morago ✕ o kwa lentsu la mosadi wa gagwe le la monna yo mongwe. Ke moka monna a tswa ka mafuri a tsena ka lapeng, a re tama ba ga makgolo, ba ga makgolo wa gagwe ba homola, ba homola ba le bjale e le gore e be ba bolabola, monna a tsena ka tuding a ba dumedisa a le ka gona yaba gona ba dumelago.

Monna o lebane le molomo wa ngwako, ke mokam a re ke nyakela mosadi wa ka, makgolo wa gagwe a re, ga ke tsebe goba o ile gae, nna e sa le ke tagwa e sa le mosegare, ke tsoša ke wena gana bjale. Monna a re, yo a bolabolago ka mo ngwakong ke mang, makgolo wa gagwe a re ke baeng, ke a bona ka gobane mosegare ke ile ka bona batho ka babedi, monna a na le mosadi wa gagwe.

Mokgonyana a ka a kwisisa, ka baka la gore o kwile mosadi wa gagwe, a bolela, bjale a tseba lentsu la gagwe. Kgomo a e siti mong wa yona, ke moka monna a bona gore makgolo wa gagwe o mo sinyetse sebaka a re go yena, ga e le molato ke tla tsoga ke lefa ka moswana, ke bulela baeng, makgolo wa gagwe, a se ke a mo fetola.

Mokgonyana a bula ngwako, ke moka a tsena ka ngwakong, a ema molomong, a tshuba mollo, a bona mosadi wa gagwe, a robetse a le tse, bjale e ile ge a lebella ka pulelong ya lebati a bona monna, bjale ke moka a tswara monna, monna a phonyoga mong wa mosadi a tshaba, ke moka a botaa makgolo wa gagwe, makgolo wa gagwe a re, nna ke re ke wena. Mosadi wa monna o ona kgororo e dira se nkego o kgometse, monna a sikiya mosadi wa gagwe, mosadi a rabela ka poifo ya mo motho a be a kgometse boroko bjo bogolo.

Monna a re, go mosadi monna yola ke mang, mosadi a re o kae, monna a re o tshabile nna, mosadi a re go monna wa gagwe, a ka mona, monna a homola ka gobane mosadi wa se ka gammogo le makgolo wa gagwe, empa monna yena o mo tsebile. Monna o tshabile a le bjale o sile katiba ya gagwe. Ka moswana ke moka monna o bona katiba n o re go mosadi katiba e, ke ya mang; mosadi a re a ke e tsebe, monna a re go bolabola ke go baka ditshele.

A nyakela monna yo mongwe a mo romela ga monna yola a go mo tshaba bosego, ke moka monna a ya a fithla a botaa monna, monna a re monna yowe wa ga Bjane o a reresa o ntswere, ke moka sebaka sa boetsa mantsu ga mong wa mosadi. Mong wa mosadi a re, ditaba ke tsewe mosadi, mosadi a thloka karabo gammogo le batswadi ba mosadi.

Monna a lefisa sethlotlolo kgomo tse pedi le pudi ya go phuya mpepana ya mosadi wa gagwe. Monna a lefa, molato wa fela, monna a re go mosadi wa gagwe, bjale o bone selo se se dirago gore tsatsi le lengwe le le lengwe o thliwa mo ga geno, kgatho o latella yena monna yo, wa tla o a robala ke moka ka moswana o tlisa ke sebaka, o fo tswenya batho, kganthe wena o na le monna wa gago.

Mosadi wa bona a tuba tsela ya go ya ga gabon na le selo. Mosadi a na molao wa go thliwa a tuba tsela a e ya ga gabon, ge a se na motlabo, o ruta boloi. Ke molao gore ge mosadi a e ya ga gabon a kgople tumello go monna wa gagwe, batswadi ba mosadi ba ile ba ntsha kgomo ya go alola magogo. E ka be a ba sware lefokeng batswadi ba mosadi e be ba se na molato, bjale ba mo auteletse ngwako a e sa le moutswi ke mokgonyana, ke baka lewe ba ntshang kgomo ya go alola magogo.

81 Mosadi o ka fase, ga molao wa monna wa gage a swanela go fo ya mowe polo ya gagwe o go ratago kantle le tumelo ya monna wa gagwe, ge a ka dira ka mokgwa owo monna e tla tlwla a fapanla le mosadi wa gagwe. Banna ga ba swane, ba bolabola ka molomo ba bangwe, ba bangwe ba bolabola ka go tia. Mowe wa hwetsana gore phoso e na le mosadi, a nyaknago go e tirela boethatelo a tseba gore ke na le monna, mosadi wa kgomo kata o e kgoroae ke mothlologadi ka gobane a na monna, fela a kgathla motlabo le yena o boela molaong.

Le ge go tsibja gore motlabo ke phoka letsatsi la tlhaba e a o lega ka lebaka lewe a dutsego le monna yow, ka gobane a thloka go kwa ga rate monna, mosadi yow ke phelaphethu. Monna o swanetse go mo tia, a mo rakago a mo ruke ga go na taba o tla boela a dule motseng wa gagwe le basadi ba gagwe. Mothlologadi ga nyaka go e tirela boethatelo a swanela go segelwa gona mowe go lukile.

82 Monna le yena o swanetse go botsa mosadi ge a eta gore mosadi a tsebe gore monna wa ka o etetse ga gore, a tsebe leg ge a yo robala le tsatsi le a swanetsagu go boyo ka lona, letsatsi lewe la feta, ke moka o Lebella la bobedi, la bobedi la feta, o lebella la boraro, la dikela a sa mone, mowe go nke a etela kgole, o a mo lata go bona gore o swere keng, ka gobane diema pale ga di tsibji. Ge e le kgole, a ka kgopela monne yo mongwe gore a 8.

Monna wa go fo tloga a ya mo a yago, kantle le go laela mosadi wa gagwe, mosadi a bona letatsi le dikela a sa mmone, ka moswana la goma la dikela, mosadi o swanetse goba le pelašlo. O tla tsibissa ba gabonnanne gore monna wa ka a ke mmone, a ke tsebe gore monna o sebeletse kae. Ke moka ba tswa letsole la go mo nyakfia.

Bjale ka monna yo wa ga Mongale Phirima ke lebaka la mokgope, bjale ba thiwa ba enwa nae mokgope, erileg ge letsatsi le ya madikelo ke moka monna a bjela-bjela. Mosadi a gepola gore x o ile gae, ge a fithla gae a hwetsana gore ga go na ke moka a robala bja-as, la ka moswana la dikela, mosadi a bona bo esa a sa mmone.

Mosadi a botsa ba gabonnanne gore monna wa ka a ke mmone a ke tsebe gore x o ile kae, ke moka

83 ba tswa letsolo la go tsama ba mo nyakela, ba ya ba mo hwetsa-tsana Mamolomo a e nwa morula a se na taba, ba mmitsa ba boyo nae gae. Pelo ya mosadi ya wa.

Monna yowé ba ile ba mo lifisa pudi, ba mo supa phoso ya gore motho o swanetsa go bot-a ba gae, uwe a yago, ba gae ba se ka ba sala ba fela dipelo. Motho o sika le bolwetsi bjale ga o ile wa thlabegu kowa o tla rang, monna a ka a ba le manganga a re le ekwala ke dirile phoso a ntsha pudi ba e bolaya, ke a banna bala ba goba ba ba ilo go mo nyaka.

S 3. Monna o lefela bosinyi bja mosadi.

Dilo ka moka tsewe elego tea mosadi ke dilo tsa monna, ntho e ngwe le e ngwe ewe mosadi a e dirago e totsa, empe le go babja ka moka di emela ke monna wa gagwe. Goba mosadi o lwa le mosadi wa gabu, ge ba le mabjeleng goba nokeng goba dikgoneng, mosadi a gobatsa yo mongwe molato ke wa monna wa gagwe, ke yena a lefago.

84 A ke bolele ka ditshupo mabapi le go sinya ga mosadi, mosadi ke ngwana o dira melato a k direla monna wa gagwe, le ge a bona gore monna wa gagwe ke modidi, a na le taba o tswela pele le go dira bosaedi bja. gagwe.

Maruwane, monna wa gagwe ke Morema, Pañago mosadi yo Maruwane ke Motlholo, monna yowé e be a na le mastla go se na monna yo a ka mokatago.. Bjale moredie a bela papagwe ke mosadi wa mmele, wa maatla ge monna a se na mastla o be a sa mo kate, o abetsa papagwe.

Mosadi yowé o be a leba kudu le ngwetsi wa gagwe, o be a sa m-mone. Bjale mosadi a fo tswela pelele go tia basadi ba bangwe, ke moka ge ditaba di bolelwa ke moka di kata yena, ke moka monna wa gagwe o lef molato.

Ka tsatsi le lengwe ba ileba le letsemeng, a omana le mosadi yo mpja, ke moka mosadi yowé Maruwane a tia Mpja, a ba a mo gagole-la dikobo tea gagwe ka moka, a mo kgaoletla le ditswaro. Mosadi a sitwa le go etwela, a kwatama fase ka dikhuru. Mosadi yo mongwe a mo tatela dinoka tea gagwe ka kobo z ya gagwe, ka morago ga mo bakh lamotse ntwa, ke moka ba ya gae le moteiwa.

85

Monna wa moteiwa ke Mabjale, ke moka a romela sebaka ga Morema gore ke bona mosadi wa ka a bolailwe, a bile a thlakotswe bjale o re, o thlakotse ke Maruwane, molato keng. Ke moka sebaka sa ya, sa fithla sa tsentsha ditaba, monna a bitsa mosadi wa gagwe a mmotsa sewe sebaka se bolelago. Mosadi a se ke a ganetsa, ke moka monna a re go sebaka, sepela ditaba ke di kwile ke moka sebaka sa tloga.

Monna a re go mosadi, wa bona o dirile molato, mosadi a re, ke a bona, bjale monna a re, go mosadi motho ga na le maatla a tsame a elwa le batho, o lwa le mobu, a lema batho ba tla mmona gore motho yola o na le maatla. Ga bo mogale mogopo wa ribega, ga bo mogale mogopo a o ribegwe, lehono o dirile molato o mogolo, wa go thlakola motho a sa loya motho.

86

Ke moka monna a Roma sebaka sa gagwe, ga Mabakane, ke moka sebaka sa ya, bjale g ba ya ba fetola sebaka ka gore ke molato, e ka be a se ke a mo thlakola a fo mo tia, bjale o mo thlakotse, a ba a mo kgaoelila le ditswaro, a bonela ke bana, sepela o motse re mo nyaka kgomo le pudi tse pedi. Ke moka sebaka sa thakgo-ga ba re o mmotse la se ke a la dikela ge le ka dikela o tla kwa re mmitsaa kgorong.

Sebaka sa boetsa mantsu ga Morema, ke moka sa boela gore ke molato, ba nyaka kgomo le pudi tse pedi. Morema a tlema pudi tse pedi a fa sebaka a re sepela o ba botse marumu fase. Ke moka sebaka sa ya ba mmotsa gore dipudi re a di bona bjale sepela o mmotsse re nyaka kgomo letšatši la ka moswana la se ke la dikela, a goma a ya a bolela mantsu awo.

Monna wa ga Morema a re go gola molato qitefa tsa thloka, monna a tsama a tia dikota, a se ke a phakisa a bona kgomo bjale ba ga Mabakane ba isa molato kgorong. Pele ga gore ba o ise kgorong, ba re go sebaka sa bona, sepela o botse Morema re na re a kgorong, o se ke wa makala ge o bitsiwa ke bakgoro. Morema a re ditaba dia kwala, ba ya kgorong bjang, nna ke sa gane go lefa molato, a ba ntswarele ke sa tsama ke kokota dikwata. Sebaka sa boetsa mantsu morago.

RM/

87

Ba ga Mabakane, ba re go a kwala bjale taba e nyaka gore e bola-bolwe e sa le e ntswa, ya fola e ba molatsa ke moka ya tswenya. Ba lebella letsatsi lewe ka moka letsatsi la dikela, ka moswana ba tsoga ba lebeletse ke moka letšatši la dikela ka moswana ba isa taba kgorong.

Kgoro e smogela ditaba, ke moka ya ba botsa gore ka tsatsi la gore le tle, ke tla ba ke butsitsae Morema, ke moka. Letsatsi lewe la fithla, ke moka ba ya ba gathlana. Mabjale a bolela ka mokgwa owo mosadi wa gagwe a teilwego ka ona. Morema ge a okwa gore ditaba ke tsa mosadi wa gagwe a napa a thakgoga kgorong a ya dula bonyela mpja.

86

A bitsa ba gabon, a ba botsa gore taba e ke a e tseba a ke gane bjale ga go na lentsu le nka le bolelago. Monna ntso a e kgamole, ka go riale mowe ke ra polelo e motho a ka e bolelago. Ba re go kaone gore mothom a se ke a dira gore banna ba bola-bole a nape a ba thibele. Ke ba bitsa monna yo monna wa kgoro, ba re go yena molato o a tsibja ga ke gane go lefa, ke ga re ke a lefa, bjale ke sa thlaletswe ke kgomo, a ka dula ke tsama ke kokota dikwata, ka go riale mowe motho wa kgosi, ke re sepela o botse lekgotla ke tshaba k go boledisa lekgotla ka taba e ke tsebago.

Monna a issa mantsu a monna wa ga Morema banneng, ke moka ba re go Mamundi wena o tlisites molato bjang lekgotleng e le gore monna wa ga Morema a gane molato. Monna a re ke bone modiega, le gona ke ile ka roma sebaka sa ka, ka mmotsa gore ke a feta, ka mo lebella matsatsi a mabedi ka se ke ka bona sebaka sa gagwe sa gore se ntib818.

Banna ba butsisa Morema a dumela gore ke ile ka fetola sebaka sa bona, ba re go yena mowe ke ph88, o be o swanetseg go romela sa gago sebaka, ka baka la phoso ewe re go nyaka pudi, bjale o gome o lefela Mamundi molato wa gago, ka gas g ka gobane molato a o gane wa o dumela.

Monna a ntsha pudi, a fa kgoro, ke moka ba goma, ba ya ba lefelana molato owo ka gas. Ke moka Mamundi a thlaba kgomo a

RM/

89

ntsha lethlakori le letsogo a rwala a isa mosate go bega gore moalato ola o fedile, ke moka serope a fa Morema, mogale wa galafiswa ka moswana o tsoge o bosletse. Ke moka molato wa fela.

Basadi ba monna Mokgatli o ile a lwa le Mapholo, ngwana wa Mokgatli a tia wa Mapholo e le gore ga ba lekane, ngwana wa Mapholo ke yo monyana, bjale go a re go ngwana o reng o tia ngwana yo o mona e le yo monyana, a o tsebe gore ke ngwaneno. Mokgatli a thoma go roga Mapholo, ke moka ba homola, ba rogana ba le bjale ba sa le gas, e sa le lebaka la go faga tsa go ja.

Taba ewe ya bona esu e fela, ka morago ga dijo, ba kgobakana ka lapeng la mosadi yo mongwe go na le bjålwa, ke moka ba nwa bjålwa. Ke moka ba thoma go tsea magane ka taba ewe. Mokgatli a thoma maroga gape yola le yena a se e ke a kgotlella a thoma go rogana le yena. Mokgatli a thakgoga a ya a setla yola ka letswele, ke moka ntwa ya thomega.

90

Monna wa bona o gona, bjale monna wa basadi ge basadi ba gagwe ba elwa a swanela go ba lamola, o tla swara o fe mosadi ka gobane mosadi yo a yo moswarago ke moka mosadi o tla re e be ba nthikile le monna wa gagwe. Monna a ntsha mathlo a lebella, ke moka banna ba ba goba ba le gona ba lamola ntwa.

Mapholo o gobatsitse Makgatli o mo ripile tseba ka meno. O mogobatsitse si le bjale e le gore go leba go lebile Mokgatli, bjale molao a e o dumele gore madi a falle. Monna a ntsha kgomo a lefa molato, ka gobane Mapholo e diretse monna wa gagwe molato ke moka molato wa fela.

Mosadi wa go leba ge a e na le dikgomo tsa baredie, monna o swanetse go fo ntsha dikgomo tsa baredie ba gagwe a lefa ka tsona o tla bona mosadi a lathla go leba. Go bjale ka ge a ka lebela monna wa gagwe ke moka monna a tlala pelo a mo tia. Ke moka ba re monna e na le molato, a ntsha kgomo e ngwe ya moredi wa gagwe a lefe ka yona, o tla bona a ekwa mola.

Mahodu, ke mosadi wa Mabakane, bjale Mabakane a tsea mosadi wa bobedi ba e re ke Setepc, bjale Mahodu a elwa lehufa

RM/

91 tsatsai le lengwe le le lengwe ge a nwele bjälwa, ke moka a rogo monna wa gagwe gammogo le mosadi. Bjale ka ge motho a bikiwa a se na ngwako a thoma ka go dula ka ngwakong wa mosadi wa pele a ethutz tsa bogadi a le mowe, ka lebaka lewe monna a be a ripa diphate tsa mosadi gore a mo agele wa gagwe ngwako.

Monna le mosadi ba ile ba ba ditlaisegong ka baka la maroga a mosadi wa pele, tšatši le lengwe ba tshaba ba tsame ba sutelwa. Monna ka tsatsi le lengwe a kwata a tia mosadi, ke moka ditaba tsa tsena ga batswadi. Batswadi ba mosadi ba re go mokgonyana o swanetsa go lefa, mokgonyana a gana.

Batswadi ba isa ditaba kgorong, kgoro ya amogela ditaba. Letaatsi la kathlolo la fithla bjale Mahodu a bolela gore ke fapani le monna wa ka, o agile dintlo bjale ka di botile, ke dintlo tsa ka, lehono ke mmotsa gore a agele mosadi wa gagwe tsa gagwe a kwe, kek re go yena basadi a ba pha'hlaganele ngwako, bjale monna wa ntia.

92 Monna a re, dikgosi, mosadi ce botsa tsa thalaa lesile, nna ke phela motshabong, mosadi a nwa bjälwa, ke moka molao re a rogwa, ra tshaba ra tsama re sutelwa. Ngwako owo moswa owo ke o agilego ke ngwako wa mosadi yo moswa yo, yena o na le mengwako e meraro. Mosadi a re ngwako owo o botile ke nna.

Ditaba ka moka dia kwala, monna o dirile phoso wa tia mosadi ke nnate mangwako ka moka ke a gagwe, wena nka be o agele mosadi yo wa gago ka leina la gagwe. Lef a molato ka kgomo, monna a ntsha kgomo ya moredie, mosadi a re a se kgomo ya gagwe ke kgomo ya moredi wa ka. Banna ba re mosadi za na kgomo dikgomo ka tsa monna a o tswa-le dikgomo ga geno.

Monna a ya a gapa kgomo ke moka ba fithla ba e thlabas kgorong ya mosate molato wa fela. Monna a ya gae le gasadi ba gagwe, ba rwele dina tsa go lefa mosadi. Mosadi e ka ha napile ba mo tsheba lebaka.

A re go fithla gae, a nsho ditswana tsa mosadi yola moswa a di bea kgakala.

93 Mosadi yola moswa a re go monna lehono ke a tloga ke ya ga gesu bjale mosadi yola mogolo a tswa ka ngwakong a fithla a kgarametsa yola monyana a re go yena tswa ka mo lapeng la ka lo ba le bolabola ka kowa mokgobeng. Mosadi yo monyana le yena a mo kgarametsa, ke moka ntwa ya thomega.

Yo mogolo ke yo mogolo, ke moka a tia yo monyana a ba a mo loma molomo a tloga le setsiba. Yo monyana a tsahela ga ba gaboe ke moka ba gaboe ba dira molato, ba re molato o lekane ke kgomo le pudi, ngwana wa rena a belega e le segole. Monna a ntsha kgomo le pudi tsa manyalo a baredi ba Mahodu, molatou wa fela. Monna a aga ngwako wa mosadi boasego le mosegears wa fela, ntwa ya fela magareng ga bona, mosadi o bone gore dikgomo tsa baredi ba gagwe di a fela ka legano. Barwa ba gagwe ba ka sita go go tsea bassadi.

Bonodu bja mosadi bo lifiwa ke monna wa gagwe, mosadi ka mpja e na le mong wa yona, ge e dira molato e direla mong wa yona.

94 Mpholodi ke mosadi wa Maile, mosadi yowe ngwaga o mongwe le o mongwe e be ba fo dula ba mo swara ka mothlakeng a utswa mavele a batho, ke moka monna a lefa ngwaga o mongwe le o mongwe. Monna e be ba mo lifisa ka dikgomo. Dikgomo tsa go nyala moredi wa gagwe wa pele tsa fela.

Monna a thlakana thlogo ka baka la melato ya mosadi wa gagwe a bona gore ga go na ka mokgwa o mongwe ows a ka dirago ka ona, mosadi ke mpja ya gagwe, melato ka moka e tla thlogong ya gagwe ke moka monna a ya makgoweng, ke moka a napa a kgodile. Mosadi a no sala a tswela pele le go utswoq bjale melato ya fo kgobakane e litile monna.

Monna gore tsatsi le a boyago ba motse melato ya mosadi wa gagwe. Monna a se ka a boyo le lehono a ha tseba mowe lebitla la monna le nego gona. Melato ya mosadi ya bola ka baka la go se bonale ga monna wa gagwe. Molao a o dumele gore ge mogatza monna a ile a dira molato, ke moka ba sale ba dule lessaka mong wa mosadi a se gona.

95 Bo Mamundi ba bona gore ga go gole selo. Ba sinya masemo a bona ke moka mosadi a ya a utswa a swara ke setwapa a bolawa ke sona. Sephsmo ea monna se tlugile, elego monna wa gagwe lehono, mesadi o hwile kqbaka la monwana, monwana o a bolaya.

Go bjale ka ge mosadi a loya, a direla batswadi molato, o direla monna wa gagwe .ge batswadi ba ntsha dikgomo ba dio lkella mokgonyana, mokgonyana a se ke a gopola gore ba ga makgolo wa gagwe ba mo fetsi ruri aowa, o swanetse gore go di bona a fe makgolo wa gagwe.

Bjale ka mosadi yo Manku a tsare ke ba ga Mathaba, yena ke ngwana Motlhabe. Bjale yena a se boloi, ke malepela, ka go ans mosadi o be a sa etukisetsa go lwa le mosadi yowe wa ga Popela, e be ba nwele bjalwa, bjale mosadi yowe Matlwane a nyaka go wela mollo, bjale Manku a re o wa mophaya ke moka Matlwane a wela fese a robega letsogo, ke moka a babja a ba a hwa ka lona lebaka lewe.

96 Molato ka lesepa ba obo ka kgonwane, mosadi o ile ka a mo thusa kganthe o dira molato. Bothakga bo aja, nka be ke lessetse. Dilo tse ka moka ga di sa thusa selo, ke molato. Ba ga Popela be tiegetsa molato go Mathaba a ntsha dikgomo tse ditselago, a thlaelwa ke dikgomo tse nne, ke moka ba ga makgolo wa gagwe ba mo thusa ka dikgomo tse nne. Ba lefa molato wa fela o etla mowe.

Kgopoloo ya Mathaba o gopotsi gore ka gobane molato o dirile ka moredi wa bona, ba ga makgolo wa gagwe ba ka ss za mo nyaka selo. Moredi wa mosadi yowe a nyalwa, ke moka a no homola, makgolo wa gagwe a dira bjalwa, a rwala a issa ga mokgonyana go butsisa dikgomo tsa gagwe.

Mokgonyana ga okwa taba ewe, a thoma go makala, a re dikgomo ba ga makgolo e be ba thusa moredi wa bona, ka gobane ke yena a dirielego molato. Makgolo wa gagwe a re, nka se ke ka go fa dikgomo le motho. Monna a thoma go phetla gana bjale ba leloko la bo monna ba re makgolo wa gago ba kwala mosadi ke mpja ya gago, monna a

97

ntsha d'kgomo a fa ba ga makgolo wa gagwe kantle le go ya kgorong.

Ga go na selo se mosadi a ka dirago sa go sinya gwa se ke gwa lefa monna, monna wa mosadi yowe o swanetse go lefa, batswadi ba mosadi a ba tsene, eba ba lefela moredi wa bona ga sa le ka fase ga diatla tsa bona. Goba mosadi o loya motho yo mongwe ditala tsa ya tsa mo tia, molato ke wa monna wa gagwe o lefella mosadi wagwe.

Batswadi ba mosadi ke molao o ba bega fela bosinyi bja moredi wa bona. Esita monna wa basadi, mosadi yo mongwe a loya mogadikane, molato wa molei o swanetse go rwala ke monna wa gagwe. A ka se ke a gafela batswadi ba mosadi ge mosadi a dirile tse dibotsae, nka a re, ke dilo tsa gagwe, ke thereso, ke dilo tsa gagwe, ka gobane ke mosadi wa gagwe, o diretse monna wagwe.

S 4. K8tl6 ya monna go mosadi.

98

Monna o na le maatla a go laola mosadi le kôtl6 ya go ôtla mosadi go a sa kwe sewe monna wa gagwe a se bolelag. Medirong ya mosadi o mebe, mesepeleng ya gagwe, go se tsche letšatši ge le dikela. Go se thlokomele go a boledisana le ba bagolo, goba ga sintse selo sa yo mongwe a boledisa tsa go ubela.

Mosadi yo Matlala, o tsere ke monna wa ga Tselane, bjale palago Tselane a hwa, batho ba a tla maemong, bjale batho ge ba ile maemong ke molei wa gore ba sekelle ba sekella le morwa wa gagwe gore motse o kgona ke mong, wa one, bjale lehono, o tla rwala boima.

Monna yowe papago Tselane o bwile a be a na le basadi ba babedi bjale mosadi yo mongwe a se na ngwana, yo mongwe mosadi o na le bana, bjale Matlala o na le ngwana ka o tee, a ema go belega. Bjale gwa fithla monna yo mongwe wa ga Mongale a tlilo emela Tselane a fithla a ba a sekella morwa mohu ka bakeng la motse wa mohu, bjale mosadi a re go Mongale, a dina taba di swanetse go espõnbla.

Polelo ewe e ile ya thlaba Mongale a napa a thakgoga a tloga, le monna wa gagwe lentsu lewe is ile la mo thlaba. Bjale ge moemedi a tlugile, monna a sala a omanya mosadi gore taba ya go ubela

RM/

batho ga e botse.

Mosadi a ka o tsene ke letswe, a re go monna wa gagwe, le wena a ke go retelle, o ka thoma wa ya mowe basading ba gago.

Kgopolu ya mosadi, e gopolela monna gore ke moka le bona ke basadi ba gagwe lehono, o lwa lehufa monna asseu a 6, ka mengwakong ya basadi. Monna a tlala ke pelo a tia, mosadi, mosadi a kwa ~~mmale~~ a tshabela go batswadi ba gagwe.

Ge batswadi ba nyakisisa ditaba, ba hwetsana gore moredi wa bona ke kgwaedi, ke moka ba kgala moredi wa bona. Taba ewe a setaba ya go bolela ke motho wa mathlo le ditsibebe, o a ubelana, basadi a ba dio bolaya monna wa bona, ba direla gore ba tlilo go amoga monna wa gago aowa. Ke morwa wa gagwe ge a ile a dula nabo a na moleto ke basadi ba papage. Mosadi a ka a lifiwa, ka gobane monna o be a mo ru a gore a se ke a fotlfla batho.

100 Bossedi, bossedi monna a ka fo omanya mosadi wa gagwe fela, a se ke a mo tia, a mc tia mosadi a tshabels ga gabu, monna o na le molato. A mo lesutse, bagwera ba gagwe ba tla mo sega, fela ka molomo gona a mc omanye. Bossedi a bo rate ke motho ge a na le yo mongwe mosadi a mo tlogale a 6 a dule ka mosading wa sethakga.

Batho ba lebale gore monna a dio mo tlogela o tshaba bosaedi bja mosadi, ke moka ba bolela gore ke Mamonyadiws. Pele gona e be ba mo epa ka goro ka lessedi, batho sisingwa le go ja dijotsa gagwe, ka baka la bosaedi bja gagwe. Ba bangwe bona ba tla no fela ba bolesg gore monna a dio mo lesutse ka baka la bosaedi.

Mosadi yo Manyane, monna wa gagwe ke Mangase, bjale mosadi o itsi bobodu le bosaedi di phathlagane. Ka ngwakong go swana le kantle, go fiyo tlala mathuhu, bana ba gagwe ka moka ba fo ba le ditsihila gammogo le yena ~~mmago~~ bona, mebele ya bona e na le makgakgatlep, mo o dutsi wa batagana nae, yaba phefo e tla ka theko ga gago o tla kwa a na le lefetla, dibjana ga di thlatswiwi.

Ge a soletse buuswa bjo boswa o hwetsana, magogo a bja mabana le maloba ge motho a ija o dio ja a lehetse dilo ka moka

101 O se ke wa ja o lebella mogopo o ka selekwa wa thlatse. Go bjalo ka bjalwa bja gagwe batho ba bantsi a ba nyaka go bonwa, bawe ba ilago ba bonwa ka moswana ba tsoga ba seke.

Mosadi yowe o kgona go dira bjalwa kuđu, dio ba ke lesaedi le ge dijo tua gagwe di lebotse e di thabis, ebile a di wesi pelo. Monna a leka ka maatla go botse mosadi nL gagwe gora o swanetse go thlakomela lapa la gego gammogo le ngwako go swana le basadi ba bangwe. Mosadi a sita le ge monna a mmotsa ka ngwakong go nkga mreto ya bana le mafapoga a ngwana wa no bona a bonala legogong.

Monna a tia mosadi wa gagwe a mo laya tuba ya mohute o empa a thala bjoeng, mosadi a tswela pele, monna a goma a mo tia, mosadi a kwa gore dia baba, a tshabela ga gabu. Batswadi ba nyaka go tseba molato ja moredi wa bona, bjale monna a bolela bosaedi bja mosadi gammogo le ditshila tsa gagwe, batswadi ba mosadi ba re mogwe wa bo tshwene o ja se tshwene e se jigo, ge o bone ba ba senago ditshila, nkabe wa se bclae ngwana wa rena.

102 Lehono o bone ba ba botse, o nyaka go bolaya ngwana wa rena, mo tlougele, e ga bawé ba botse bawe. Monna o swanetse go lefa ngwana wa rena, mouna a ka a kwaisa, a re ke lena le rego a dire bosaedi, ko rieng lo bona ngwako wa moredi wa lena o ka re go robala dikolobe, ba re tswe ka moka re a di kwa lesaedi a ba bolae. Monna a gana go lefa mosadi wa gagwe.

Batswadi ba mosadi ba issa ditaba mosate, bjale ba mosate ba smogela molato, ba bea letsatsi lewe ba swanetsego go kopana ka lona. Letsatsi la fithla la gore ba yo kopana, ke moka ba kopana kgorong, ya Masumu lebaka la kathlolo la fithla.

Motsentshi wa ditaba lekgotleng ke moka a ema a swara banna melomo a re, e ke re faneng ditesebe le melomo, bjale re tsena molatong, banna ba re tuu. Monna a tsentsha ditaba a botsa motswadi wa mossadi gore yola mokgonyana wa gago šo, bjale mokgonyana o bitsa ke makgolo wa gago. Monna a re, ke a kwa nonyana go lla e e thlobjago.

Makgolo wa gagwe, a ema, a re, morena lekgotla la ba bina tšu, nna ga gona taba e nka le botsago fela ke emla go thlalosa ka mokgwa o ke tlilego ka ona mokgorong. Ke bone ngwana wa ka a etswa

103 a Ila, bjale ge ke mutsisa gore molato keng, o re o teile ke monna bjale ke ile monna a lefe o a gana. O mpotsa fela ge mosadi wa gagwe e le lesaedi a bile a na le ditshila, thobela ke moka ke fedites.

Mosadi a ema, ke moka ba mo tibela, ba re a no bolabola a dutse, a thoma go bolela, ba bina tlou, nna a ke hwelé sslo, monna a re ke nna lesaedi le gona ga ke thlape, o ile a ntia ka dula ka se ke ka ya ga gesu, bjale lehono ke la bobedi, ke ge ke bona gore a ka ba a mpolaya ke tsahaba ke moka.

Monna a ema thobela ba bina tlou, ke nnate mosadi ke mo teile ka baka la bosaedi, ka ngwakong le mokgobeng go fo swana. Dibjana tsa go solela tsa go ja ga di thlatswiwi, bjale ka leka ka maatla go botsa mosadi wa ka gore a thlokomele gore a dire mesomo ya lapa bjale ka basadi ba bangwe, a kwe bjale nna ke ge ke kwata ke motia morena.

Mmula ditaba a ema a gafela banna ditaba, ke moka a dula fase. Banna ba bolela gore monna o na le phôšô o be a sa swanela go tia mosadi wa gagwe mosadi ge e le lesaedi ke lesaedi la gago, bjale a wa swanela gore o bolae motho ka baka la bosaedi. Ge e le mabapi le bobodu gammogo le ditshila, a wa swanela go bolaya mosadi ka taba ya mohuta ows batho ba ka se ke ba sega wena, ba tla sega mosadi. Monna lekgotla l go bona molato, o swanetse go lefa.

Monna a thakgoga a ya yela mpja ke moka a roma motho yowé mongwe gore sepela o ba botse di kwile ke sa tsama ke tia dikota. Sebaka sa ya sa bolela ma awe lekgotla la re sepela o mmotsa dikota ke tsa mo a bolabola le mase wa gagwe, mokgorong ga gona go tia kota, ka tsatsi la gore re mo nyaka kgomo le pudi, pudi ke lefafa la go thlatswa ntho ya mosadi. Monna a lefa molato ka kgomo le pudi, ke moka kgomo ya bolaiwa kgorong, molato wa fela. Monna a tloga le lesaedi lagwe.

Monna a re go fithla gae, le lesaedi la gagwe a motsa gore o ke o bone, mosadi a re go monna sepela ga bawé elego dithakga. Monna a issa pelo fase, a re, mogolo-golo yo mongwe o ile a rema seema, a re sethlare sa musi ke go tloga. Monna a kgetha mothlololagadi wa gagwe a ya a dula nae, mosadi a sala le lapa la gagwe ke moka monna a napa a thladile mosadi ka go riale mowe le ge ngwako

o sinyegile e se gore mosadi a dire bjålwa a bone banna ba bangwe ba mo agšlē.

Monna a ya a tsena ke schuba se. segolo, bjale mothlcicogadi a bona gore bjale mogwera o binela go fofa, are go monna tloga mo gae ga ka o & mosadi wa gago. Mathomong ge monna a sa thabile, mosadi o be a re mogatsaka, bjale lehono ditaba di ems ka go sele o a raka.

105

Monna a se ks a tloga, bjale mosadi a bona gore monna o tla hwela mo, ka moswana ka tla ka ba ke swere tsa mar&tē a matlabo. A bitsa banna ba leloko la bogadi bja gagwe a re motho šo, o a babja bjale ke motaa gore a tloga a & gae gagwe, motho o babja a dutsi lapeng la gagwe, a oka ks mosadi wa gagwe, nna ke ile ka oka wa ka monna lehono nka se ke ka kcona go oka monna wa mosadi yo mongwe. Banna ba ile ba mo tsea ba mo isa motseng wagwe.

Bolwetsi bja schuba se segolo ga bja loka bja go swara, o noba o tseba gore ke lehu la gago. Mosadi wa gagwe a oka monna wa gagwe, bosego le mosegare a sa robale, ka ngwakong a tshē molore wa dikgomo gore ge a gothlola a teweles gona. Ge a e ya kantle a kakola, mafelo ke moka dibi tsa gagwe a direla ka ngwakong mosadi a tsena mosomong o mogolo wa go thlakola monna wa gagwe. Monna a bea a tla a hwa matsogong a mosadi wa gagwe.

106

Go nyefola mosadi wa gago ke phōšō, go laya gona ks molao, ge o ile wa mo tia batswadi ba re lefa, o se ke wa gana go lefa lefa, o botse makgolo wa gago, gore mosadi yo re fapano ka mokgwa o, bjale ba ga makgolo wa gago ba tla go thusa. Bjale ba supile monna gore motho yo mongwe le yo mongwe o na le tshila mosadi a ka a bolela gore monna wa gagwe o na le tshila o ile a kgotlella go oka monna wa gagwe. Go dula kgorong ka baka la bobodu bja mosadi le bosaedi le tshila le mosadi wa gago go a ile. Monna o swanetse go folwa le mosadi wa gagwe, ka molomo, eseng go tia. Monna o ile a hwa a dira ditshila tsa fitisa tsa mosadi, mosadi a kgotla tshila ewe ya monna wa gagwe.

Bobodu, ge mosadi e le sebodu, a lesetsa mabele a loba tshemong, mowe monna o swanetse go mo tia, ba ga makgolo wa gagwe ba tla ema nac, le ge a sa fagel bana tsa go ja. Le bona ba ka se ke ba lifisa mokgonyana ba swanetse go sola ngwana wa bona, wa bona

ba mo lifisa monna o ile ga tia mosadi, mosadi e t wa madi mowe ke molato. Kudu motho yo mogolo a laiwi ka go teiwa, o laiwa ka molomo ge a sa kwe, monna o swanetse go botsa batswadi, batswadi ke bona bawe ba tlago mo laya.

Go dikelwa ga mosadi ka letšatši nageng, ke tava e ngwe ya phoso, taba ya mohuta ows e bjale ka go se fagele bana tsa go ja le go lesetsa mabele a lobela mathlakeng. Monna o swanetse go tia mosadi wa gagwe, mosadi ge letšatši le a madikglo o swanetse go gopola go ya gas go gotsetsa bana mollo. Ke lebaka lewe mosadi a sa swanelago go goroga bosego, monna a ka mo tia, fela ge a sa ka a ntsha madi a na molato.

107

Go sethlokomele ga mosadi ka gore mosadi e swanetse gore ge a tsea selo sa motho yo mongwe a kgopele a se ke a fo tsea kantle le kgopelo, ka gobane ka moswana o tla tsea ke moka selo sewe sa ya sa sinyega bjale ka go riale mowe gwa ba diphapani, ka gobane mong wa selo o tla re ke molato, le gona selo sewe ga se sa ka, ka gobane mola e be e le selo sa ka o be a swanetse go nkgopela. Monna o na le molao wa go omanya mosadi wa gagwe.

Mowe tabeng ewe ya gore mosadi a tsee dilo tsa batho kantle le kgopela, bjale monna wa gagwe a motsa bjale mosadi a se ke a thlokomele a tswela pele le go dira ka mokgwa ows, monna o swanetse go tia mosadi ka gobane mosadi o direla monna wa gagwe molato. Go bjale ka gore mosadi a bitsa batho ka maina a e seng a bona, taba ewe ke go leba monna o swanetse go kgalema mosadi wa gagwe.

Monna a swanela go laola mosadi wa monna yo mongwe ka gobane a se mosadi wa gagwe, ke monna fela a laolago mosadi wa gagwe. Esita le ge e le mosadi wa moratho wa gago goba wa mogolo wa gago, goba mosadi wa papago, molao a e dumele gore a buisiwe ke yo mongwe kantle le monna wa gagwe.

108

Papago bona le yena a ka se ke a kgona go laola bets, fela o kgona go balaya ge monna o ile a fapani le mosadi wa gagwe, le gona yo mongwe wa bona a ile a bega. Ge e le mabapi le go laya monna x o laya ngwetsi wa gagwe ka gobane, ga go na motho yo a ka gopolelaggo mokgalabje yows mogopolo o šele ka gobane ke bona ba gagwe.

RM/

Kubedi, ge monna a ka ubela ke mosadi wa monna yo mongwe, monna a swanela gore a mo roga, o swanetse go mo tlogela a le bjale. Le ge mosadi a ka mo kgitla ka letswele, monna a na molao wa gore a mo tie. Mosadi wa monna yo mongwe n teiwi, o tia ke mong wa gagwe. Esita le yena kgaitseidi ya mosadi a swanela go tia kgaitseidi ya gagwe, ge a setse a ile bogadi a mo tia ka phoo, monna o na le maatla a go mo lifisa.

Fereka Mohlabe, o ile a roga ke mosadi wa Pepere Morei, bjale monna a tlala ke pelo a mo tia. Mmago Fereka ka ngwana Morei bjale ge a lebeleletse mosadi yowe wa Pepere barego ke Matsepe ka makgolo wa gagwe, Pepere ke malome wa gagwe. Bjale a tsea mosadi gona n o tsere mosadi ga Moeng. Matsepe a roga Fereka ka mokgwa ows monna a go tlalago ke pelo a mo tia. Monna yowe wa ga Mohlabe o ile a lifiswa kgomo ka baka la go tia mosadi wa monna yo mongwe.

109

A ba mo lifisa ka lehufa la gore a tsea mosadi go bona, aowa ke molao. Molao ge mosadi wa monna yo mongwe a ile a go ubela o swanetse go botsa monna wa gagwe, monna ke yena a swanetse-go go sola mosadi wa gagwe. Ge mosadi a ka tswola pele le guubela batho, monna a swanetse go tia mosadi wa gagwe, a mo laya gore go ubela batho ke phoo.

Mmabu, ke mosadi wa Serite Makokoropo, monna wa gagwe, o be a sa mo thome a mo thoma ke moka mosadi o tia, monna. Ka go riale mows mosadi a e phetotse seka p86. A ubela monna yo mongwe wa ga Morei ba re ke Abinare, bjale monna a n homola a tloga a ya a botla monna wa gagwe, monna wa gagwe a re wa xpona lebadi le mo thlogong ya ka, ke pjatlile ka yena mosadi yo, ka re batswadi ba gagwe ba mafu, bjale banna ba ema le batswadi ba mosadi ba re ke lumile ka mpja ya ka ga go na molato, bjale mosadi o dira ka mokgwa o yema a ratago eseng mo go ratago nna.

A e sa le mosadi, mosadi ke nna, borukgwé bjo ke tswerego bjo ke maswanetse thlogo ke mathlo a tsie. Mosadi ya ba o rwala pitsa o ya nokeng, bjale, monna a re go monna wa ga Morei ge a ka tsoga a boeletse o mo tie

110 fela wa se ka wa mo ntsha madi, ke tla bona mo a tla yago a bega gona. Ke moka monna wa ga Morei a tloga.

Matšatši a sesu a ya kae, mosadi yowé e gathlana le monna yola wa ga Morei bjålwang. Aowa ba nwa bjålwe ka moragonyana ke moka mosadi a thoma go thlabela monna diema mo tia senyaló a thloke go boeletsa ke batho bewe bara mosadi gore o nyaka go muubela gape, ke moka a ka ba itse saa, mosadi a thoma gore maloba ke bona se tla kowa gae ga ka, o re ke mo lefe, nka se ke ka lefa mpja ya monotla, monna a re o kwa ga kitseng mosadi, mosadi a napa a regana ka mokgwa o soro a ba tamela monna.

Monna a re go batho a le a mmona mosadi ga ke na le molato wa gagwe a mpotse ke mo lefale, maloba o ile a nthoga bjale lehono o a boeletsa, ba re go monna mo homoléla o kwa dithlaa o nyaka gore o motie ka moswana o tsoge o lefa. Monna a re, ke tennwe go kaone ba tla fo ntifisa. Monna a fo re lepara le lesese, a mo thoma ka lona a mo tia marago.

111 Mosadi a leka ka maatla gore o nyaka gore a sware monna ka diatla monna a fela a tsaroga, a fela a mo tia ka lepara mosadi a kwa gore dia baba a tehaha a lla a libile gae, o be a sa mo tia nyana o mo teile* mowé mosadi ka moswana a tsogago a sita le go dula ka marago, monna a fela a segéla kobong. Mosadi a botsa monna wa gagwe gore Abinere o mpolailé, monna a re a fa a wa mo lebela, mosadi a sita go eraba monna wa gagwe, a re ke re o mpolailé, ge o sa nyake ditaba tsa ka mpotše.

Monna a re ditaba tsa gago ke di nyakile o sa le ga geno, bjale lehono nka se ke ka nyaka ditaba tsa gago bjang, ke bile ke dutsei nago. Mosadi a re ke molato, ge o sa mo diri molato o mpotse ge nke ke monna wa ka ko dula nae, monna a re, maloba ke ile ka mmona mo, a re o mo ubetsa bjale o ke o potse gore taba kgole lebakang. Ke a go bona monna gore a o nyake ditaba tsa ka nka be o mputaisi tšatši lela, nna e be ka tla go butsisa bjang, ke be ke bona le Lopelle e tletsse, mmele wa baba, ke tsahabile gore o be o ka tla wa ntia.

Mosadi a tloga a ya a botsa batswadi ba gagwe, taba e, batswadi ba re go moredi wa bona, rena a re na tsela ya go tsena mo tabeng ya mohuta o, wena re kgoná go tsena ge o teile ke monna

wa gago. Ge o teile ke monna wa gago yowe a swanetsego go bona taba ewe. Mosadi a goma a bosa gae, a re go monna we gagwe
112 bjale e reng ka taba e.

Monna a re, o akwa mogatsaka ga se mosadi ke nna monna, bjale ke nyaka molato owe monna a go tietsego ona bjale a o nyake go mpotsa bjale nna ke a sitwa go tsena tabeng ke sa tsebe tsela ya taba, mosadi a re go monna wa gagwe wa mpona ke moka ke swere tsela ke a kgorong, monna a re, mowe nka sitwa gore ke go thibela go tseba wena. Mosadi o be a nyaka go kwa lantsu la monna wa gagwe mabapi le go ya kgorong, bjale a kwa gabotsa gore monna o mo gefile gore a e kgorong.

Ditaba tsa mosadi taa sita dietla mowe. Mosadi a ka a ya kgorong ka baka la gore molao a o dumelle gore mosadi a ise ditaba kgorong e le gore o na le monna wa gagwe. Bokaone ke mothlologadi le yena ya ba mo dumelle o swanetsa ge betsya yo mongwe wa leloko la bo mohu, ba tshaba gore basadi b a ka nyatza banna ba bona le bona bathlologadi ba ka nyatza ba bogadi. Taba e ngwe basadi ba ka isa le ditaba tsa mahufa.

Mosadi yo Mathlageng, ke mosadi wa maroga Kudu, dikgomo tsa tsena tshamong ga gagwe, mong wa dikgomo a le bona, ke moka ge a e-tswa go nwa bjalwa o roga mong wa dikgomo. O tsebe mong wa dikgomo o rapetsa o mo aware empa o tswela ple la maroga. Begolo-golo
113 ba re Mamundi a salwe nthago le gona taba ya bobedi maroga ga lififi, ge motho a ile a go roga le wena moroge ho, o se ke wa mo tia wa mo tia o molato.

Dikgomo tsa Mpe tsa ja mabele a mathlageng bjale mokgalabje yowe wa ga Saai a rapela molato, a mo awarela. Tšatši le lengwe le lengwe ge a etswa bjalweng ke moka o roga Saaf ka mokgwa o a ka kgonago. Ka moswana ga a tsoga a mutsisa, mosadi o thoma go rogana gape o re wa ntserela, o bona ga dikgomo tsa gago di feditse mabele a ka.

Mosadi yowe e be e le mothlologadi ke moka Saai a mo tia, ka mokgwa o a ka kgonago ka gobane o a tseba gore ka moswana o tla tsoga a mo lefa. Ka moswana ba ga Popela ba romela sebaka ga Saai gore o bolaille motho wa rena, Saai a re, ee ke nna yowe ka mo teilego, ba re o tsebe o molato, Saai a re, nna ga ke molato, ge ke

mo lefa le yena o swanetse go ntefa maroga.

114

Ba ga Popela ba re maroga ga lifiwe wena o swanetse go lefa go tia le gona taba ya bobedi o tsebe gore ga se mosadi wa gago le ga e le mothologadi ga se mothologadi wa leleko la geno. Monna a re dilo ka moka ke a di tseba gore mosadi wa monna yo mongwe a teiwi le gore maroga ga na taba bjale le lae mosadi wa lena gore ga diruiwa di ile tsa mo sinyetsa o swanetse go lifisa motho go ena le gore a thlwe a roga motho. Ke mo teile ka baka la maroga, bjale go tloga lehono ke a mo lefa bjale ke ile ka mo tia a ntsha kgomo a lefa mosadi, molato wa fela. Kganthe mokgalabje yowe wa ga Saai o mo laile mosadi a se sa rogana, ge dikgomo di mo sinyestšitše o botsa mong wa dikgomo ka molao.

Mpolwane le yena ke mosadi wa maroga a go silikisa, ge a ile a roga motho, motho o tsena ka nokeng a ya a thlapa. Ka tšatši le lengwe mosadi a roga Tsobola Masumu, ke moka a moswara, a mo tia ka mokgwa o a ka kgonago ka ona. Mpholwane ke mosadi wa ga Mabakane, bjale ba ga Mabakane a re Masumu a lefe, Masumu a gana go lefa molato.

Ba ga Mabakane ba isa molato kgorong bjale kgoro ya bes letšatši la yôna, ba bitša Masumu. Ba ya ba gathlana ka lona letšatši lewe, ditaba tsa tsena banneng. Mosadi a ka a sekwa gore a ka mo roga, a dumela gore ke mo ragile. Masumu a bolela go-re ke mo tietse yôna taba ewe. Banna bare go Masumu a mosadi o go rugile ga kae, monna a re ke gantši, le wena, a x mo roga gantši.

115

Bjale o kgodile, maroga a lefane bjale re tsena molatong wa go tia. Monna x o swanetse go lefa molato wa go tia, monna a re, go lukile, ke tsibile gore ke tlilo lefa. Bjale pele ga gore ke lefe ke nyaka go tseba gore bjale mosadi wa motho ga go roga o swanetse gore o reng, ka yena, ka gobane wa rogana naš o molato, wa mo tia o molato. Ba re go yôna ge a go roga o mo tlogile a ka se ke a kgaola, bjale ka seema se, ba rego, naswana ya mošate, wa e hwetsana tseleng wa e feta o molato, wa e etetsa o molato. Bjale go bjale ka mosadi wa monna yo mongwe.

Taba kgolo ge mosadi wa monna yo mongwe a go rugile, o swanetse go botsa monna wa gagwe, monna wa gagwe ke yēna a tlago tia mosadi, a tie ke monna wa gagwe ke setsha a tia ke wena, ka gobane mola wa se ke wa motsa o be a ka se ke a mo tia, o lifile maroga ka go teiwa ke monna. Mothlomong ge o ile wa botsa monna wa gagwe o tla go fa maano a gore o ka tia mosadi, ka go rialo monna a ka se ke a go lifisa, fela ge a ka re lefa o a lefa.

Monna wa ga Masumu a re thobela dikgoši ks kwile, taba e ya maroga a basadi e be e tswenya kudu, ke moka a tloga a ya bonyela-mpja a re, go motho sepela o botse lekgotla ke ipona molato, ke moka a isa mantau awa, ba re sepela o mmotse a ntsho kgomo ke moka a lefa molato wa fela.

116

Tema ya 7. Phapanō ya motsae.

S 1. Molato ya phapanō ya motsae.

Tsekišanō ya monna le mosadi, ga e ke e sa be gona magare a monna le mosadi, monna yo mongwe le yo mongwe a na go tsea mosadi a bee a tle a hwe kantle le tsekišanō, ke molao wa gore ba no fela ba fapana ke moka ba sekiswa phapanō ya bona. Taba e e bakago sekiswanō ke go se kwe ga mosadi, bobodu bja mosadi, bosedi bja go se thlokomele ngwako, botagwa, go tsea mabele a fana kantle le gore a botse monna wa gagwe.

Go se thlokomele monna gammogo le bana, mosadi o swanetse go thlokomele monna wa gagwe ge a swere ke tlala, gammogo le bana. Mosadi ge a sa ka a thlokomele taba ya mohuta owa, gona monna o swanetse go dula a fapana le mosadi wa gagwe.

Mohlabe, o be a na lešaka la dikgomo, bjale a sena ngwana wa mothlankana, a reta ngwana go ba ga Magomane gore a tle a mo disetse dikgomo go direga ka mokgwa owa. Mosadi e be e se sebodu, o be a na le mariri, a tsoga a dutsi e re kowa letšatši le le godimu e be gona a thoma go sila, mola e le mosegare, a fage dijo, dikgomo ka mokam di tswile. Monna a botsa mosadi wa gagwe gore taba e ga se yōna.

117

O swanetse go dira dijo e sa le gosasa, gore dikgomo di phakiše di tswē. Bona ngwana yo a se ngwana wa ka ke ngwana wa go adingwa re dio retella, gela e be e ke, ke ngwana wa ka, e be ke tla dira

RM/

gore a di tsogetse a kwe, ngwana wa mongwe a kgonege. Mosegare e dikgomo di tswago ka ona ke lesbaka la mo letšatši le fisa kudu, ka go riale mowe dikgomo a di fuli, di ema moriting. Mosadi ga a ka a kwa monna wa gagwe a no dira ka mokgwa o a dulago a o dira, a fo faga mosegare.

Monna a tlala ke pelo a tia mosadi, mosadi a tshabela ga gabo bjale batswadi ba mosadi ba buisa mosadi ka sebaka bjale ka ge e le mathomo a mo tia, ba se ke ba dira monna molato. Mosadi a tswela pele le go faga mosegare, monna a goma a tia, mosadi bjale a goma a tshabela ga gabon. Batswadi ba mosadi ba re monna re ile ra go swarela la mathomo lehono o a lefa, monna a gana go lefa.

Batswadi ba mosadi ba isa ditaba kgorong, kgoro ya amogela ditaba bjale monna a bitsiwa. Letšatši lewe la go kopana la fithla ba kopana kgorong. Ke moka mudi wa lekgotla a bula lekgotla, ke moka ditaba tsa tsena.

118

Motswadi wa ngwana a ema a thlalosa ka mokgwa o a bonego ngwana wa gagwe a tswago a lla ka ona, le ka mokgwa o a go mo tia pele a mo swarela. Ke moka a fetsa polelo ya gagwe.

Moredi wa gagwe, thoma go bolela a re nna monna ke no bona a ntia, bjale o re o ntiela dijo gore a ke fage kapela, bjale nna ga go na tšatši le ka sa fagego ka lona, tsatsi le lengwe le le lengwe, ke a faga tsa go ja. Nna a ke tsebe gore ke hwêlang.

Monna a gafelwa ditaba, monna a ema a dumedisa lekgotla ka molao ke moka a thoma go bolela, a re ke nneta mosadi ke fapananae, ka baka la go se kwe, go se kwe ga gagwe ke go faga dijo mosegare bjale dikgomo tsa ka di tswa mosegare o mogolo kudu. Ke ile ka motsa gabotsa re le babedi, ka baka la go thoka ngwana yo elego wa rona gore ngwana wa mongwe o ka se ke wa mokgona, o dio retella, o le ke go faga e sa le gosasa, bjale mosadi yo wa ka a kwe, bjale nna ka kwa bothloko ka mo tia ke mo tiela dikgomo, bakeng sa go tswa mosegare, morena lekgotla.

Banna ba ema le monna, bjale banna ba bangwe ba gana taba e, ba re monna o dirile phoso bakeng sa go tia, mosadi, bjale bala ba go ema le monna ba re, eke le re botse gore lehumo le gore motho ga a phela keng, ba re ke dikgomo le go lema dilema masemo, bjale motho ga a go thusa, wena o sa mo kwele bothloko ke molao, sowas,

119

RM/

ke baka lewo re rego monna wa kwala, mosadi o swanetse go fepa bana ba gagwe, dikgomo le tsona ka bana ba gagwe ka gobane ge a sa ka a fagela modisi le tsona di ka se 'hwetsane dijo, ka gobane modisi a hwetaana dijo, go bjale ka wena monna ge mosadi a ka se ke a go fa dijo, o ka se ke wa ſoma. Ke mowe mogolo-golo yo mongwe a illego a thlaba seema se, a re tsie e foſa ka moswalaſwati.

Bala ba re, ditaba ka moka dia kwala, bjale ka go riale mowe, ke molao, ka gobane re a bona gore taba e dirile ke mokgomana. Ge e le molao bolelang gore ke molao, bjale ka ge mogolo-golo a ſile seema se, molaſ o tswa ka moſate balata ra amogela. Le rena re o amogelie.

Go ile gwa ba le leſata la baathludi, ba nyaka go fapana, ka baka la go nyaka go bona mosadi phoſo, phoso yôna ka moka ba e bona gore e na le mosadi. Bjale ga go nyakege gore go be ka mokgwa owe, ka gobane kgoſi a ka ba o gafetše manong godimu ga basadi. Mong taba e e bolelwago ya se sa ba le moudi, banna ba thoma go ſupetšana 'a menwana.

120

Mudi wa lekgotla a bona gore ditaba dia mowe batho ba tla bago ba swarana ka diatla, a phakisa a ema, a re, lekgotla, nke re theletsane, ditaba ka moka dia kwala, mosadi ke nnote o na le phoſo, bakeng sa go se thlokomele modiſi, modiſi ke mong wa motse, lebaka ke le motse ke dikgomo, ge o se na kgomo ga se motse, ke dithopa tsa masemong. Seema se re, motse re feta balat ba ruwa kgomo re a tsona.

A tswela pele le go bolela, a re bjale ditaba ka moka di boletſwe, ke kgolwa gore banna ka moka le di kwile, bjale re a di fetsa, ka gore monna mosadi wa gago re mosotše diphoso le lena batswe di le laeng ngwana wa lena gore a fagele modiſa e sa le lebaka. A sokologa a lebella monna wa mosadi a re o wa kwa monna, monna a re thobela, mosadi o na le phoso, a re morena, bjale o kwile ga re laya mosadi a re thobela.

Mudi wa lekgotla o ripaganya ditaba banna ka moka ba lumile senko ba itse tuu. A re monna lekgotla le go bona molato, bakeng sa go laya mosadi ka go tia, motho a lac, ke go teiwa, o laiwa ka molomo. Ge a sa go kwe o na le batswadi o botaa bona ba tla go thuſa thobela ka moka ba re morena.

840

121

Ditaba tša išwa go kgoši, kgosi ya re sepelang le motše a ntsha kgomo le pudi ya lefofa la go thlatswa mosadi, le botše mosadi a fagale modiši wa dikgomo ka lebaka le basadi ba mašaka ba fagago. Ge a ka ya a se fage ke lebaka, monna e ka bona a tswela mo a belaela o tla tla a teiwa. Ke moka a ya a botsa monna gare ga lekgotla mantsu a kgoši. Monna lefa mosadi wa gagwe, ke moka kgomo ya bolaiwa kgorong, pudi monna a tlema a tloga nayo, ke a go thlatswa dintho tsa mosadi wa gagwe. Ke moka gwa fela go e tla mowo.

Mosadi wa sebodu, wa go senyake go ſoma mesomo ya lapa. Ke phapano e nqwe ya monna le mosadi ge basadi ba e tswa ba e ya masemong ke moka o tswa nabo empa ge a fithla masemong ke moka o robala ka fasc ga sethlare, a fela a tsoga a e ya a lema gatee a boela moriting, balimimekolo ya bona e phadima, yena o robetse.

Mogolo-gole yo mongwe e ile a thlaba seema se, a e re, motshaba tlala a tsahava a inamile, a tshebe a eme goba a robetse. Mosadi wa mohuta owo a thlakana le motho tseleng, o nyaka eka motho a ka se ke a phakisa go feta ba fo tsea magane. Mosadi yo mongwe a ya moriting wa gagwe go kgopela motsoko, o rata a sa tloga. Bjale mosadi wa mohuta owo monna wa mo tia.

122

Bjale ka monna yo Tšentšhi, o ile a tsea mosadi yo Motšekgi ngwana Mola, mosadi yowę ge basadi ba e ya masemong, le yena o be a e ya, bjale ge a fithla masemong o a fithla ke moka a robala, ge boroko bo fedile, ke moka mosadi wa tsoga, o sepele le balimi o tsama a kgopela motsoko. Ge letšatši le dula thaba ke gona a rema gabedi, ke moka a tloga a boela gae. Monna ga di tsebe o tseba fela ge mosadi wa gagwe a etswa mothlakeng go lema.

Ka morago monna a kwa ge bale ba mabjalweng ba repana ka mosadi yo mongwe wa sebodu ba bile ba moretse maina a mbedi, ba re ke Mapompale goba Moditela, go ba bona monna wa gagwe ke moka ba homola, monna a ba le maseme, a thoma go butšiša, ba re aowa re bolela tsa rena ga re le mothlakeng, re re basadi ba bangwe ba iša boroko, ba bangwe ba fithla moriting wa gago ba dula a ba thakge wena mong wa tshemo e tla ba wa thakgo a kgona a tloga.

A ba butšiša gore ke bo mang, ke moka basadi ba re, o nyaka go tseba wa dirang, re ka se ke ra kgona go go botše ke diköma tša

RM/

840

123

basadi. Monna a nyakisisa taba ke a bona o ile a seba ke motlabo wa gagwe gore o lesetsa ba'tswa o tle hwetsana a dio 6ma ka boroko, basadi ka moka baws ba lemago ba feditsa dirapa tsu pedi, baws elego dirotlo bona tee tharo, jwa o sale serapeng sa gagwe sa mathomo.

Ka moswana ge basadi ba e ya masemong, ke moka a latela mosadi wa gagwe, erile ge ba fithla mothlakeng monna a feta, monna a otela makhutswi, kganthe monna o disitse go nyaka a bona mosadi wa gagwe a fithla a bea letsape la gagwe, moriting, bjale ke moka a tseba serapa sa mosadi. Ga go na le monna yo a ka tsebago dirapa tsa basadi ba bona ka gobane mothlakeng go lema basadi fela.

Monna a ya a utama, a namela, sethlare go lebela, ge mosadi a lema, a se ke a bona mosadi a lema, a hwetsana goremekolo ya balimi ka moka e a phadima. A feloga sethlare a leba mola a go bona mosadi wa gagwe ahsa letsape. A hwetsana mosadi a dio 6ma ka boroko, monna a mo nyakella kgati ko moka a mo teosa ka yona.

Ge mosadi a tsugile, monna a re, go mosadi wa gagwe, o ke o ntshupe dirapa tsa gago ke moka mosadi a fo homola, basadi ka moka mothlakeng ba sega ba re bjarase. Monna a thoma go tia mosadi gore ntshupe serapa, mosadi a mo supa se a lemago, a re se o feditsego se kae, sa thloka, ke moka monna a thoma go tia mosadi, mosadi a thoma go tsheba le mothlaka basadi gwa thloka le ka o tee yo nk a rego mo lesetsa. Monna a mo tia mowe yena ka nosi a bago a kgakwa a motsa goro tšatši le lengwe le le lengwe, ke tla go thlapetsa, ka bona o sa bonale ke a tla ke tlilo go tia. Ka moswana mosadi a etsisa basadi babangwe le ge letšatši le fisa a apola dikobo, a kgotlella a lema le yena mokolo wa gagwe wa tawa kudumfia, ge a khutša o khutša ka molaš.

Mosadi o ile a sitwa gore a 6 ga batwadi, ka gobane mmagwe o be a dula a motsa gore ngwana o re segisa batho, o tawetse ke motho wa mohuta mang, nna a ke tswafe, papagao a tswafe, ke moka a fetola mmagwe ka gore lemang le buduse, nka se ke ka re ntsheleng le basadi ka moka ba mosole. Mmagwe a re ke mnate ge ba re ya mafsi gae tawale, ngwana yo ke mothlapatsa. Go tloga ka lona tšatši lewe mosadi a ŋoma.

RM/

Mnago mosadi a ka a ema le moredi wa gagwe, bjale ka goriale mowe mosadi o swanetse go kwa, gela mmagwe a ems nae, e le moka mosadi e tla ba moretsenene. Moretsenene ke lerotsse le ba rego ge ba speile la se ka la butewa, ba ba ba lafa dikolo gwa ja tsona.

125 Monna ga lac mosadi a e nosi, o swanetse go thikiša, ke batswadi ba mosadi, e tla bona mosadi a okwa sewe monna a se bolalago. Ge ba ka laya ngwana wa bona mathlong ha monna, ke moka ba re ge ba le nae ba mo laela goscle, ke moka e tla ramets'e le ge monna a ka mo tia bjang le bjang a ka se ka a kwa, ka gore o tise ke motswadi.

Di ile tsa sita monna yo ba re ka Komokose-a-tshaya, o tshaya ka lepanta la makgowa. Leina lewe ga se leina la gagwe ke leina la dikwero tsa mo a tia mosadi wa gagwe. Mong leina la gagwe ba re, ke Tšalatsala, mosadi wa gagwe leina la dikwero ke Mabossgo, mong leina la gagwe ka Maite.

Mosadi yo o be a soma kudu, ge basadi ba lema fela mokgwa wa gagwe, o busa ke sego sa bjålwa. Ge a ka kwella bjålwa ke moka mosadi a e masemong o rwala dipen a leba masemong ke moka a fitbla a uta pen ya gagwe a feta a ya mowe a kwago gore go na le bjålwa, monna a tsebe solo o tsoba fela ge mosadi a ile masemong ke moka e tla bona basadi ka moka ba gorogn, a lebella mosadi wa gagwe a se ke a ummona, lesofi la ba la swara, a gotsetsem bana mollo a ba a ba alla legogo, ke moka a robala nabo, ka tsatsi le lengwe bja asa ka tšatši le lengwe ke moka a fitbla bossgo bjo bogolo, a nkga bjålwa a re phuu, monna a mo sware a mo tie, bjale bjale, ka tsatsi le lengwe ke moka ba lifisc monna. Batswadi ba mosadi ba ema le moredi wa bona, ba re re thloka dikgomo e b e re ka mo fa monna yo o tswenya ngwana wa rena, mosadi a napa a tlekkalla. Ka tsatsi le lengwe a mo tia mowe mosadi a go babja a gomšla lebu.

Batswadi ba monna ke morago ga mo ba mo lifisitse kgomo, ke moka ba re, go morwa wa bona, o se sa mo tia o ka bolaya motho wa batho ba, a ka se ke a kwa ka baka la batswadi ke mnago ngwana, ke yéna a molayago, ge e le papago ngwana a tsene. Monna a ntsha mathlo a mo lebella. Mothlang go sena bjålwa mosadi o a ſoma, o foſita mothlang wa bjålwa, ke mowe ba go mo epela ka koša e crego,

Maitse sa ga Sebaše ngwana se šita ke bjalwa se re go nwa se tagiwe.

Bakeng sa go sinyiwa leina ke mosadi wa gago, a ka sinya leina la monna ge a le ka matheko, monna wa gagwe a se gona, gammogo le ba leloko kudu dikgaitse di tsa bo monna gammogo le batwadi ba monna. Ka gobane o tshaba gore ba ka ya ba botsa monna wa gagwe. Empa monna le ge a ka fokwa ka bopudi ya tsela a ka se ks a tia mosadi wa gagwe, ka gobane bo bare ba re ba sinya tsa malapa a ba bangwe. Ge a ka mokwa ka nosi gona, ke mowa go tla go nyarela phapano ya gore monna wa gagwe a mo tie, ke gobane o na le bothlatse.

Maselo Moeng, o ile a tsea mosadi ga Masete bare ke Mathoko. Bjale go bontshagala gore monna o be a na le motlabo, bjale motlabo yo wa gagwe a botsa, monna yowe maaka. A re ka tšatši la gore ge ke be ks na le mokete, ke kwile a re mosadi wa gago o go nyefola bjale ka ge e ke a se wena monna wa gagwe. Monna a se ks a gopola gore bopudi tsa tsela ba lwersantsha ke basinyi.

Ge a fithla gae, o tia mosadi, ke moka ka moswana ge ba bolela dikata monna, monna o a lefa, ge a yo gathlana le motlabo, ke moka o mmotsa gape, ke moka monna o thloyana le mosadi wa gagwe o fo thlwa a tia mosadi wa gagwe bjale mosadi a kwa gore dia baba a botsa batwadi gore ba ntsha dikgomo tsa gagwe ba mo fe, ba ntsha dikgomo tsa gagwe ba mo fa, ke moka ba dula le ngwana wa bona, monna yo mongwe a tla a ntsha dikgomo a nyala mosadi.

Dikgomo a ba dirome le gona a di fage buuswa, mosadi yola wa motlabo a bona gabotse gore monna ke setlaela, a mo thlanogela. Ka gobane a ka kwa yo mongwe a bolela ka nna gore motho yola x o sepelago nae, o sepela ka mokgwa o le gore o a tsama a nsinya leina.

Monna a leka ka maatla go losa mosadi yo mongwe, ke moka ba mo gana, monna a ba gona a gopolago, ge a okwa batho ge ba x re yowe a nyake mosadi ka gobane o fiyo raka mosadi ka nosi, a re kgathe ke nnate ge ba re, bo-bare-bare ba sinya tsa malapa a batho, mono nageng ya gesu ba mo gana ka moka, a ba a thoba a ya a tsea mosadi Bolobedu. A tla a swara mosadi wa gagwe ka diatla tše pedi.

Go falatsa mabele, ke taba e ngwe ya go dira gore monna le mosadi ba fapane.

Mothlomong mosadi o fana ka mabele kantle le go botsa monna wa gagwe. Taba ewe mosadi o a utswa ka gobane o ba utswetsa monna a sa di bone, bjale monna o tla dio makala go mosadi a mega tlala ka bakma la gore a di bona, a swanelo go tia mosadi le go a ka fokwa basadi ba motse bawé ba ilego ba di bona ba bolela gore mabele a fela o fane ka ôna.

Monna o tla kgotlella go sela tlala ke moka ngwaga o o tlago a thlokomele gore mosadi o swara mabele ka mokgwa mang. Mosadi a ka se ke a fa motho mabele batho ba le gona, ka gobane a botsa monna, mabele a go fa motho batho ba le gona, ke gore mosadi o butsitsa monna wa gagwe, ke moka monna a mo dumella a kgon a mo fa.

129

Mathetse Sekgobela o be a na le mosadi ba re ke Mokgadi, bjale monna a lema mabele ka dipholo, mabele a se ke a gana go butswa mabele a butswa ke moka a tlatsa sesego sa mosadi a monna le ôna a tlala sesego. Mosadi a fana ka mabele, pele ga gore selemo se tswa mosadi a mega gore sesego se kgonamile, monna a ka a bolela o ile a bula sa gagwe, ke moka mosadi a ja sôna.

Ka ngwaga wa bobedi monna a leka ka maatla a goma a budusa mabele a mantai bjale ka la a pele. Monna a ntsha mathlo dinameng, a bona mosadi yo mongwe a stela mosadi wa gagwe, ke moka mosadi a fifthla a dula nae, gona le bjlawo bokete, ke moka basadi ba motse ka moka gm ba tloga ba yo kgopela bjalwa, ba re re a lisia mmogo moketsa, a rieng, ke tliro le hwetsana, monna e dutsi ka kgorong, o theletsitsa. Monna a thakgo a ya ka lapeng, a re go mosadi wa moseng, nna a ke go tshabe, ke kwa ba e re go na le bjalwa ka mo boke.

Monna a tswa ka maforo, a sobella, mosadi o tseba mokgwa wa monna wa gagwe gore a tloga ga boe. Monna a goma a ya namela sethlare se segolo sa go lebana le gae. Ke moka mosadi a tsena ka dithibeng a ntsha mabele a tshella mosadi, mosadi a phuthela ka kobo ya gagwe, mosadi wa moeti le yola ke moka ba tswa ka motseng, monna wa ba bona, a fologa sethlare, a kitima ka lebelo, a ya a ba thlakotsa a tswa a rotoga a libile gae, a gathana nabo. Lereng, kgane bjalwa bo fedile, monna a re aowa ke lebetse mphaka wa ka kgorong, bjale ke bona gore mothlomong nka ya boyo boëgo bjale bathlankana ba tše a e ya.

RM/

Ge ba riale ba fapana le monna, monna a re naa yowc o rweleng, mosadi a sa na se a ka se bolelago, a bolela thereso, ke lebetše go le botsa o Fwele dithoro, o re ngwana wa gagwe o sitegile, ke ts ke tlilo le botsa mo le tso boyo. Monna a re go mosadi ngwago mabole a ile a phakisa a fela kganthe o ſoma ka mokgwa o, mabole a a ka a gome a boele ka gae, ke moka mosadi a goma nao, yola le yena a goma o lata go tsea kobo ya gagwe. Ke moka ba fithla ba a boetsa ka sesegong, pole ga gore a tshele, ka sesego, a re o ntshitsae kang mosadi a mo supa seroto, ke moka a re tsholela a tsholela, seroto sa tlala, ke seroto se segolo kudu.

Monna a re, mabole a ke pudi, a se awc wa goba o swanetse go g fa motho kantle le nna. Mosadi a ka a fetola monna, ke moka a re go mosadi rwala o tshela ka sesego, a dira bjale, ke moka monna a re go yola mosadi sepela, a ke sa nyaka go go bona mo ke wena thuhu, mosadi a tloga, monna asala a tia mosadi wa gagwe, mowe mosadi a rurugelanago, mosadi ka gobane o tscha gore o dirile phōšō, a fo dula a se ke a tshabela ga gabon. Ke moka monna a goma a boela bjalweng a sia mosadi gae.

Mosadi le e a teiwa o be a sa lle, ka go tshaba gore yo mongwe a ka tla a kwa taba e a tielwago yona. Taba ya gagwe ke go rapela fela gore ke kwile mogatsaka, nka se tsoga ke booletsa. Monna le yena a ka a ba bjalo ka lesoboro o ile a fo homola, a se ke a tsama a sinya leina la mosadi wa gagwe yaba ditaba tsa gagwe le mosadi wa gagwe. Ditaba tsa Mphalatsane tso fela di etla mowe.

Ka morago gwa kwagala gore mosadi yola ke sebaka sa mosadi wa gagwe, ke yena yowc a bitsetsago mosadi wa gagwe motlabo. Mabole a ba yo dira bjalwa, gore motlavo wa gagwe a kgone go nwa yena a e ka go kgopela. Monna a gopola ka pelo gore mola ke tie mosadi yola e be nka se be le molato. Mosadi a napa a lathla go ba Mphalatsane, a boloka mabole a gagwe bjale ka basadi ba bangwe. O mo laile, mola a se ke a dira bjalo e be e le moka mosadi a tlo fo ba Mphalatšane.

Mosadi ge e e ya nokeng, o swanetse go kgonamisa pitsa, ka gobane basadi ba twalla banna ba lefokeng ka dipitsa, ba di fakela ka pitseng ya metsi, ke moka a e ute, monna wa gagwe, a 6 a nw6, ke moka ge a fithla ba fo bona a tagilwe

840

132 ba se ke ba tseba le gore monna o nwale kae, bjale ka ge a na le mosadi ba ka se ke ba mo sala nthago.

Moleo o wa gore mosadi ge a e ya nokeng o swanetse go kgonamisa pitsa ke wa bugolo-golo le gana bjale o sa ſoma, ka gobane ba re mogolo-golo yo mongwe o ile a bona taba e, monna yowe a mo gononago, mothlang mosadi wa gagwe a dirile bjålwa o tla bona, monna a tagilwe bjale aas ke a tseba gore monna o nwa kae, kganthe mosadi o fotla a feta le bjålwa mokgorong a yo uta.

Ka tšatši le lewe mosadi wa gagwe a dira bjålwa, monna a tsoga e sa le bosegó a tshuba mollo kgorong, bjaasa, ke moka mosadi a dira bjale ka matšatši. Erile mola a re kaa feta monna, a re go mosadi, o ke o nape o nthuse, o tsele toko ya ka, mosadi a re mola o mpona ke ya nokeng, banna ba bangwe ba re, yo mogolo ba mo Roma a eme, nokeng a se kgolé tma, re kgalegile mothlomongwe a ka tla a re, budulla, a ya ka noši a ka ya go kgola ka gae a išia, mosadi a phetlapetlega.

Banna bala ba bolela ga ba tsebe ee monna a se gopotsego, mosadi o tswaff go boela ka gae, ka baka la gore wa tseba a ka se ke a boela le pitsa ka gae, o swanetse go rola a išiš mo kgorong.

133 Yaba monna wa thakgo, o re go mosadi e re, ke bone se o tšabišago, mosadi ke moka di mo swere ge a inama, monna a ntsha pitsa ya bjålwa o tšabiša selo se. Monna a ka a tia mosadi ke moka a bea kgorong, banna ba uwa. Ke moka ba lebella monna yola a tlago a tagilwe gore o tla tla a tagilwe, monna o ile ge a fithla a fithla a lapile ke moka ba se ke ba ba le taba nae, ba no ba ba sega, ba tšere magane. Monna a nape a mokona bjålwa, ke baka lewe mosadi a swanetsego go seká miša pitša ga e ya nokeng.

S 2. Sepota go mosadi.

Go na le banna ba bangwe, bawe ba fo rwsago mosadi sepota mosadi a se na molato, ke moka ka moka ka moswana ge ba bolela ditaba monna a thloke bockarabello. Banna ba mohuta owo a ba loka, ba nwa bjålwa ke moka ba gobaganya lebake, toba monna o na le madi bjale ka go riale mowe a mo ꝑufiša.

Monna yo mongwe wa ga Mathlakwana bare ke Mothakgati o tsere mosadi, bjale mosadi yowe wa gagwe le ge a se na taba o a teiwa.

134

Monna yo ka tšatši le lengwe o ile a makatsa kudu, o be a babja bjale a rona mosadi wa gagwe gore a yo mo nyakella dithlare ga ngaka, ke moka mosadi a kitima a ya ke moka ngaka ya ya ya mo fa dithlare, ya motsa gore o re go fithla o mo dire ka mokgwa o le o.

Mosadi a boyo, bjale a hwetsane ke na le molwetsi yowe e be ke ile go mona, bjale mosadi a fithla a dira ka mokwa owe ngaka e mutsitsego ka ona. Ge mosadi a dira monna ke moka monna x o tia mosadi wa gagwe mahuba feise, ka ja ke dithlong, mosadi a dula fase a thoma go omama, a re, ka moswana ka se kwe motho a nthoma a re, e ya ga gore wena ka nosi o swanetse go ya. Ka napa ka thakgoga ka tloga ka tsama ke makala, ba ba mo tsibago gabotse mokgwa wa gagwe ba re a se mathomo, ke mokgwa wa gagwe o fo tlwla a dira.

Taba e ya gore motho a tia motho a se na se na molato ke ntawanyana, motho o swanetas go mo tia ka lebaka. Monna yowe wa ga Mathlakwana o ile a tswela pele le mokgwa owe wa go tia mosadi a se na molato. Mafelong o ils a ba seretela sa go tlwla se lata dikgogo gae.

135

Ka sona aethlare sa gagwe, bjalo mosadi a boyo madi a mele, ka gobane a ka se kgone go motia. Monna yowe o be a bolaya ke lebake, bjale ba bangwe ba kgoga lebake, ba nyaka go ſoma meſomo ya bona, ba bangwe ba fe tlaſla fela ba fo ſega le ga ntsi e feta, ba bangwe ke dibodu bjale Mathlakwana yena o ile a tlaſlia go ſele.

Banna ba go tia basadi ba se na molato, mosadi wa ntse le ge a be a na le mmole, mmele wa gagwe wa napa wa pja a boela a ba yo mosese, bosese bja go ota. Bjale ka monna ge a na le mosadi yo a sa belegego, monna ge a ka dula a mo koma ka baka la go thloka ngwana mosadi o a ota. Banna ba mohuta owe a ba na bothakga, mosadi a ka leka ka maatla go thakga monna wa gagwe o tewſla pele le go tia.

Bjale ka monna yo Makasane, yowe a tserego basadi le basadi-sadi ba etla ba tloga ka baka la go teiwa. Mosadi we gagwe a dira bjalwa o dirile marumu a gagwe, ge le dikela ke moka o a teiwa, monna o sala a enwa phithlo. Ge a etswa dikgoneng o a teiwa a tswa dikgoneng o be a ile banneng, a ya nokeng ge a boyo ke molamo. Bjale mosadi a site le gire se nka se dirago keng, mosadi a Gme le mosadi wa gabu ke moka ke molato o wa teiwa ka gore mosadi

840

yola o be a go bitsetsa monna, goba mabjalweng le ge a e nae, ka morago mosadi a mo siela bjälwa ke moka o bolaisitse ngwana wa motho yowe.

136 Mosadi wa pele a thlala ka baka la molamo, a goma a tsea mosadi wa bobedi le yena a mo dira ka mokgwa owe, ka moka mosadi a thlala. Monna a na bothakga basadi bawe ba leka gore ba thakga monna ba e polaisa. Ba lesetsa go dira mabjalwa ke moka basadi ke dibodu ba teiwa, ba dira bjälwa le gona ke molamo.

Monna a tsea mosadi wa boraro, bjale le yena a mo dira ka mokgwa owe, bjale mosadi yowe ga gabu ke Bokgaga. Mosadi a tshabela ga monna yo mongwe wa gabu monna wa gagwe, ke moka monna a tlisa mosadi, monna a re go mosadi, o be e ile monneng wa gago. Monna yola a sitwa le go bolela ke moka a tloga, fela a re go mosadi go a go-teile o se sa tla ga ka, wa gabu motho ke kgörö.

Gore monna a tloga, ke moka monna a sala a tia, mosadi a motša gore o se o tswa le tsamile le dirang tseleng, empa mosadi a šita go bolela, ka gobane a tseba s ewe a se dirilego. Mosadi a kwa gore dia baba ke moka a napa a tshabela kgorong. Ba kgoro ba amogela ditaba tsa mosadi, ka baka le gore batswadi ba mosadi ba kgolö.

137 Ba Roma Pempanyane gore yo bitsa monna wa gagwe, gammogo le monna yola a go ka a tshabela ga gagwe, ke moka morumiwa a ya, a ba bitsa, ba fithla kgorong ya mošate. Monna yowe wa ga Mola, ke tshuwana o thloka le kgogo ya lefofa.

Ditaba tsa tsena bjale mosadi a bolelamekwa ya monna wa gagwe ka mokgwa o a mo tswenyago ka ona. Monna o ile a thloka boekarabelo a epona phoso, bjale a fiwa molato. Monna a na sa go lefa, bjale ke moka a thlolela gore a teiwe. Ba tia monna disampoko tse phethago menwana e mmmedi, ka leragong le lengwe matswele a kgomo ka ga lela le lona bjale. Ditaba tsa fela di etla mowa, monna o kwile gore go teiwa go bothloko a lathla go thliwa a tia mosadi. A fetsa matšatši a sitwa go dula.

S. J. Lehufa.

Mosadi o teiwa kudu ka go ratiwa ke monna wa gagwe ga rate gore a ka fapanla le mosadi wa gagwe, bjale lehufa le legolo le godimu ga mosadi.

RM/

Bjale monna wa mohuta ows a diri ka kgole, ke yena mosadi a dirilego gore monna a be ka mokgwa ows, ka go mo apeela moratiso, ka baka la ona, monna a nyake gore a ka fapanla le mosadi, pelo ya gagwe o kwa bothloko ka maatla, o molata bjale ka mpja e lata ya tshadi.

Ke mows pelo ya mosadi e nago gona, o se ke wa kwa ge a bolela gore nna ke a thlaka, ke dio thlwa ke setse ka nthago e ke ke nna kgomo. Banna ba mohuta ows ba tseba le mows mosadi wa gagwe a gatilego, ke gore leoto la mosadi wa gagwe gammogo le lentsu la mosadi wa gagwe.

Bjale ka monna yo Ngasane Malesa, monna yo go bontshagala gore mosadi o mo file mo ratišo. Monna a fapanla le mosadi wa gagwe, wa bona mosadi a nyarela, ka morago o tla bona monna wa gagwe. Ba fitbla bjålweng monna a rate, mosadi wa gagwe a ka dula theko le yéna, o nyaka ba no batagana, ge mosadi a swere ke kantle o botsa monna gore ke sa ya kantle, ke moka mosadi a ya, empa pelo ya monna e ka se ke ya wa, o tla ema a lebella mosadi ka mows a sobellago, gore a diega a molate.

Ka lerato lewe la monna, ka morago monna, o tia mosadi, monna yowe o be a sa tinyana a tiela go boleya, mows mosadi ka moswana a tsogago a tletseng ngwako. Ke moka mosadi a na taba ga belaile le ge monna wa gagwe a mo tia. A tshabele ga batswadi ba gagwe, ke lerato, o a fola o a lebadisa, ka morago o wa mo tia, bjale bjale. Ge a tloga bjålweng a se ke a lebala a tlogela monna, ka gobane ge monna a sala a tsoga a ka ya a mo tia, ka gobane o tla re o be a na le monna yo mongwe.

Mosadi wa Mamoratwe a ke a eba le mmelle, ke motho yo a fo dulago e le lekgwakgwasa, ka baka la go teiwa. Monna yo Masinyane Mosoma a tses mosadi Kobeng ngwana Mohlabe, monna yowe o be a lata mosadi ka mokgwa o mogolo. Mosadi ge a e ya ka kgakala ke moka monna o thlapetsa mosadi, a fitbla a nemle sethlare a mo lebelle, ke moka mosadi a se thuse a bof ka gae, monna ge a bona gore mosadi o boyka ka gae, o fologa sethlare o tswa a sepedisa gore a tsenele mosadi ka gae pele gore a se ke a tseba.

Mosadi ge a e ya nokeng, modiro ke ona, ge a ile dikgoneng le basadi ba bangwe ke moka a leka ka maatla gore a ba bone mows ba robago dikgone. Lentsu la mosadi wa gagwe o a le tseba. Ka

840

tsatsi le lengwe o ile ge a theletsa mowe basadi ba robago dikgone a kwa lentsu la monna, a bolabola le basadi le lentsu la mosadi wa gagwe le kwala, monna a ba a bolela gore lehono o dio mo fang o ba go wa bonala mo, yena o kae, a re ba setše gae.

Monna ge a okwa dipolelo tsa mohutę owe a namela sethlare se segolo a lebella, a bona monna a tloga, fela a boletsse lentsu la gore eriš o nkhutswetsa ka gobane pafi ga ba gona. E be a tlaisa 140 mosadi, mosadi le yēna a tla iša monna ka gore ke a tla a riš.

Monna a re go mosadi wa okwa ke re tswio ke a tla, mosadi le yena a re wa okwa kere 8hō (go gothlola) ke nna yowe ke a tla. Monna a napa a tlala ke pelo ge a okwa dipolelo tša mohuta owe.

A dula godimu ga mothlare go lebella monna, a bona monna a sobella gae, bjale basadi ba rwala dingata tsa bona, ba etla gae, bjale monna a fologa godima a tla ka gae. Mosadi ge a fithla ka gae, ke moka monna a tia mosadi wa gagwe a mmotsa dipolelo tsa mosegare. Mosadi ka baka la gore o be a ratiwa a ka a tloga.

Monna o be a dula motong wa photwaneng, bjale monna a tia, motse wa gagwe, ka baka la monna yowe, a ya a aga mmotong wa Mabotana. Le gona a hwetsana banna ba le gona, bjale a fapani le banna ba gona.. Monna yo mongwe le ye mongwe yowe a boledisaago mosadi wa gagwe ke moka mosadi o swanetsse go teiwa.

Mmotong wa Mabotana gona le ditshosi tse dikgolo ba re ke lejakgomo, kgomo ya tswala ba se ke ba e bona, ke moka di bolaya namane. 141 Monna yowe Masinyane, go bonagala gore dikgogo e be di sa fologa, ke gore dikgogo tse dingwe ge di fologa yena o be a sa eetse a le godimu, bosegó le mosegare go a swana. A bjasa gabotse, o na le letlabo, ka baka la godisa mosadi (lelato).

Ditshosi ke monamela thaba bjale ditshosi tsewe ge di sepela mowe motseng wa gagwe a thoma go di pjatla ka maato, bjale a di nyake go kwa monkawa wa tshoši ya gabotse t.a o kwa dik tla ka buntsi. Leina la tsena le legolo barre ke maloma tau, bjale monna a re go bona gore di tlile ka buntsi, ke moka a nyakela bjang, a la fase, bjo bongwe ka ngwakong. Monna a di tšhubella.

Ditshosi di ile tsa hwa ka buntsi a ka o napile a di baka, tsa tla ka buntsi, mowe di ilego tsa ga lefa kudu, di ile tsa motho le ka ngwakong ge a tsena di loma.

RM/

Monna le mosadi a baka ba robala, ba lala ba le mo tsietasing.

Ka moswana, monna a re mosadi wa gagwe, gore felo mo ba loyana, beloyane le mosegare, go kaone re tloge. Ke moka a tia mengwako ya gagwe, a boela maruping, a fo hwetsana monna yola a le gona.

Monna o tshabile mmotong wa Mabotana ka baka la banna, bjale polelo o re o tshabile dithuri tsa Mabotana, ba Mabotana ba loya ba loya ka ditshosi. Kganthe ga na mowe o tlogile a fapane le Modipi a re o robala le mosadi wa gagwe. Lebaka le legolo monna o tshabile banna ba Mabotana, a goma a boela photwaneng.

A hwetsana monna yola a go mo tshaba yowe elego Makhins a le gona. Monna a ka a dula, a napa a feta le tsela a sobella Magekala. Le gona gwa kwagala gore marupi a ntshe a fele, ka lona lebaka la go tshabisa mosadi banna. Batswadi ba mosadi ba ile ba thloka dikgomo e ka be ba mo file, ke moka ba dula le ngwana wa bona. Monna le lehono o Magakala.

Banna ba leloto, a ba nyake monna a ka fithla motseng wa bona. Bjale ka monna yo Bobete Maile, le bo ngwanabo gammogo le barwae o ba rakile motseng. Ka baka la mosadi yo Mpholodi ke mosadi wa boraro, bjale basadi ba pele a se ke a ba le taba nabo, a sala moeadi yowe morago kudu. Ge go na le bjalwa motseng wa mokgalabje yowe e be go e nwa dibara tsagwe.

Ge banna ba ka fithla gona monna o nyaka le go epolaya o fo omana a le nosi, a sepela a e ya kowa le kowa, a rogana a re a batla bjalweng ba nyaka go nyobola bjale bjale. Mosadi a ſita go boledisana le batho ba bangw>

Mpholodi ge e sa le mothepa o be a na le mmele o mogolo, bjale a ſita, a sala e le yo mosesee. Ka tšatši le lengwe a ya ka nokeng go thiatswa dikobo, bjale monna x yo mongwe wa motzumi, a tswa a rakisa phooftolo, a hwetsana mosadi a na le ngwana yo mongwe a m dumedisa, a mmuteisa gore e su o bone selo se feta mo, mosadi a re aowa. Ka lebaka lewe monna a feta a kitima ka lebelo, mong wa mosadi a fithla a bona monna a kitima.

Monna a napa a re, monna yola o bona nna o a tshaba, o be a x robala le mosadi wa ka. Monna a fithla ka nokeng, mowe mosadi a lego gona a re go mosadi wa gagwe, monna yola a sobellago kowa ka lebelo ke mang?

840

Mosadi a mmotsa a re ke Mokobo, o tshabang, mosadi a re a tshabe o rakisa selo se sengwe.

Monna a re go mosadi o a uta, monna yola a tshaba nna, go bonagala gore o be o robetsae nae, mosadi a re butsisa ngwana šo, monna a re ngwana ga na maano. Ke moka a tia mosadi, pelo ya mosadi e ile ya kwa bothloko go mo tiela taba e a sa e tsebego.

Mosadi a re gom monna go thlwa ke lla ke lapile.

144

Mosadi a napa a tshaba, a se ne ela lefoka. Monna a kitima, le matheko ka moka a tsama a nyakela mosadi wa gagwe a se ke a monna. Mpholodi o ile le dikompo, bjale ummagwe le papagwe ba hwile bobete ke moka o lobile dikgomo, o tla di fa ke mang ka gobane a ba sa phela. Mpholodi o napile a e ya o its'e lebitla la gagwe le tla gata ke makoloi, ke nnate lebitla la gagwe a ba le tsebe.

S 4. Maraga a mosadi.

Galase Lokweng, mosadi wa gagwe ke mosadi wa go se loke, monna o thaba fela ge mosadi a sa nwa bjålwa, mothlang mosadi wa gagwe a nwele bjålwa, monna o thloka mowe a ka tshabelago gona. Monna e fanya mosadi ka maatla. Ka tšatši le lengwe mosadi a foroga monna, monna ka lewe letšatši le yena o be a nwele bjålwa.

Ke moka a roga monna wa gagwe, mafelo a bona gore go rogana ga go mo thuše selo, ke moka a thoma go kgitla monna ka letswele.

Monna a re, mosadi yo wa lemala, ke moka a swara mosadi a tia, ba motse ba tla ba lamola. Ke moka ba lesetsana, mosadi a ya a ala legogo ke moka a robala, mosadi ntwa e su e fele, ke moka o ya malaong, o a fithla o a robala.

145

Mosadi a lesetsa monna a kgomela, ke moka a kwa monna a ñna, bjale a swara monna ka tsa kapele. Monna o ile ge a re wa phafoga a hwetsana gore mosadi o moswore ka tsa kapele o bile wa gaga. Monna a leka go rapela mosadi wa gagwe empa mosadi a se ke a kwa dithapelo tsa monna wa gagwe a tswela pele le go gôga.

Monna a bona gore ga go na thuso, a thlaba mokgosi mosadi ge a okwa gore ba motse ba a tla ke moka a lesetsa monna a ema, ba tswalla ba ema molomong a ngwako, ba re molato keng, monna a re mosadi o be a ngoga ka tsa kapele, bjale o kwa lena ga le tla o lesetsitsa empa o nklobatsitse. Ke moka monna a tswa ka mowe ngwakong a ya a robala le masogana.

RM/

Ka nnete mosadi o mo gobatsitse, bopele bja monna bja tsoga bu rurugile, monna a sita le go sepele a raila. A bitsa banna ba gabon a ba botsa taba e, bjale banna ba re taba e ke kgolo batswadi ba mosadi le bona ba swanetsae go e tmeba. Ba bitsa batswadi ba mosadi ke moka ba fithla, ba ba botsa taba e, bjale batswadi ba sola ngwana wa bona. Ditaba tsa fela, monna a nataba ga gona motho yo a ka mo lefago, ka gobane o lumile ke mpja ya gagwe.

146

Mosadi a lebadisa, monna le yena o ile a fola, ba dula gabotse. Bjale ka tsatsai le lengwe monna a ya a nwa bjalwa le mosadi wa gage, erile ge ba fithla gae, ke moka ya rumasa. Mosadi a thoma go omanya monna wa gagwe, ka morago ke moka batho ba kgala mosadi ke moka mosadi a homola. Mosadi a ya a ala legogo, ke moka a robala, monna le yena a ya a robala.

Mosadi o robotse a le bjalo o beile phate ya legone, o nyaka to tla bflatla monna ka yona kowa monna a kgometse. Mosadi a kwa gore monna wa gagwe o kgometse ka moka a tsea phate a pjatla monna ka yona, ka baka la letsufi o be a gopotsae go tla mo pjatla thlogo bjale a roba leoto la monna, monna o ile ke leka gore ke a ema tsa sita.

147

Mosadi a tswa a tshaba, ke moka monna a thlaba mokgosi ge ba fithla monna a re mosadi o mpolaila, o nthobile leoto ge m ba dula ba tsena ba hwetsana gore mosadi o gobatsitse monna, bjale mosadi ga gona. Ka moswana ba bona mosadi a etla ka sebaka, bjale batswadi ba mosadi ba bitsiwa. Batwadi ba mosadi ba sitwa le go bolabola, monna a re, e fela mosadi o holofetsae go mpolaya, bjale ka go riake ba ga makgolo mpheng dikgomo tsa ka, ba fa monna dikgom tsa gagwe, mosadi a ya dula lapeng la batwadi ba gagwe.

Mosadi a ka a ya a dudisana le batwadi gabotse ge a nwele bjalwa ke moka o forogana. Bjale batwadi ba re, ke a bona ngwana a diri ka kgole, ke moka ba nyakela ngaka, ngaka ya tla ya mo laola. Ngaka ya re mosadi gana ke bjalwa le gona o bile o na le dileso o swanetsae gore a thlatsiswe. Ke moka ngaka ya dira ka mokgwa owo ba bona mosadi a e tsa basadi ba bangwe, a tla a tsea ke monna yo mongwe a ya a dula nac gabotse.

Mosadi yowe e be e le bolwetsi, bjale basadi ba bangwe ba dula ba roga banna ba bona, ka baka la mesepole ya banna ba bona,

ka gobane ka lebaka le lengwe monna a ka sepele mowe mosadi a sa go nyakego, ke moka mosadi o tla fo thlwa a roga monna'a tia, mosadi a sa di kwi, ka gobane ga rate, a re mpolae ke hwe ke khutse o sale o sepele gabotse marakabele ke a go šitiša.

S 5. Dithoyanō.

Diphapano tsa go thloka mathomo, tsena ke diphapano tsa go dira ke batho, bawe elego baloi, ka go riale mowe ba nyaka go rutla motso. Ke moka ba fithka ba gasa mothlare maforong, ge le tsena ka motseng ke moka le thoma go fapanā, bjale ge batho ba nyaka go tsoba gore molato keng, tsa se ke tša kwala.

148

Phatanya, ke mothlare owe o dirago gore batho ba fapanā motseng ke moka ba lwe, kantie le lebaka. Bjale ka kgorong ya Matsela nokana (Mebakane) ba beba na le motse o mogolo. Bjale ka tšatšai le lengwe yo mongwe a tla a besa phatanya kgorng ya bona, ke gore a fithla a e fakela moloreng, a tloga ge ba fithla ba gotsa mollo ke moka ya ba tupela.

Banna bala kowa kgorong, ke moka magane a bona a fapanā, yola gare ke a bolabola yola x o ganetsa yola, yola le yena o bjale, bjale motho wa nneto ga gona. Ka morago ke moka ba kwa telana. Go be go na le monna o sele wa ga Saai, bjale monna yowe le yena a tsena ke sethlare sewe. Gya fithla kgogo tswadi ke gore mmago banna bawe ba le go kgorong okwa gy magane a bona a e ya goselle o ba sola.

A re go monna yola wa ga Saai tloga, monna a se ke a kwa gore mokgekolo wa molamolela, a roganyetsa mokgekolo, mokgekolo a mo kgitla ka letswele, monna a raga m kgekolo ka moletsu, phatanya ya tsogela godimu ga monna yola, ba mo swara ba tia, basadi ba motse ba tswa ba rwele diphate, ke moka ba kgitla monna ka tsona. Monna a phonyokga a tshaba.

149

Monna ge a fithla ka gae, ba bona a hubelane ka madi. Tsewe e sa le dinyane, ka morago ba sala ba elwa ntwa e kgolo, mowe banna ba illego ba lathlegelwa ke meno. Mogaga o ile a o loga meno a maleba ka moka ga ona. Ka moswana ba tsoga ba gotsa mollo gape kgorong, ba nyaka go tla kwa gore molato keng.

Ge ba kgobakane ba sa butsisana gore e ka ba molato keng, ke moka ntwa ya tsoga gape. Balwa, bjale ba tsoga le ka basadi,

RM/

840

mosadi yo mongwe le yo mongwe o emella monna wa gagwe, bjalo le bone ba swarana. Ba lwa mowe ba lapago ka moka ba ba bjalo ka dikgo-go ge di lapile, yo mongwe o fo lebella yo mongwe matla a go ya go tia ga gona. Ke moka ba metse bo tsologa ba fithla ba lamola ntwa, ba lesetsana.

Monna yola wa ga Saai ba mmutsisa ka gae, gore molato keng, monna o sita go ba botsa a tsebe. Mong wa motse a re ntwa ya go thloka le go fela ga se ntwa, le gona a se ntwa ya motho ka o tee, ke ntwa ya batho ka moka. Ke moka a bitsa ngaka gore e tle e kwe go-re molato keng. Ngaka ya tla e rwele ditaola tsa yona gore e tle e laole.

150

A fithla ya tahela ditaola tsa yona fase, bjale ya ba botsa ya re go tlile monna yo mongwe wa go bina sa gore o fithlile o faketse mothlare ka gare ga molora, ola molora ka moka wa kgorong, le gotse mollo le tla bona magane a lena a kwana, ka nnete ba dira bjale ke moka ba bona bakwana.

Phatanya ke mothlare wa go se loke, batho ba ka bolayana ka ona. Ge ba ile ba tsea ona le nawa ya bokone, ke moka ba fotla ka yona le dithlare tse dinwe a tsa loka, fela motho ge a ka boniwa a dira boloi bja mohu a owe o swanetse go lifiswa e dio ba ga ba boniwi, ka gobane moloi o ka se ke wa umona, o bona ke moloi wa gabon.

Mosate wa Makbutswi e kgoro e ile ya phumaga ka baka la boioi, bja mohuta owe. Bakgomana ka moka ba palakana, ba dula mebotong ya bona gammogo le kgosi ya tloga gwa sala e le maruping. Ke gg ba aa dula kgaufai le segwai.

Molato ke o, ba Makbutswi e be ba fapane le Mohlabe, bjale Mohlabe a fotla nawa ya bokone a ya a phusetsa letlaleng, ke gore moloreng, mowe basadi ba falatsago melora.

151

Ka mabanyana gwa thomega diphapano monna o fo tia, mosadi mosadi a sena molato. Mantswebele mokgomana yo mogolo a tsea setunya, a ſupa kgosi ka sona sethunya sa lla gane ga motse, empa a ka a mo thunya. Ka moewana ba tsoga ba mmutsisa monna a thloka boekarabelo, ke moka b a mo lifisa kgomo tse pedi. Monna a tia mengwako ya gagwe a tloga, a ya a dula gagwe.

RM/

Kwano ya se ke ya ba gona, ke moka ba thoma go tia mangwako a bona, gwa sala ngwako wa kgoši, bjale ge ba tilo athlola molato ba sa kwane ba fo fapano. Kgoši ya tsama e kwella gore molato keng, ya kwa gore go spetsue sethlare letlaleng, kantle le gore le tloge felo fawe, yo mongwe wa lena o tla lopa ka thlogo. Ke ge kgoši e tloga felo fawe. Gona bjale o dutsei mosunwane e nwa metsi a sediba, molao wa bagolo-golo ba re kgosi a e nwo sediba.

152 Kgosi e nwa metsi a noka, metsi a noka e e elago a na ditshila. Ke nnoste, ditshila tsewe mogolo-golo a gobe a di bolela a bolele ditshila fela, o bolela ditshila tsa lehu ka gobane motho a ka fo tla a tshela sethlare ka metsi ke moka metsi awe a sediba a bolaya batho, ke mokgwa owo metsi a sediba a nago le ditshila. Noka e kgolo le ge motho a ka tshela sethlare ke moka se a ela. Le ge motho a thlapa ka godimu o ka se ke wa bona gore motho wa thlapa ka kgakala.

Diphapano tsa batso tsa go thloka mathome a didiri ke dithlare fela, sowa, le go se thlokomele le badimu, le gona gore ba se ke ba kwana. Bjale ka motse o wa ga Mathlakwane ba agile motse ka o tee le malome wa bona. Bjale papago bona o hwile le mmago bona go setse bana.

Monna yo Mpomo, ke mogolo wa bona, bjale ke modumedi, o na le baratho ba babedi le bona ba na le basadi, bjale baratho a ba dumela. Bana ba motho yowe a ba kwana yo mongwe ge a babja a e go bona mongwe, a ba tii basadi ba bona, ba bolaya, bjale mogolo wa bona a tii, mosadi. Bjale ba kgona go tia basadi ba bona ke moswana ba sitwa go bolela molato.

153 Bjale ge ba sepela le dingaka ba nyaka go kwa gore molato keng ditaela di bolela gord le swanetse go bega badimu dilo ka moka tsewe le nego natso, gammogo le basadi ba lena, ke moka baratho ba ya ba botse mogolo wa bona, bjale mogolo wa bona a bolela gore ke mediro ya bahsteng. Baratho pelo tsa bona dia baba bjale ga go na selo se ba ka se dirago, ka gobane ke ba banyana.

Kwano magareng ~~ba~~ ga bona ya se ke ya ba gona, yo mongwe o tia mosadi ka kowa yola o fo dula a e go lamola. Ba dira gore ngaka e tle ka motseng, mothlolomong ge a ekwa ka nosi mogolo wa bona o tla thlokomele. Ngaka ya fitla ke moka ya laola, ba

bitsitse mogolo wa bona. Ka lewe letšatši ngaka ya bolela gore ke nnete badimu ba belaela ba nyaka go phasiwa ka kgomo e ntso ya pholo le tla bona ka tsatsi le lengwe ge dikgomo di budiwa, kgomo e ngwe ya pholo e fo robega molaleng.

A tswela pele le go bolela, ya re ka morago ga kgomo ewe, ke moka le, tla thoma go babja. Mogolo wa lena badimu ba tla motia ka mosadi wa gagwe, monna o tla apea ka nosi. Phakisaang le begeng badimu ka go phasa, le tla bona dilo ka moka di le l kela. Ke moka ngaka ya rwala dithlako tša yôna ya sepela.

Mpomo a sala a dula a lebala, a re ke dilo tsa baheteng. Ka morago ga matsatsi a se makae, ke moka kgomo e ba goba ba e tshepile ke moka ya robega ge basemanyana ba di bula. E be e le matsatsi a matelele ba nyaka go lebala mantsu a ngaka, gwa nyaka go tsena maloi. Bjale yo monwe wa bona, a re ke se sa go ka sa bolela ke ngaka a la mokwa ge a bolela gore ga go na go ya gale-gale pula ya modupi ya tla.

A e nataba le yona ke lehu la yona ba bua kgomo ke moka ba ja. Ka morago ga mo ba lle kgomo ke moka ka moka ga bona tsa ba thlanogela. Mosadi wa Mpomo a thoma go babja, ke dinyane ke dinyane, batho ba go ya ba bona molwetsi ba ba banyana dipelo tsa go ya ba mo thlolla. Ka morago ga mowe lekgotwale la gagwe la babja, ka morago ga mowe mogolo wa lekgothwane a babja bjale ditaba tsa makatsa batho.

Basadi oa babedi ba, ba swara boima bja go nyakela banna ba bona dithlare. Bjale dingaka di bolela lentsu ka le tee ba re, le swanetse go phasa badimu ba belaela. Le yena mogolo wa bona a thoma go isa ditaba thlogong, ke moka a sepela le dingaka, dingaka tsa mmotsa ka ona mokgwa owe di dulago di botsa baratho, ke moka monna a dira ka mokgwa owe dingaka di bolelagoo ka ona.

Methlolo, mosadi wa gagwe a fola gammogo le baratho ba gagwe, Mmaloo! Ke nnete, ke kwile gore ditsaola di na le nnete, ke moka ba phela ka kwano, ba sa fapane malwetsi ka moka a ba kgole le bona, medimu e ba lebetse ga go na pelaelo. Go tloga ka lona tsatsi lewe a tseba gore molao wa x basotho wa go phasa ke nnete, ke moka ngwaga o mongwe le x o mongwe ga go lewa ngwaga o moswa a fela a bega badimu, goba ba thoma go lema a sa lebale go bega badimu.

840

Badimu e ba swanela go nyatsiwa, badimu ke batho ba ba hwilego, ba hwile ba na le motho yo a phelago ka gare ga ummele lehono motho yowe o dutsi le Howane yowe a dirilego dithaba le dilo ka moka tsa lefase, ka go riale mowe, ge ba belaela o swanetse go ema nabo, o nabo ka bokgaufsi.

Toma ya 8. Molabandi wa motse.

S 1. Mediroc ya gagwe.

Monna ge a tloga a e ya makgoweng, o ra monna yo a gisanego nae, a re a sale a lebeletse motse wa gagwe, monna g yowe a swanela go lebella ga bedi, o swanetse go lebella diruiwa fela gammogo le ge lesaka le thlagetse goba mengwako e rutlugile. A se ke a robala le mosadi yo mongwe wa monna yowe. Bjale seema sa basotho se re, mogama kgomo ya lefisa, o gama a lebella tsela. Mafsi a na le masokotso ase a jago ke modisi.

156

Taba e na e be e dira kudu ke bagolo-golo, ka gobane e be ba se na dipelo. Ba matsatsai a no ba a pallwa, bakeng sa gore a lebelle dilo tsa motse fela, ke moka o tsena ka ngwakong. Maliti wa mogo wa rotwe o leta a ija mafotla, ke moka bogwera bo ya hwa.

Bjale ka monna yo Tsalatsala Tselane, o ile a re, a e ya makgoweng, a ra monna wa ga Mongale ba re ke Modupi, a re a sale a lebeletse motse wa gagwe, monna a dumela. Monna o swanetse go laola ka moka tsa motse, ge go na le bjalwa ba ka se ke ba dira selo kantle le yêna, ba swanetse go leta yêna.

Monna a thoma go thlala gae, bjale a sa thlokomela tsa motse fela x o thlokomela le disele. A robala le mosadi wa monna yowe wa ga Tselane, mosadi ba re ke Maite, mosadi a ima. Monna o ile ge a boy a makgoweng a hwetsana gore mosadi wa gagwe o imile. Gore monna a tsene, monna yola a tshaba le go buisa monna, o tshaba gore o sinyane o dirile taba e sele o tlogetse kowa monna a go mo laella ntsha.

157

Mosadi le yena a fagela, monna wa gagwe tsa go ja, ke moka a mo sia a ija a tsha, a fitlha a roma mokgekolo yo mongwe gore sepelang lo nthapella go monna wa ka nna ke setse ke lebile.

Mokgekolo a re o dirile gabotse ngwana, wa tshaba basadi ba bantsi

RM/

ba golofa banna ba bona ka gofo nomola, monna a tse na malaong a mosadi. Bjale napa o bole, o dirile ke mang, mosadi a re, monna yola monna wa ka a gore a sale a lebeletse motse wa gagwe ge a e ya makgoweng.

Bana ba ka le sintse, monne o be a sa swanela go dira ka mokgwa owe lehono e ka be go dirile monna yo mongwe. Mogolo-golo ge a re bogwera be sinya ke ditlacla o bolela taba ya mohuta o. Mokgakolo a tloga a ya a fithletsa mantsu awe ga monna, monna a re sepela o botse mosadi a tle ka gae. Sebaka sa ya sa tsea mosadi sa mo isa ka gae, mokgakolo a rapela monna gore a se ke a sala a tia mosadi, monna a re nka se ke ka mo tia.

Ka moswana a romela sebaka ga monna yowe wa ga Mongale, monna a e tumela molato. Ke moka a romela sa gagwe sebaka sa go ya go mo rapella. Mongwa mosadi a re ke molato, a ka motsa gore a robale le basadi, ke ile a sale a lebeletse motse wa ka, dilo ka moka o be a ka sala a di busa, ka mokgwa o a ka kgonago kantle le taba e.

Monna a ntsha kgomo tse pedi le pudi ya go phaya mpepana a lefa molato, ke moka molato wa fela o etla mowe. Monna o sintse bothakga bja monna mothlomong o be a tlilo mo fa selo, ka baka la gord o setse a lebella motse wa gagwe, bjale le gore e be e tla ba sethakga goba lessaedi ga go tsebego.

Ka monna yo wa ga Sebase, a re a e ya makgoweng a ra monna wa ga Magomane ba re ke Dimpampa gore a sale a monela tsa gae, ke moka Dimpampa a dumela. Monna yo wa ga Magomane ke ngaka, a sala a dula le mosadi wa Sebase Sekgothe a imisa mosadi, ke moka monna a re go boy a makgoweng a lifisa Magomane, ka dikgomo tse pedi dinago le pudi ya go phaya mpepana ka gore yona ke molao.

Monna yowe wa ga Sebase a thlaba kgomo e ngwe. A ka a e a na o ile a fapano nayo, a hwa, ke moka Magomane a sala a dutsi le mothlologadi. Go buima ka maatla gora monna yo mongwe gore a sale a lebeletse motse. Ka gobane x o tla sala a busa ka mokgwa o a ka kgonago, a ba a dira motse wa gago, gore ke motse wa gagwe.

840

159

Batho ba kgale bona e be ba kgona go sala ba lebeletse motsae wa monna yo mongwe ka gobane go lebella motsae a se go tsena ka dintlo tsa basadi bawe, ba mong wa motsae. Mediro ka moka a ka ba thusa le bona ba swanetse go go speela tsa go ja goba bo na le bjaliwa molaudi yo mogolo ke wena, ka gore o ba thusa mediro ya bona, le ka baka la tumello ya monna wa bona.

Molebeledi yo motsae ke ngwana wa mmago yo mogolo, e seng moratho wa gago, ka gobane moratho wa gago ge a bona basadi ba gago o re ke basadi ba ka. Mogolo wa gago o re ke betsi ba ka, ka go riale mows a ka se ke a kgona go ya go robala le basadi ba gago, ke motho yo a loketsego go sala a lebeletse motsae wa gago ge o cya makgoweng.

Bjale ka Makhine le Ntopa, ke bana ba mosadi, Makhine ke mogolo, Ntopa ke moratho. Bjale Ntopa o ile a re ge a e ya makgoweng a laela mogole wa gagwe, gore a sale a lebeletse tsa gae, ga riale o direla gore a sale a thusa mosadi wa gagwe, medirong ka moka.

Makhine ge a bona mosadi wa Ntopa e re ngwetsai wa ka, ngwana wa Ntopa wa pele wa mothlankana leina la gagwe ba swanetse gore ke Makhine wa Makhine ngwana ba mo rela la papagwe.

160

Makhine a ka a sala a dira bothlolat, a sala a lebeletse lapa la moratho wa gagwe, a lema tshemo ya moratho wa gagwe, le go me agela masala le go kokotela disego. Ge ngwako o rutlugile ka phefo ke moka a rulela. Methlang moratho a boy a makgoweng a tswa a reketsae mogolo patsi e kgolo le burukgwe le hempe. Ewe ke kagisano e botse, ba kwana kudu le ngwana wa mmagwe.

Makhine le yena a tloga a ya makgoweng, moratho a sala motseng. Mogolo o nyaka go bona gore moratho wa gagwe wa mothlompha a re, go yena sala o di bona, ke se yo tia ke phefo. Moratho a ka a sala a sinyana o ile a sala a ba thlokotela. Mosadi yo mongwe wa mogolo wa gagwe a ima, moratho a fo homola, a ka se ke a kgona go sekisa mosadi monna wa gagwe a phela, a lateela monna wa gagwe.

Dikgopololo tsa batho ba gopola gore mosadi o imisitse ke moratho ka ge ba bona ge a le nabo, mabjalweng ge letšatši le dikela a fela a ba gapa letsetsae. Makhine ge a bona a sekisa mosadi, mosadi a bola monna yo mongwe wa ga Saai ba re ke Kgolane. Monna a lifisa sethlotlole sewe, kwano ya gola go mogolo le moratho.

RM/

161

Ngwana wa mmago o lukile, empa ba bangwe baratho ba sita gore ba kgotelle, ke moka ba tsena ka mengwako ya bagolo ba bona bjale ka go riale mowe ba ka ss ka ba tla ba kwana. Bjale ka Tsetšeko, le mogolo wa gagwe Ramotodi, a ya makgoweng moratho Tsetčeko a sala a tsena ka ngwakong wa mogolo, mosadi a ima, bjale ge mogolo a boy a hwetsana gore mosadi o imisitse ke moratho. Mogolo a raka moratho motseng ke moka a ya a aga wa gagwe motse kgole le yena.

Metho ge a sala a lebeletse motse wa motho yo mongwe, a swanela go roabala le basadi ba monna yowe, sa gagwe a ka fo ja dijo ka mokgwa o a ka kgonago. Ge mosadi wa monna yowe a ka dira molato molebendi a ka se ke a kgon a go lefa molato owe, molato o emela mong wa mosadi ke yena yowe a swanetsego go lefa molato, wa mosadi wa gagwe.

Goba mosadi o nyaka go rekisa kgomo goba go bolaya kolobe goba go tshella mosadi yo mongwe mabele, monna wa molebelendi a na maatla a go laola dilo tsewe, tsewe ka moka ke tsa mong wa mosadi. Modiro o a ka o dirago ke ge motho a babja gona o ya ngakeng, ge a fodile ditefa go tlilo lefa mong wa mosadi.

162

S 2. Moliti wa motse a lefa molato ya basadi le bana.

Moliti wa motse sa gagwe ke modiro o mongwe le o mongwe. Ge e le mabapi le melato aowa a ka se ke a kgon a go e lefa, ka moka melato e emela mong wa basadi goba ke melato ya bana. Esita le ge seleta motse e le mogolo wa gago a ka se ke a kgon a go lefa molato wa ngwana wa moratho wa gagwe goba wa mosadi.

Mamundi a ka isa ditaba kgorong, empa kgoro yona e swanetse go bitsa moliti goba papago mosogana. Ditaba di ka no bolelwa empa a se molao di swanetse go letela mong wa motse, a re ge a tlide ba kgon a ba sekisa mosadi wa gagwe gore le yena a kwe ka ditseba molato wa mosadi. Le ge kgoro e ka bolela ditaba, ke moka ya hwetsana mosadi molato, ba tla bolela gore re go bona molato, bjale moliti a ka no fetola kgoro gore ditaba dia kwala bjale mong wa mosadi a gona, ke sa yo mo tsebisa.

Molato a o hole, mong wa mosadi go a sesu a boy a molato o swanetse go fo ema, goba monna a dula mengwaga e mantsi makgowe o tla fo hwetsana molato o mo ematse. Ge mong wa mosadi a boy a ke

RM/

gona molato o tsogago boswa, ke moka o lefa molato wa mosadi.

163

Ge motho a ka sala a lefa molato mong wa mosadi a se gona, motho yowe a ka se ke a tla a botsa, mong wa motsa taba ewe, ge a motsa o tla motsa gore wena o ile wa direlang ge o sa mpotse, molato owe a se wa mosadi wa ka, ke molato wa gago. Ke moka o lobile le ge o ka leka gore o ya kgorong ka taba ya mohuta owe o sinya sebaka, bokaone ke gore o nape o dule fase o khutse, kgoro e tla ya e go tšwa.

Mosadi o ka mo lefella molato ge e le mothlologadi, mowe o na le molao wa go mo lefella ka gobane a na mong. Melatwana e ba ka e dirago gore ba ntshs selo monna a se gona ke ge ngwana a ka re a babja, ke moka njaka ya bolela gore go nyakega pudi ya go leka molwetsi, ewe ba swanetse go ntshs ba fe ngaka e likise molwetsi. Monna ba tla tla ba mo anegela ge a buile.

164

Bjale ka monna yo Moko Lokweng o ile a tlcjula mosadi wa gagwe le mogolwane wa gagwe Galase, bjalo mosadi a sala a utswa, mahe a yo mongwe, bjale mong wa tshemo a mo swara. Mong wa tshemo a romela sebaka ga Lokweng, bjalo ka ge lehodu le ka se ke la re go fithla ka gae la bolela gore le utswitse. Ge monna a rumile sebaka bjale Galase a bitsa mosadi a motsa ditaba tsa sebaka, mosadi a sitwa go araba sebaka.

Monna a re ditaba dia kwala mosadi o tswitse, bjale ke ngwalla monna wa gagwe lengolo. Mamundi a se ke a gana a dumela, ke moka a ngwalla mong wa mosadi, mong wa mosadi a re ke di kwile ke tla tla ke di bona. Ba dula ba lebeletse mong wa mosadi bjale ngwaga wa fela, no mongwe wa fithla wa fela.

Ka ngwaga wa boraro mosadi a boela a utswa, monna a mo swara a le tshemong ya gagwe ya merepa. Le gona ge ba rometse sebaka monna a butsisa ngwatsi wa gagwe mosadi a se ke a araba selo, molao re sa ngwalla mong wa mosadi. Monna yowe wa mamundi a re ke a kwa, ala a ga Masote mabele a lobetas kae, nna ke a feta ke ya kgorong.

Monna yowe wa ga Magoma a feta a ya kgorong, ke moka ditaba tsa fela ka go ya kgorong. Ge ditaba di tsene lekgotleng la banna, banna ba bona mosadi ph&sh le yena a se ke a gana a etumela. Bjale ke mang yo a tla yago a bula lesaka la monna yowe. Ditaba tsa letela mong wa mosadi.

840

165

Monna o swobeletse ke moka ke legwara-gwara, mosadi a tswela pele le go utsawa, a boela a ya a utswa tshemong ya Masete gape, ke moka mong wa tshemo a moswara, mosadi o be a peputese ngwana, ke moka monna a bolaya ngwana wa mosadi ka lehea. Mosadi a ya gae a rwele setoto. Bjale ke mosadi wa bobedi yowe ba go mmolaesla ngwana masemong ka baka la go utsawa.

Mosadi wa pele, ditaba tsa gagwe di setse di rometswe, mosadi yowe leina la gagwe e lego Motshelkgi. Taba re bola kgoromela khu-ta marama re hwa nayo. Basadi a ba ka ba kgona go bolela lehu la bana, babolai le bona ba fo homola, batho ba makala fela ge ba begwa lehu, lehu la bona ba shwa ba fala madi ka dinkong. Ga go na motho yo a ka thlwago a ba sekisa mowe tabeng ewe ka gobane banna ba bona ga ba gona. Mosadi o lefella ke monna wa gagwe molato wa gagwe.

Go bjalo ka mosadi wa mothlologadi, yaba mosadi yo o na le morwa wa gagwe bjalo morwa wa gagwe a ya makgoweng, mothlologadi a sala a dira molato, a ka se ke a lifiswa molato ka gobane morwa wa gagwe ga gona. Le ge monna yo mongwa a dutsi nse, a retse ge monna yowe a ka ntsha sa go tia thlogo ya gagwe a lefa ka sona.

166

Bjalo ka mosadi yo Matsatai o be a na le bawwa ba bebedi, morwa yo mogolo ks Leoke bjalo lekgotwane ke Madula. Leoke ke yena mong wa motse, a tloga a ya makgoweng, moratho e sa le mothlankana wa go disa, bjalo moratho wa gagwe, a tshabelo komeng a yo bolla, mmago yena a ngwalla mogolwane borifi go mmotsisa gore moratho wa gagwe o tsene komeng ya batho, mogolwane a fetola ka gore go lukile.

Pele ya mothlologadi ya wa, e wa ka baka la gore go na le dilo tse ba ntshago mphatho, bjalo e lukulugile o tla ntho. Mothlankana a bolla a loga ba mo thlabela pudi ya go mothlatsisa dipeba, e le gore tumello e tawa ga Leoke.

Madula a boela a disa dikgomo, o rile ge a le madisong, ke moka a swara mosemanyana wa ga Masumu ba re ke Madie, a molotsa. Mothlankana ge a fithla gae, a fithla a sa nka dikgwele tsa gagwe di na le madi. Molato wa tsena, bjalo mothlologadi a amogela molato ka pudi, a re ke tshaba go bula lesaka ka gore morwa wa ka ga gona, pudi e ntshitsae ke mosegedi e lego Matsentse Mongale.

RM/

Ke moka molato wa emela morwa wa gagwe.

167

Ba bitsa Leoke gore a boë gae kapela, ke moka a boyo, molato wa thomegr ka boswa. A lefa Madie ka kgomo tse pedi le pudi elia ya pele, ke lefotfa la go thlatswa ntho, kgomo ya boraro a issa mosata go rapela molato wa kôma. Ngwana wa pele wa mothlankana ke monna wa gago, baratho ke barwa ba gagwe, ge go na le se a nyakago go se dira o botsa ngwana wa pele, a hwetsang tumello go yena a kgone a rekisa seruiwa ge a ka gana ke moka a ka se ke a kgona.

Mpja o ile s loya, ke moka mamundi a issa taba kgorong, kgoro ya re re sitwa go smogela ditaba tea gore le tswe le e dingakeng ka gobane mong wa mosadi ga gona, tsosa di amogetswe boelang lo dula, mong wa mosadi a boë. Ke moka ba ya dula ba Jetela mong wa mosadi ke moka mong x wa mosadi a tla, ba kgona ba tsosa ditaba.

Ba tswa ba ya ngakeng, ke moka ngaka ya ya tia Mpja mong wa mosadi a le gona. Monna a boyo gae, a lefa mosadi yowa ngwana wa gagwe a loilweng ke mosadi wa gagwe ka lesome la dikgomo ka gobane thlogo ya motho ke lesome la dikgomo. Ke moka molato wa fela. Mogolo le ge a le gona a ka se ke a lefa, lapa a le ji lengwe, monna mola a tšeago mosadi o a eponela.

END S 840

RW/